


NAUČNI S

P
E
P

2

YU INSTITUTE FOR SCIENCE



IZDAVAC:



RO INSTITUT ZAŠTITE OD
POZARA I EKSPLOZIJE
SARAJEVO

NAUČNI, STRUČNI I
INFORMATIVNI ČASOPIS

IZDAVAČKI SAVJET:

Sadik BEGOVIĆ
Aziz CENGIĆ
Hakija DEOVIĆ
Ante GALIĆ
Fuad JELECANOVIC
Miroslav JURIĆ
Ivo KRIŽANOVIC
Nijaz KOŠOVIĆ
Faik LUŠIJA (predsjednik)
Fadil NJEMČEVIĆ
Slobodan RACKOVIĆ
Robert SAMARDŽIĆ
Dževad TANOVIĆ
Ratko VUJOVIĆ
Radoslav ZIROJEVIĆ
Josip ŽEHAK

GLAVNI I ORGOVORNI UREDNIK:
Ratko VUJOVIĆ

UREDNIK:
Mihailo JEREMIĆ

REDAKCIJONI KOLEGIJUM:

Dr Nešad BOJADŽIĆ
Dr Ratko DUNĐEROVIĆ
Dr Munib GLODO
Mirko GRBIĆ
Mihailo JEREMIĆ
Damir KRAJACIĆ
Fahrudin KREĆO
Dr Ruzmir MAHMUTCEHAJIC
Mr Ferdo PAVLOVIĆ
Mr Džemal PELJTO
Hajrija REDŽEPOVIĆ
Salih SELMANOVIĆ
Radomir SPAJIC
Joja ŠKUNDRIĆ
Rešad VITESKIĆ
Ratko VUJOVIĆ
Dr Milutin VUKIĆ
Bećir ŽEĆIĆ
Milan ZORČIĆ

LEKTOR:
Mihailo JEREMIĆ

TEHNIČKI UREDNIK:
Mirsad HAFIZOVIC

Casopis izlazi četiri puta godišnje.
Godišnja preplata iznosi 1.000 dinara
Broj žiro-računa: 10196-601-10680,
SDK Sarajevo.

Adresa Redakcije: 71000 Sarajevo,
Romanijska broj 10. Telefon: (071) 538-557, 538-355, 532-754.

STAMPA:
SRO »Grafičar« Doboј
Za štampariju: Simeun BUKEJLOVIC
Tiraž: 1.500 primjeraka

POŽAR EKSPLOZIJA PREVENTIVA

BROJ **2**

Godina V ♦ Sarajevo, juli 1984.

S A D R Ž A J

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dr Dragutin Redžić | Određivanje temperatura unutar površinske građevinske konstrukcije pri nestacionarnom prenosu topline metodom elementarnih topotnih bilansa | 5 |
| Dr Radivoje Đ. Mančić | Odbrambena efektivnost sistema naselja i zaštita od požara u urbanističkom planiranju | 27 |
| Mr Ferdo Pavlović Dr Esad Hadžiselimović Ratko Vujović | Pregled savremenog naučno-tehničkog i organizacionog sistema zaštite od požara i eksplozije | 33 |
| Dr Dinko Tuhtar | Procjena rizika od samozapaljenja praškastih i granulastih materija izotermalnim metodama ispitivanja | 45 |
| Rešad Viteškić | Karakteristike vatrogasne profesije (Specifičnosti rada i radnih uslova) | 51 |
| Hilmo Baručija | Prilog procjeni požarne ugroženosti u komunalnim radnim organizacijama | 67 |
| Miroslav Loza | Uslovi koji moraju biti ispunjeni prilikom projektovanja hidrantske mreže | 79 |
| Jasmina Njemčević | O zaštiti od požara kao značajnoj komponenti društvene samogaštite, sa posebnim osvrtom na preventivne mjere i aktivnosti | 87 |
| Praksa | | 95 |
| Prevodi | | 99 |
| Informacije | | 111 |
| Apstrakti | | 115 |

Predmet razmatranja ovog rada je određivanje temperatura unutar površinske građevinske konstrukcije pri nestacionarnom prenosu topline metodom elementarnih topotnih bilansa. Sva određivanja vrše se pomoću matematičkih proračuna što omogućava da se temperature odrede posebno za razne konstrukcijske materijale.

TEMPERATURE DETERMINATION WITHIN SURFACE BUILDING CONSTRUCTION DURING NONSTATIONARY HEAT TRANSFER BY THE METHOD OF ELEMENTARY HEAT BALANCES

This paper is concerned with the temperature determination within surface building construction during nonstationary heat transfer by the method of elementary heat balances. All determinations have been performed by mathematical calculations, thus enabling temperature determination for different building materials separately.

UDK 614.84:[69.02/.07+662.614] Primljeno: 1984-07-20 **Originalni naučni rad**

Dr DRAGUTIN REDŽIĆ, dipl. inž. građ.

ODREĐIVANJE TEMPERATURA UNUTAR POVRŠINSKE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE PRI NESTACIONARNOM PRENOSU TOPLOTE METODOM ELEMENTARNIH TOPOTNIH BILANSA

U V O D

Na osnovu provedenih ispitivanja polimernih materija na djelovanje visokih temperatura nastalih u požaru zaključuje se da je potrebno takvim materijama hemijskim metodama smanjiti gorivost, a građevinsko-konstruktivnim metodama pomjeriti vrijeme otpočinjanja termičke razgradnje polimernih materija.

S obzirom na veliku primjenu polimernih materija u građevinarstvu, naročito u montažnoj gradnji, potrebno je kod izrade lakovih elemenata sa izolacijom od polimernih materija izvršiti

oblaganje sa negorivim materijalima (ravni salonit, negor ploče, gipsane ploče i sl.).

Kako takve obloge imaju ograničenu debjinu (uobičajena debljina ploča se kreće 10—25 mm), termička destrukcija će nastati vrlo brzo (u zavisnosti od vrste polimerne materije) i ukoliko su elementi izvedeni sa vertikalnim i horizontalnim spojnicama, i ako se u njima nalaze i otvori za razne instalacije, postoji opasnost da produkti termičkog raspadanja prodru u susjednu prostoriju i da izazovu toksične efekte kod ljudi koji tu borave. Takva opasnost je najizrazitija u objektima gdje lica traj-

no borave (posljednjih nekoliko godina registrovano je više desetina smrtnih slučajeva koji su nastali uslijed djehanja toksičnih produkata sagorijevanja).

Površinske obloge koje se naknadno nanose u vidu raznih maltera imaju daleko povoljnija svojstva u pogledu zaštite polimernih materija od visokih temperatura. Ukoliko se takve obloge rade od materijala koji su dobri termički izolatori i bez vidljivih spojница, moguće je postići vrlo visok stepen otpornosti elemenata prema požaru, s tim da, ukoliko dođe do termičke razgradnje, ista se odvija bez prisustva vazduha, pa je moguće postići da oslobođanje produkata razgradnje nastane tek poslije pucanja zaštitne obloge. Ovakva rješenja, uz upotrebu naknadno nanesenih maltera (perlit, vermiculit, špricani azbest i sl.), imaju znatne prednosti nad upotrebom krutih obloga koje se, vrlo često, zbog ekonomičnosti i brzine gradnje, postavljaju još u toku proizvodnje, pa se u tom slučaju javljaju horizontalne i vertikalne spojnice.

U praksi, najčešće se polimerne materije koriste u zidnim ili fasadnim panelima obložene sa nekim negorivim oblogama koje imaju određeni koeficijent topotne provodljivosti i koje za određeni vremenski interval na dodirnoj površini sa polimernom materijom mogu da dovedu do pirolize i odpuštanja toksičnih produkata koji kroz razne otvore (spojnice, utičnice za električne uređaje i sl.) prodiru u prostoriju u kojoj je nastao požar ili u prostoriju sa kojom se graniči požarom ugrožena prostorija.

S obzirom da u požaru nastaje nestacionarno prenošenje toplote kroz građevinske elemente (temperatura zavisi od vremena), a da razna požarna ispitivanja iziskuju velika finansijska sredstva (ispitivanja konstruktivnih elemenata je uglavnom u prirodnoj veličini

uzorka) daje se približan matematsko-proračunski metod određivanja temperature u zidnim oblogama, kako bi mogli sa određenim stepenom tačnosti, odrediti vrijeme početka pirolize i termičkog raspadanja izolacione polimernе materije. Osim toga, ova metoda, bez obzira na različite materijale koji se nalaze u zidnom panelu, omogućava i približno izračunavanje otpornosti cjevokupnog zidnog panela protiv požara. Sva pojednostavljenja u proračunu uglavnom omogućavaju rješavanje nestacionarnog prenošenja toplote kroz izotropnu sredinu i greška koja se pri proračunu pravi je na strani sigurnosti i zanemarljiva je.

METODE ODREĐIVANJA TEMPERATURA U IZOTROPNOJ SREDINI PRI NESTACIONARNOM PRENOSU TOPLOTE NASTALE U POŽARU

Analitička teorija prenošenja toplote u čvrstim tijelima ima vrlo usku oblast primjene i sa rijetkim izuzecima može se koristiti u praktične svrhe. To je uslovljeno time što diferencijalna jednačina prenošenja toplote može biti riješena samo za tijela prostijih geometrijskih oblika i kada su početni i granični uslovi za određivanje pojedinih parametara u diferencijalnoj jednačini dovoljno jednostavni. Osim toga, u većini slučajeva koji se mogu riješiti prepostavlja se da fizičke konstante materija nisu zavisne od temperature, a što, prema mnogobrojnim ispitivanjima i dobijenim rezultatima, nije tačno.

Specifična toplota (topotni kapacitet) »c« u granicama temperaturu koje se mogu javiti u požaru ili prilikom ispitivanja u ispitnim pećima trpi vrlo značajne promjene, dok vrijednosti koeficijenta topotne provodljivosti »λ« pojedinih materija mogu se u nekim slučajevima i pri određenim temperaturama promijeniti i za nekoliko puta.

Ukoliko se želi zadržati na analitičkoj teoriji prenosa topline sa uvođenjem zavisnosti fizičkih konstanti od

temperature, dobije se sljedeća diferencijalna jednačina:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\lambda}{c \cdot \gamma} \cdot \left(\frac{\partial t}{\partial x^2} + \frac{\partial t}{\partial y^2} + \frac{\partial t}{\partial z^2} \right) + \frac{1}{c \cdot \gamma} \cdot \frac{\partial \lambda}{\partial \tau} \left[\left(\frac{\partial t}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial z} \right)^2 \right]$$

gdje su:

c = specifična toplota (topotni kapacitet),

γ = zapreminska masa materije,

λ = koeficijent topotne provodljivosti,

t = temperatura,

τ = vrijeme,

x, y, z = koordinate tačke u prostoru.

Ova diferencijalna jednačina može se koristiti isključivo za neka matematička ispitivanja, a za praktične svrhe nije podesna.

Prilikom rješavanja zadataka vezanih za nestacionarno prenošenje toplote uglavnom se koristi metoda konačnih razlika Šmidta, u kojoj se prepostavlja da fizičke konstante nisu zavisne od temperature i da promjenom temperature i dalje zadržavaju konstantne vrijednosti, metoda konačnih elemenata, kao i aproksimativne matematičke i grafičke metode.

Nedostatak svih navedenih metoda, uticao je da se razradi jedna posebna metoda za rješavanje zadataka nestacionarnog prenošenja toplote u čvrstim tijelima s tim da se takva metoda može koristiti u slučajevima:

1. Prenošenja toplote u sva tri koordinatna smjera unutar čvrste materije;

2. Prenošenje toplote u sistemu koji se sastoji od više različitih materijala (na primjer, zidni panel);

3. Prenošenja toplote kada fizičke konstante zavise od promjene temperature.

Sva tri navedena uslova zajedno predstavljaju karakteristično obilježje opšteg slučaja gdje granični uslovi mogu biti zadani u bilo kojoj formi i mogu se mijenjati u zavisnosti od vremena, a što je i cilj ove metode.

ODREĐIVANJE TEMPERATURA NA KONTAKTNOJ POVRŠINI IZMEĐU POLIMERNE MATERIJE I SPOLJNE OBLOGE OD NEGORIVE MATERIJE METODOM ELEMENTARNIH TOPOTNIH BILANSA


Suština ove metode je u tome da se posmatrano tijelo podijeli na čitav niz elementarnih geometrijskih oblika u granicama unutar kojih se zakon izmjene temperature može, sa velikim stepenom tačnosti, uzeti da je linearan. Iz razloga praktičnog korišćenja ove metode najpogodnija geometrijska forma je paralelopiped sa stranicama Δx , Δy , Δz , tako da se konture nekog tijela mogu sa velikim stepenom tačnosti predstaviti čitavim nizom elementarnih paralelopipeda. Računske tačke su u tom slučaju mesta presjeka triju međusobno okomitih ravnih koje obrazuju paralelopiped, tj. vrhovi paralelopipeda. Temperature u tim računskim tačkama označene su indeksima koji karakterišu vrijeme i mjesto u prostoru. Na primjer, temperatura računske tačke u datom momentu označava se sa t_x , t_y , t_z , dok u istom trenutku u susjednim tačkama koje se nalaze na rastojanju Δx , Δy , Δz od posmatrane tačke označavaju se odgovarajućim indeksima:

$$t_{x+\Delta x}, t_{y+\Delta y}, t_{z+\Delta z}$$

Temperatura na kraju vremenskog intervala u proračunskoj tački označava se sa $t_{\tau+\Delta\tau}$.

Početni raspored temperaturu uzima se da je poznata veličina za sve račun-

ske tačke u momentu $\tau = 0$. Osim toga, poznati su i zakoni promjene fizičkih konstanti, kao i zakoni graničnih uslova.



Slika 1.

Zadatak se sastoji u tome da se odrede temperature u svim računskim tačkama i u svim narednim momentima vremena. Obrasci za proračun temperatura u pojedinim tačkama presjeka dobiju se primjenom zakona Furiea i Njutna za topotni bilans grupa elementarnih zapremina na koje je posmatrano tijelo podijeljeno. Pri tome se može javiti nekoliko varijanti rasporeda proračunskih tačaka, i to:

1. Krajnje tačke mogu se nalaziti unutar izotropnog tijela;
2. Krajnje tačke mogu se nalaziti na granici čvrstog tijela i neke tečnosti;
3. Krajnje tačke mogu biti na granici čvrstog tijela i gasovite faze.

Pri svakom konkretnom zadatku postoji ograničen broj varijanti rasporeda proračunskih tačaka, a što u znatnoj mjeri zavisi od broja i vrste materijala upotrijebljenih u nekom konstruktivnom elementu.

PRORAČUNSKA TAČKA U IZOTROPNOJ SREDINI, DEFINISANOST TAČKE U ZAŠITNOJ OBLOZI

Proces prenošenja topline definiše se brojnim vrijednostima triju komponenta, i to: koeficijentom topotne provodljivosti, specifičnom topotom (topotni kapacitet) i specifičnom težinom materijala, koja se može uzeti da je


u uslovima povišenih temperatura konstantna veličina. Pošto je već ranije rečeno da koeficijent topotne provodljivosti i specifična topota nisu konstantne vrijednosti, iste se mogu predstaviti sljedećim linearnim funkcijama temperature:

$$\lambda = A + B t$$

$$c_p = C + D t$$

U sljedećoj tabeli date su vrijednosti konstanti A, B, C i D u zavisno-

sti od zapreminske mase. Uočljivo je da se koeficijent topotne provodljivosti povećava kod materija zapreminske mase do oko 1400 kg/m^3 , a kod težih se smanjuje. Zavisnost povećanja ili smanjenja koeficijenata je u direktnoj vezi sa poroznošću materije, pa se kod više poroznih materija koeficijent povećava. Podaci dati u priloženoj tabeli i dijagramima dobijeni su eksperimentalnim putem.




Slika 2. Određivanje koeficijenata A i C

Koeficijent specifične topote c_p je, bez obzira na zapreminsku masu materije, uvijek u porastu sa povećanjem temperature.

Zakon promjene koeficijenta topotne provodljivosti u mnogim zemljama

je na različit način utvrđen, a uglavnom su to empirijski obrasci koji su dobijeni na osnovu mnogobrojnih ispitivanja.

Pošto je posmatrani elementarni paralelopiped dovoljno mali, u poređenju



Slika 3. Određivanje koeficijenata »B« i »D«

TABELA 1.

| Zapreminska masa kg/m ³ | A | B | C | D |
|---------------------------------------|------|------------|------|----------|
| 480 | 0,08 | 0,000160 | 0,22 | 0,000150 |
| 750 | 0,16 | 0,000070 | 0,22 | 0,000150 |
| 950 | 0,20 | 0,000110 | 0,20 | 0,000140 |
| 1030 | 0,22 | 0,000064 | 0,20 | 0,000093 |
| 1090 | 0,25 | 0,000100 | 0,20 | 0,000093 |
| 1200 | 0,25 | 0,000250 | 0,20 | 0,000100 |
| 1380 | 0,33 | 0,000070 | 0,20 | 0,000114 |
| 1670 | 0,60 | 0,000006 | 0,21 | 0,000160 |
| 1900 | 0,90 | 0,000500 | 0,18 | 0,000150 |
| 2250 | 0,98 | - 0,000470 | 0,17 | 0,000200 |
| 2330 | 1,03 | - 0,000300 | 0,17 | 0,000200 |

sa dimenzijsama cijelog sistema, dozvoljeno je korišćenje sljedećih pretpostavki:

1. Izotermičke površine (površine koje imaju istu temperaturu) u granica posmatranog elementa predstavljaju međusobno paralelne ravni na jednakom rastojanju;

2. Srednja veličina topotnog fluksa za vrijeme τ kroz bilo koju ravan je proporcionalna početnom fluksu u gra-

nicama elementa po vremenu $\Delta\tau$ gradijenta temperature;

3. Povećanje količine topote elementa uzima se da je proporcionalno prirastu temperature u srednjoj tački zatimine elementarnog paralelopipeda.

Za dobijanje proračunskih obrazaca potrebno je obrazovati topotni bilans elemenata sa stranicama Δx , Δy , Δz , koji se nalazi u centru grupe od osam takvih elemenata.

Količina topote koja ulazi u elemenat za vrijeme $\Delta\tau$ kroz površinu paralelnu sa y_0z (kroz ravan $x = -\frac{x}{2}$), na osnovu hipoteze Furiea iznosi:

$$\Delta Q_i = -\lambda(t) \cdot \frac{t - t_{x-\Delta x}}{\Delta x} \cdot \Delta y \cdot \Delta z \cdot \Delta t = -(A + B \cdot t_{x-\Delta x}) \frac{t - t_{x-\Delta x}}{\Delta x} \cdot \Delta y \cdot \Delta z \cdot \Delta t$$

S obzirom na pretpostavljenu linearnu izmjenu temperatura u granicama računskih elemenata, izraz za Q_i glasi:

$$\Delta Q_i = -(A + B \cdot \frac{t + t_{x+\Delta x}}{2}) \frac{t - t_{x+\Delta x}}{\Delta x} \cdot \Delta y \cdot \Delta z \cdot \Delta t$$

Ukoliko posmatramo količinu topote koja uđe u elementarni paralelopiped kroz druge površine (x_0z i x_0y), dobiće se identični obrasci, s tim što će se promijeniti pojedini indeksi kod označavanja temperatura.

Algebarska suma količina topote koje uđu za vrijeme $\Delta\tau$ kroz sve površine u elemenat jednaka je povećanju sadržaja topote elementa i može biti prikazana u vidu sljedećeg obrasca:

$$\sum \Delta Q_i = C_p(t) \cdot g \cdot \Delta V \cdot \Delta t = (C + D \cdot t) \cdot g \cdot \Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z \cdot (t_{\tau+\Delta\tau} - t)$$

Uvrštavajući u gornji izraz jednakosti umjesto Q_i ranije dobijeni izraz i rješavajući jednačinu po t dobije se:

$$t_{\tau+\Delta\tau} = R(t) + \frac{W_x(t_{x-\Delta x}) \cdot t_{x-\Delta x}}{N(t)} + \frac{W_y(t_{y+\Delta y}) \cdot t_{y+\Delta y}}{N(t)} + \dots + \frac{W_z(t_{z+\Delta z}) \cdot t_{z+\Delta z}}{N(t)}$$

gdje je:

$$W_x(t) = \frac{\Delta T}{g \cdot \Delta x^2} \left(A + \frac{B}{2} \cdot t \right)$$

$$W_y(t) = \frac{\Delta T}{g \cdot \Delta y^2} \left(A + \frac{B}{2} \cdot t \right)$$

$$W_z(t) = \frac{\Delta T}{g \cdot \Delta z^2} \left(A + \frac{B}{2} \cdot t \right)$$

$$N(t) = C + D \cdot t$$

$$R(t) = 1 - \frac{2 [W_x(t) + W_y(t) + W_z(t)]}{N(t)}$$

Koristeći se izведенom formulom može se uz poznat početni raspored temperature naći odgovarajuće veličine temperature u svim računskim tačkama u trenutku vremena $\tau = \Delta\tau$, $\tau = 2\Delta\tau$, $\tau = 3\Delta\tau$ sve do vremenskog trenutka koji je interesantan.

Dobijena formula upotrebljiva je ako se posmatrano tijelo sastoji od jednog materijala, a granični uslovi su zadani u vidu temperaturnih površina. U slučaju da se sistem sastoji od različitih materijala, kao i u slučaju zadavanja graničnih uslova drugim načinom, potrebno je koristiti i druge međusobne zavisnosti koje zahtijevaju mnogo više analitičkog rada. Međutim, potrebno je prethodno razmotriti pitanje veličine vremenskog intervala koji se do sada uzimao kao proizvoljna vrijednost.

ODREĐIVANJE PRORAČUNSKOG INTERVALA VREMENA U ZAVISNOSTI OD STANDARDNOG POŽARA

Proračunska formula dobijena u prethodnom poglavlju može se napisati i u sljedećem obliku:

$$t_{\tau+\Delta\tau} = A_1 t + A_2 \cdot t_{x-\Delta x} + A_3 \cdot t_{x+\Delta x} + A_4 \cdot t_{y-\Delta y} + A_5 \cdot t_{y+\Delta y} + A_6 \cdot t_{z-\Delta z} + A_7 \cdot t_{z+\Delta z}$$

gdje je:

$$A_1 = 1 - \frac{\Delta\tau(2A+B \cdot t)}{\delta(C+D \cdot t)} \cdot \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right)$$

$$A_2 = \frac{\Delta\tau(A + \frac{B}{2} \cdot t_{x-\Delta x})}{\delta \cdot \Delta x^2 (C+D \cdot t)}$$

$$A_3 = \frac{\Delta\tau(A + \frac{B}{2} \cdot t_{x+\Delta x})}{\delta \cdot \Delta x^2 (C+D \cdot t)}$$

$$A_7 = \frac{\Delta\tau(A + \frac{B}{2} \cdot t_{z+\Delta z})}{\delta \cdot \Delta z^2 (C+D \cdot t)}$$

Za složenije slučajeve struktura proračunskih formula je analogna, jer se mogu takođe predstaviti u obliku polinoma prvog stepena sa koeficijentima A_x koji zavise od fizičkih konstanti, koordinatnih odrezaka Δx , Δy , Δz , i $\Delta\tau$.

Za izbor veličine $\Delta\tau$ nema nekih posebnih ograničenja, pa povećanjem brojne vrijednosti može se skratiti obim posla oko proračuna i određivanja temperature u pojedinim slojevima posmatranog tijela. Međutim, ukoliko se nađe da pretjerano velika vrijednost (iznad $\Delta\tau_{\max}$) greške, koja će nastati u proračunu, uslijed pretpostavke da se srednji topotni fluks za vrijeme $\Delta\tau$ ustanovi da je proporcionalan početnom vremenu temperaturnog gradijenta, može biti vrlo značajna.

Za iznalaženje maksimalno dopuštene veličine $\Delta\tau$ koristi se prethodno postavljenom formulom. Pri određenom dijeljenju sistema na proračunske elementarne paralelopipede i pri zadanim zakonu izmijene fizičkih konstanti, veličine A_i zavise samo od $\Delta\tau$. Između temperature koje se odnose na dati momenat vremena i koje ulaze u sastav formule postoje najmanja i najveća temperatura. Da prelaz ka narednom temperaturnom polju ne bi bila nepouzdana ekstrapolacija, neophodno je da tražena temperatura bude unutar granice najmanje i najveće temperature. Drugim riječima, potrebno je da bi se temperaturna promjena koja nastupi za vrijeme $\Delta\tau$, odredila temperaturnim razlikama da se nalazi u posmatranom intervalu. U slučaju proizvoljnog temperaturnog polja ti uslovi mogu biti ispunjeni samo u slučaju kada svi koeficijenti A_i budu pozitivni. Koeficijenti A_2-A_7 po svojoj strukturi mogu imati samo pozitivnu vrijednost, dok koeficijent A_1 u zavisnosti od veličine $\Delta\tau$ može se kretati od $+1$ do -1 .

Maksimalno dopuštena veličina $\Delta\tau$ označava se sa $\Delta\tau_{\max}$ i to je ona vrijednost pri kojoj A_1 postaje ravno nuli. Pri zadanim Δx , Δy , Δz , A , B , C , i D veličina A_1 ne zavisi samo od $\Delta\tau$ nego i od temperature.

Između temperature koje se susreću pri zadanim početnim i graničnim uslovima postoji najmanja i najveća temperatura t_{\min} i t_{\max} (najmanja temperatura je sobna prije nastanka požara, a najveća u požaru i zavisi od veličine požarnog opterećenja, vrste gorivih materijala i dr.). Temperatura bilo koje tačke u bilo kojem vremenu ne izlazi izvan granica toga intervala.

Koeficijenat $A_1(t)$ mijenja se u zavisnosti od temperature kao monotona funkcija tj. maksimalna vrijednost $A_1(t)$ može se podudarati samo sa jednom od vrijednosti granice intervala. Zato se veličina $\Delta\tau_{\max}$ nalazi iz uslova da je $A_1=0$ pri $t=t_{\max}$ i $t=t_{\min}$. Od dvije dobijene vrijednosti u proračun se unosi manja, tako da je pri tome uslovu $A_1 \geq 0$ bude zadovoljeno za sve temperature koje su moguće u sistemu:

$$\Delta\tau_{\max}^1 = \frac{\delta \cdot (C+D \cdot t_{\max})}{(2A+B \cdot t_{\max}) \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right)}$$

$$\Delta\tau_{\max}^2 = \frac{\delta \cdot (C+D \cdot t_{\min})}{(2A+B \cdot t_{\min}) \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right)}$$

Pri veličini $\Delta\tau_{\max}$ većoj od dobijenih proračunom, ukoliko nije suviše veliko, promjena temperature ima skokovit karakter i takav proračun nema dovoljnu tačnost.

ZAVISNOST TEMPERATURE OD KOLIČINE VLAGE

Koefficijent specifične toplote »c« vlažnog građevinskog materijala pri normalnim temperaturama veći je nego kod suvog materijala. Međutim, to povećanje koefficijenta specifične toplote nije glavni uzrok usporavanju (kočenju) procesa zagrijavanja do visokih temperatura, jer se pri tome javlja i latentna toplota koja je potrebna da se slobodna voda pri temperaturi od 100°C pretvori u paru. Ta toplota za pretvaranje slobodne vode u paru je 5,39 puta veća od topline potrebne za zagrijavanje zida do 100°C.

Da bi povećali temperaturu građevinskog materijala do 100°C i isparili slobodnu vodu, neophodno je utrošiti sljedeću količinu topline:

$$Q = c_t \cdot 100 \cdot \gamma_s \cdot \Delta V + \frac{\gamma_s \cdot p \cdot \Delta V \cdot r}{100} = 100 \cdot \gamma_s \cdot \Delta V \cdot \left(c_t + \frac{p \cdot r}{1000} \right)$$

gdje je:

c_t = specifična toplota materijala u zavisnosti od temperature,

ΔV = zapremina suvog materijala

r = latentna toplota (J/kg)

p = vlažnost građevinskog materijala u težinskim %.

Izraz u zagradi u prethodnoj formuli naziva se koefficijent specifične topline vlažnog materijala i glasi:

$$\gamma_t = c_t + \frac{p \cdot r}{1000}$$

Određivanje temperature u vlažnom materijalu je identično kao i kod suvog zida s tim da se umjesto »c« uvrštava vrijednost » γ_t « i pod pretpostavkom da se isparavanje vode iz pora vrši ravnomjerno od momenta zagrijavanja i završava se na temperaturi od 100°C. Pri takvom proračunu u intervalu do 100°C eksperimentalne krive davaće nešto veće temperature nego što se dobiju analitičkim putem. Međutim, za određivanje otpornosti zida prema požaru taj interval nije od praktičnog značaja jer se otpornost bilo kojeg materijala uglavnom narušava na mnogo višim temperaturama.

PRAKTIČNO ODREĐIVANJE TEMPERATURE U ZIDU OD LAKOG BETONA KOJIM JE ZAŠTIĆENA POLIMERNA IZOLACIONA MATERIJA

Za praktično utvrđivanje temperaturnih zakonitosti pri nestacionarnom prenosu topline uzet je zid debljine 155 mm zapreminske mase od 1200 kg/m³ i vlažnosti od 8,2%.

Obzirom da je debljina zida zanemarljiva u odnosu na visinu i širinu zida može se da je $\Delta y=0$ i $\Delta z=0$.

Zapreminska masa suvog betona iznosi:

$$\gamma_s = \frac{100 \cdot \gamma_v}{100 + p} = \frac{100 \cdot 1200}{100 + 8,2} = 1100 \text{ kg/m}^3$$

Premda podacima iz tabele br. 1 i sl. 2 i 3 koefficijenti za ovaj beton iznose: A=0,25, B=0,00025, C=0,20, D=0,00010

Maksimalna i minimalna temperatura se uzima da je 20°C i 1200°C.

Na osnovu formula za $\Delta\tau'_{\max}$ i $\Delta\tau''_{\max}$ dobije se:

$$\Delta\tau'_{\max} = 440 \cdot \Delta x^2 \quad i \quad \Delta\tau''_{\max} = 440 \cdot \Delta x^2$$

Imajući u vidu da temperatura u požaru za prvi petnaest minuta poraste preko 700°C i u cilju dobijanja tačnijih rezultata uzima se da vremenski interval iznosi 5 minuta.

Iz prethodne formule za $\Delta\tau'_{\max}$ i $\Delta\tau''_{\max}$ dobije se da proračunska debljina zida iznosi:

$$\Delta x = \sqrt{\frac{\Delta\tau_{\max}}{440}} = 13,76 \text{ mm}$$

Proračun temperature unutar zida za ovaj slučaj vrši se prema ranije datim formulama i koje glase:

$$t_{n+\Delta t} = t_n + \frac{W(t_{n-1}) \cdot t_{n-1} + W(t_{n+1}) \cdot t_{n+1} - 2W(t_n) \cdot t_n}{C + D \cdot t_n}$$

gdje je:

t_n = temperatura u n-toj ravni u prethodnom momentu vremena

$t_n + \Delta t$ = temperatura u n-toj ravni u intervalu

$W(t_n)$, t_n , $W(t_{n-1})$, t_{n-1} , $W(t_{n+1})$, t_{n+1}


vrijednosti proizvoda u n-toj ravni i susjednim ravnima u prethodnom vremenu.

Proizvod $W(t) \cdot t$ jednak je:

$$W(t) \cdot t = \frac{\Delta T}{\gamma_s \cdot \Delta x^2} (A + \frac{B}{2} \cdot t) \cdot t = 0,1 \cdot t + 0,00005 \cdot t^2$$

Da bi izračunali temperaturu unutar zida prema prethodnoj formuli potrebno je odrediti temperaturu površine zida u zavisnosti od vremena kojem

je izložena djelovanju standardnog požara. Ta temperatura » t « dobije se iz uslova da se količina topline koja dospije na površinu zida od zagrijane sredine sa temperaturom » t « za vrijeme $\Delta\tau$, djelimično utroši na zagrijavanje sloja $\Delta x_n/2$, a ostali dio prolazi kroz sloj u unutrašnjost zida.



Slika 4. Proračunska šema zagrijavanja zida

Jednačina topotognog bilansa u ovom slučaju glasi:

$$\alpha \cdot (t_s - t_o) \cdot \Delta\tau = (A + B \cdot \frac{t_o - t_x}{2}) \cdot \frac{t_o - t_x}{\Delta x_n} \cdot \Delta\tau + \delta_s \cdot \frac{\Delta x_n}{2} \cdot C_t \cdot (t_{o,\tau+\Delta\tau} - t_o)$$

Rješavajući ovu jednačinu po » t « dobije se:

$$t_{o,\tau+\Delta\tau} = \left[1 - K(t) - \frac{2W(t)}{C_t} \right] \cdot t_o + K(t) \cdot t_s + \frac{2W(t_x) \cdot t_x}{C_t}$$

gdje je:

$$K(t) = \frac{2\alpha \cdot \Delta\tau}{\delta_s \cdot \Delta x_n \cdot C_t} ; \quad W(t) = \frac{\Delta\tau}{\delta_s \cdot \Delta x_n^2} \left(A + \frac{B}{2} \cdot t \right)$$

c = specifična toplota (toplinski kapacitet),

t_o = temperatuta površine zida u prethodnom momentu vremena,

t_s = temperatuta sredine (standardnog požara) u prethodnom momentu vremena,

t_x = temperatuta na rastojanju x od površine zida u prethodnom momentu vremena,

α = koeficijenat prenosa topline na površini zida.

Makimalno dozvoljeni interval vremena τ u kojem se sa dovoljno tačno proračunati temperatuta unutar zida dobije se iz formula za izračunje t , $\tau + \Delta\tau$ kada se izraz u zagradi izjednači sa nulom, pa se dobije:

$$\Delta\tau_{max} = \frac{\Delta x_n^2 \cdot \delta_s \cdot C_t}{2\alpha \cdot \Delta x_n + (2A + B \cdot t_o)} = \frac{\Delta x_n^2 \cdot \delta_s (C + D \cdot t_o)}{2\alpha \cdot \Delta x_n + (2A + B \cdot t_o)}$$

Obzirom na činjenicu da je prethodno usvojen interval vremena $\Delta\tau = 5$ dobije se neophodna deblijina sloja Δx_n da je:

$$\Delta x_n = \frac{\alpha \cdot \Delta\tau_{max}}{\delta_s \cdot (C + D \cdot t_o)} + \sqrt{\left[\frac{\alpha \cdot \Delta\tau_{max}}{\delta_s \cdot (C + D \cdot t_o)} \right]^2 + \frac{\Delta\tau_{max} \cdot (2A + B \cdot t_o)}{\delta_s \cdot (C + D \cdot t_o)}}$$

Broj Δx_n neophodno je izračunati za svaki interval vremena uzimajući u obzir da se koeficijenat α mijenja sa promjenom temperature.

Koeficijenat α jednak je slijedećem izrazu:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$

gdje je:

α_1 = koeficijenat prenosa topline zračenjem,

α_2 = koeficijenat prenosa topline konvekcijom

$$\alpha_z = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0}} \times \frac{\left[\frac{t_s + 273}{100} \right]^4 - \left[\frac{t_o + 273}{100} \right]^4}{t_s - t_o}$$

gdje su:

C_1 = koeficijenat zračenja površine zida,

C_2 = koeficijenat zračenja sredine,

C_0 = koeficijenat zračenja apsolutno crnog tijela

Pri određivanju temperature površine » t « prema formuli za t , $\tau + \Delta\tau$ za prvi interval vremena (petu minutu zagrijavanja) dobije se početna vrijednost t . To je nerealno, pa se pri $\tau = 0$ uzima da je jednaka polovini vrijednosti pri $\tau = 5$ minuta tj. 275°C (temperatura sredine dobija vrijednost prema standardnom požaru).


Na osnovu prethodno iznesenih formula izvršen je proračun temperatura u pojedinim tačkama zida, a što je prikazano u tabeli br. 2.

Pošto se prethodnim proračunom dobiju nešto veće temperature od temperatuta dobijenih eksperimentalnim putem, smanjuje se koeficijenat temperaturne provodljivosti uvodenjem u proračun i vlažnost betona (povećava se koeficijenat specifične topline materijala).

TABELA 2

| PRORAČUNSKE TAČKE ZA VLAŽAN BETON | | | t_A | t_B | t_C | t_D | $-$ | t_E | $-$ | t_F | $-$ | t_G |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| t min. | t_S | t_O | $t_{13,76}$ | $t_{27,52}$ | $t_{41,3}$ | t_{55} | $t_{68,7}$ | $t_{82,5}$ | $t_{96,2}$ | t_{110} | $t_{123,8}$ | $t_{137,6}$ |
| 0 | 275 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 550 | 179 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 700 | 470 | 107 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | 735 | 661 | 286 | 65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 760 | 709 | 415 | 168 | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | 785 | 736 | 473 | 251 | 98 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 800 | 765 | 521 | 304 | 151 | 60 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 35 | 820 | 783 | 557 | 356 | 191 | 92 | 41 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 40 | 835 | 800 | 589 | 391 | 235 | 125 | 58 | 31 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 45 | 850 | 818 | 614 | 420 | 268 | 153 | 80 | 40 | 26 | 20 | 20 | 20 |
| 50 | 865 | 833 | 635 | 458 | 296 | 180 | 99 | 54 | 30 | 23 | 20 | 20 |

Napomena: Temperature označene sa $t_{13,76}$, $t_{27,52}$... se odnose na potpuno suh beton ($p=0\%$), a označene sa t_A , t_B ... se odnose na vlažan beton ($p = 8,2\%$).



Slika 5. Raspored proračunskih tačaka

Određivanje temperaturu unutar zida sa uticajem vlage identično je kao i u slučaju suvog zida s tom razlikom da je potrebno izračunati sloj Δx_v vlažnog zida koji je prema brzini zagrijavanja ekvivalentan sa slojem suvog zida. Tu zavisnost određujemo iz jednakosti kriterijuma Furiea za vlažan i suv zid:

$$\frac{\lambda_s \cdot \Delta T}{\delta_s \cdot C_v \cdot \Delta x_v^2} = \frac{\lambda_s \cdot \Delta T}{\delta_s \cdot C_t \cdot \Delta x^2} ; \quad \Delta x_v = \Delta x \sqrt{\frac{C_t}{C_v}}$$

U skladu sa ovom zavisnošću dobije se ekvivalentna debljina vlažnog zida da iznosi:

$$\Delta x_v = 13,76 \cdot \sqrt{\frac{0,202}{0,443}} = 7,75 \text{ mm}$$

Debljini suvog zida $\Delta x=13,75$ mm uju da vremenski interval τ iznosi 5 minuta samo što je potrebno za temperaturu sredine uzeti temperaturu u pretходnom momentu vremena. To je posljedica što pri povećanju intervala vremena na 20 minuta vrijednost temperature površine zida » t « se znatno smanjuje uslijed dvostrukog povećanja proračunskog sloja.

Cjelokupan proračun dat je u tabelama br. 3 i 4, kao i na dijagramima i slikama br. 6 i 7.


TABELA 3

| PRORAČUNSKE TAČKE ZA VLAŽAN BETON | | | t_B | t_D | t_E | t_F | t_G | t_H | t_I | t_J | $-$ | t_K |
|--------------------------------------|-------|-------|------------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| τ_L čas - min. | t_S | t_0 | $t_{27,5}$ | t_{55} | $t_{82,5}$ | t_{110} | $t_{137,5}$ | t_{165} | $t_{192,5}$ | t_{220} | $t_{247,5}$ | t_{275} |
| 50 | 865 | 833 | 458 | 180 | 54 | 23 | 20 | | | | | |
| 1 - 10 | 920 | 892 | 561 | 282 | 108 | 37 | 21 | | | | | |
| 1 - 30 | 960 | 940 | 619 | 364 | 172 | 66 | 29 | | | | | |
| 1 - 50 | 985 | 972 | 692 | 422 | 229 | 104 | 44 | | | | | |
| 2 - 10 | 1007 | 996 | 731 | 489 | 277 | 145 | 65 | 34 | 23 | 20 | 20 | 20 |


Napomena: Temperature označene sa $t_{27,5}$, t_{55} ... se odnose na potpuno suh beton ($p = 0\%$), a označene sa t_B , t_D , t_E ... se odnose na vlažan beton ($p = 8,2\%$).

| PRORAČUNSKE TAČKE ZA VLAŽAN BETON | | | t_B | t_0 | t_D | t_F | t_H | t_J | t_K |
|--------------------------------------|------|------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | t_{55} | t_{110} | t_{165} | t_{220} | t_{275} |
| ■ | ■ 10 | 1007 | 996 | | 489 | 145 | 34 | 20 | 20 |
| ■ | ■ 10 | 1065 | 1058 | | 662 | 299 | 86 | 27 | 20 |
| ■ | ■ 10 | 1125 | 1115 | | 738 | 423 | 178 | 54 | 22 |
| ■ | ■ 10 | 1175 | 1165 | | 822 | 497 | 262 | 105 | 26 |

Temperature označene sa t_{55} , t_{110} ... se odnose na potpuno suh beton ($p=0\%$), a označene sa t_D , t_F ... se odnose na vlažan beton ($p=8,2\%$).



Slika 6. Promjena temperature u pojedinim tačkama zida u funkciji vremena




Slika 7. Rasporred temperatura unutar zida u pojedinim vremenskim intervalima

22

DEBLJINA ZAŠTITNOG SLOJA BETONA U ZAVISNOSTI OD UPOTREBLJENE POLIMERNE TVARI

(početak termičke destrukcije nastaje poslije 90 minuta)



Debljina polimerne tvari
odredjena prema uvjetima
toplinske izolacije


| Vrsta polimerne tvari | Kritična temperat. | Debljina "df" u funkciji zaprem. težine | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 2300 kg/m ³ | 1500 kg/m ³ | 800 kg/m ³ |
| Polistiren | 250°C | 70 | 55 | 40 |
| Poliuretan | 150°C | 110 | 80 | 55 |
| Fenolformaldehid | 360°C | 55 | 40 | 30 |

Dimenzije u tabelli su date u mm

Slika 8.

23

**FASADNI ZID SA ZAŠTIĆENOM TERMIČKOM IZOLACIJOM
OD POLIMERNE TVARI**



Slika 9.

Na osnovu ispitivanja polimernih materija i određivanja kritične temperaturе za pojedinu materiju (temperatura na kojoj počinje termička destrukcija uz oslobođanje dima i toksičnih produkata sagorijevanja) metodom termogravimetrije i plinske kromatografije moguće je računskim putem odrediti potrebnu debljinu zaštitne obloge koja za jedno određeno vrijeme obezbeđuje da ne dođe do termičke razgradnje izolacionog materijala. Na slici br. 8. date su potrebne debljine zaštitnog betona u zavisnosti od zapreminске težine, koje obezbeđuju da u vremenu djelovanja standardnog požara od 90 minuta neće doći na kontaktnoj površini do povećanja temperature koja može izazvati termičku razgradnju polistirena, poliuretana ili fenolformaldehida.

Na slici br. 9 prikazani su presjeci kroz dva fasadna zida (jedan sa vazdušnim slojem a drugi bez) u kojima je polimerna materija koja služi kao toplinska izolacija, zaštićena sa unutrašnje strane betonom čija debljina zavisi od zahtjeva termičke izolacije, kao i za-

htjeva da u slučaju požara ne dođe do razgradnje izolacionog materijala.

Metoda elementarnih topotnih bilansa predstavlja jednostavan postupak, a još uvjek dovoljno tačan, da se odredi raspored temperatura unutar zida od jednog ili više različitih materijala, a time se može (ukoliko ne postoji mogućnost nastajanja pukotina, odnosno prodora plamena i dima) odrediti i otpornost prema požaru.

Sve dosadašnje metode za određivanje temperatura kod nestacionarnog prenošenja topline kroz zidove su matematički jako komplikovane, a druge (empirijske ili grafičke) sa mnogo pojednostavljenja koja omogućavaju dobijanje upotrebljivih rezultata, ali sa nedovoljnom tačnošću. Metoda elementarnih bilansa je vrlo pogodna za izračunavanja potrebna u zaštiti konstrukcija od visokih temperatura nastalih u požaru. I prije bilo kakvih eksperimentalnih ispitivanja zidova i drugih konstrukcija, ovom metodom se mogu vrlo brzo dobiti bar orijentacioni podaci koji omogućavaju ispitivanja sa već u naprijed očekivanim rezultatima.

*Dr Dragutin Redžić, dipl. inž. grad.
Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove — Beograd*

LITERATURA

- [1] Dragutin Redžić: **Optimalna zaštita od otrovnih produkata sagorijevanja polimernih izolacionih tvari u građevinskim elementima izloženim požaru** — Doktorska disertacija, Zagreb, 1983.
- [2] William H. Mc Adams: **Heat transmission**, McGraw.Hill Book Company, New York, Toronto, London, 1969.
- [3] Van Dijk H. A. L., Twilt L., Zorgman H.: **Smoke problems in buildings on fire**, Fire and Material, 1980, 4, №4.

Radom se čini pokušaj definisanja mjera protivpožarne zaštite kao elementa opšte odbrambene efikasnosti naseljskog sistema. Autor se zalaže da mjere zaštite od širenja požara u gradovima budu temeljno ugrađene u osnovnu urbanističku koncepciju i kritikuje postojeću praksu da se mjere zaštite od požara ugrađuju »post festum« u planove.

Prema izloženim tezama, koeficijent odbrambenog efekta sastoji se od tri osnovna parametra kojima se iskazuje prilagođenost razmještaja proizvodnih objekata, infrastrukture i stanovništva zahtjevima odbrane sistema, a u svakom parametru sadrže se podvrijednosti uslova odbrane od požara, olujnih vjetrova, poplava, zemljotresa i oružane agresije.

Rad je originalan bez primjernih pristupa u dostupnoj literaturi.

DEFENSIVE EFFICACY OF THE SYSTEM OF SETTLEMENTS AND FIRE PROTECTION IN URBAN PLANNING

The paper attempts to define fire protection measures as an element of a total defensive efficacy of the system of settlements. The author intercedes in favor of incorporating measures for protection of fire spreading in cities into the general urban conception and criticizes the present practice of the »post-festum« incorporation of fire protection into the plans. According to the thesis presented in this work, the coefficient of defensive effect is composed of three basic parameters by which the adaptability of the location of fabric plants, the infrastructure and the population to the conditions of the defence of the system are defined. In each of these parameters subvalues of the conditions for fire protection, storm winds, floods, earthquake and the armed aggression are specified. This paper describes an original work, as the available literature contains no references to concepts similar to this one.

UDK 614.84:711.4

Primljeno: 1984-07-12

Originalni naučni rad

Dr RADIVOJE Đ. MANČIĆ, dipl. inž.arh.

ODBRAMBENA EFEKTIVNOST SISTEMA NASELJA I ZAŠTITA OD POŽARA U URBANISTIČKOM PLANIRANJU

1. UVOD

Razrada principa primene protivpožarne zaštite kao da zaobilazi našu urbanističku teoriju i praktičnu gradograditeljsku delatnost. Sve što se u ovom domenu dešava odvija se van teorije i prakse, postupka izrade ur-

banističkih planova. Protivpožarna zaštita dolazi post festum kao posve sporedna aktivnost u odnosu na planerski postupak, koja se odvija u činovničkom postupku nadležnih referenata za zaštitu od požara u skupštinama opština, ako takva radna mesta i postoje u konkretnoj sredini. Stanje je posle-

dica nedostatka posebno razrađene metodologije u preventivnom rešavanju protivpožarne zaštite, kroz izradu urbanističkih planova, takođe je i posledica prakse da postojeće gradske službe za zaštitu od požara funkcionišu nezavisno od planerskih službi. Saradnja između gradskih službi protivpožarne zaštite i institucija i organizacija koje se bave urbanističkim planiranjem posve je izuzetna. Po svemu sudeći, takvo stanje se neće brzo promeniti. Društveno kompleksno planiranje je još uvek na nivou parcijalnog i formalnog planiranja, još uvek u planovima dominiraju spiskovi ciljeva i zamisljene brojke finansijskih bilansa; još uvek prostorni i urbanistički planovi razvoja nisu integralni delovi dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih društvenih planova, što još više udaljava protivpožarnu zaštitu od procesa planiranja i građenja naseljskog sistema. U takvim uslovima nije u potpunosti otvoreno polje teorijskoj razradi principa mera zaštite od požara u urbanističkom planiranju. Takvo stanje u nauci je protivpoučeno sa ogromnim gubicima koje izaziva požarna stihija.

Teze koje se nadalje saopštavaju predstavljaju pokušaj uvođenja mera protivpožarne zaštite u proces prostorno-planerske sinteze.

2. PROTIVPOŽARNA EFEKTIVNOST U SKLOPU OPŠTE ODBRAMBENE EFEKTIVNOSTI GRADOVA

Principi planiranja razvoja gradova direktno proizilaze iz osnovnih sistemnih osobina gradova, iz osnovnih ciljeva građenja i razvoja gradova kao elemenata makro sistema društva i iz uslova prirodne sredine u kojoj se razvijaju konkretni gradovi. Na ovim osnovama može se sačiniti lista od devet osnovnih principa građenja gradova. To su: opšta efektivnost sistema, otvorenost razvoja, optimalizacija, poli-

hijerarhičnost, koordinacija i subordinacija, optimalni odnos elemenata sistema i infrastrukture, optimalni odnos prema prirodnoj sredini, dinamičnost u razvoju i dugoročnost.

Sa stanovišta razrade principa protivpožarne efektivnosti posebno je značajno razraditi princip opšte efektivnosti sistema koji se prema novijim teorijskim radovima raščlanjuje na četiri osnovna efekta. To su: socijalni efekt, ekonomski efekt, ekološki efekt i odbrambeni efekt. Mesto protivpožarne zaštite tražimo u odbrambenom efektu.

Odbrambeni efekt urbanističkih sistema izražava se u sposobnosti sistema da brzo i efikasno aktivira svoje specijalizovane elemente, jedinice sistema, sposobljene za različite vidove zaštite sistema, kod pojave signala o prisustvu elemenata, stanja ili procesa koji izazivaju razaranja sistema, kao što su požari, zemljotresi, poplave, katastrofalne oluje ili ratna dejstva.

Odbrambeni efekt urbanističkih sistema izražava se u sposobnosti sistema da brzo i efikasno prevede sve svoje osnovne potencijale (osnovne podsisteme) na život u izmenjenim uslovima, sa ciljem uklanjanja ispoljenog negativnog delovanja brzog i efikasnog uspostavljanja prethodnog stanja dinamične harmonične ravnoteže u sistemu.

Stav o minimumu materijalnih uslova i minimumu potrebnog vremena za uklanjanje ispoljenog razaranjućeg delovanja podrazumeva zahtev da se prilagođavanje sistema potrebama odrbrane i društvene samozaštite od elemenarnih nepogoda i ratnih dejstava ostvari bez izmena elemenata i struktura u prostoru.

Odbrambena efektivnost gradskih sistema, sa stanovišta urbanističke prakse, može se utvrđivati na osnovu nekoliko parametara, koji, za različite nivoje prilagođenosti sistema zahtevima

odbrane i zaštite, imaju različite vrednosti.

Na polaznom, dosta nerazvijenom teorijskom nivou primene protivpožarne zaštite u urbanističkom i prostornom planiranju, predlažu se parametri koji sadrže visok nivo uopštavanja, te neće u potpunosti odslikavati adekvatno stanje sposobljenosti sistema za različite vidove zaštite. To je motiv više da se i u ovom domenu intenzivira naučnoistraživački rad radi provere i dalje razrade teza koje se ovim radom postavljaju, radi ostvarenja veće mogućnosti gradacije ocene sposobljenosti sistema za funkciju zaštite od širenja požara u naseljima.

Predloženi parametri se izvode iz sistema opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. Za funkciju utvrđivanja koeficijenta odbrambenog efekta sistema, u totalu, bitni su svi podsistemi iz sistema opštenarodne odbrane i društvene samozaštite; od materijalnih resursa, preko geografskog pod sistema od ljudskog faktora, oružanih snaga i društveno-političkih organizacija. Međutim, za procenu prostorno-planerske podobnosti sistema za ostvarivanje funkcija zaštite, posebno su značajni razmeštaj radnih organizacija, razmeštaj stanovništva i osobine infrastrukturne mreže (što podrazumijeva njenu usklađenost sa prethodnim faktorima), i sve u korelaciji sa geografskim faktorima sredine.

Odbrambeni efekt gradskog i uopšte prostorno planerskog sistema možemo izraziti vrednosnim koeficijentima u sledećem obliku:

$$K_{sf} = K_{o1} + K_{o2} + K_{o3}$$

gdje je:

K_{o1} — koeficijent odbrambenog efekta sistema;

K_{o2} — parametar koeficijenta koji izražava stepen prilagođenosti teritorijal-

nog razmještaja stanovništva potreba ma opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. Ovaj parametar može imati sledeće različite vrednosti:

$K_{o1} = 0,4$ sa ocenom dobre prilagođenosti za slučaj kada se ova prilagođenost procjenjuje između 75—100%,

$K_{o1} = 0,2$, sa ocenom delimične prilagođenosti u granicama između 50-75%

$K_{o1} = 0,1$, sa ocenom slabe prilagođenosti u granicama između 0,0—50%.

K_{o2} — parametar koeficijenta koji izražava stepen prilagođenosti razmještaja proizvodnih radnih organizacija potrebama opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. I ovaj parametar može imati tri različite vrednosti:

$K_{o2} = 0,3$, dobra prilagođenost u granicama 90—100%,

$K_{o2} = 0,2$, delimična prilagođenost, u granicama 75—90%,

$K_{o2} = 0,1$, slaba prilagođenost u granicama 0—75%.

K_{o3} — parametar koeficijenta koji izražava stepen prilagođenosti infrastrukturne mreže potrebama opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. Ta kođe mu se daju tri moguće vrednosti

$K_{o3} = 0,3$, dobra prilagođenost u granicama 90—100%,

$K_{o3} = 0,2$, delimična prilagođenost u granicama 75—90%,

$K_{o3} = 0,1$, slaba prilagođenost u granicama 0—75%.

Maksimalna moguća vrednost koeficijenta odbrambenog efekta urbanizovane i uređene teritorije gradova i drugih naselja može biti $K_{sf} = 1,0$.

Minimalna moguća vrednost iznosi

$K_{sf} = 0,3$.

Svaki od tri predložena parametra sastoje se od parametarskih podvrednosti dobijenih procenom sposobljenosti teritorije, kroz prostorno-planersku dokumentaciju (ako se radi o proceni planova) ili kroz praktično uredenje teritorije, ako se radi procena faktičkog stanja u sistemu. Predlaže se uvođenje sledećih podvrednosti:

K_of 1. za odbranu od požara,

K_of 2. za odbranu od olujnih vetrova,

K_of 3. za odbranu od poplave,

K_of 4. za odbranu od katastrofalnih zemljotresa, i

K_of 5. za odbranu od oružane agresije.

Utvrđivanje vrednosti podkoeficijenta za svaki vid odbrane sistema predstavljaće poseban naučni zadatak koji se mora rešavati multidisciplinirano i interdisciplinarno.

3. ELEMENTI TEHNIKE PROTIVPOŽARNE EFEKTIVNOSTI URBANIZOVANIH TERITORIJA

Primarna mera protivpožarne zaštite u urbanističkom planiranju sastoje se u izboru razmeštaja objekata u prostoru kojim se onemogućava širenje požara ukoliko dođe do njegove pojave i kojim se rasporedom i izgrađenom infrastrukturom omogućava brzo gašenje.

Na odluku o razmeštaju objekata u svakom konkretnom prostoru utiču sledeći činioci: reljef, dominantni pravci vetrova, njihova učestanost i brzina, hidrografija, vegetacija, arhitektonске karakteristike objekata, stepen izgrađenosti teritorije, koeficijent iskorišćenja tla, način uređenja i korišćenja slobodnih površina i stepen prisustva lako zapaljivih materijala. Činioci su međusobno povezani. Proučavanje njihovih uticaja na uslove zaštite od širenja

požara tek je u početnoj fazi, te sledeće ukazivanje na neke bitne elemente u urbanističkom planiranju treba shvatiti kao ukazivanje na moguće pravce budućih naučnih istraživanja.

a) **Reljef** je jedan od najpresudnijih činičaca u donošenju odluke o razmeštaju objekata. Na ravnom terenu indeks uslovljenosti reljefom jednak je nuli; na pokrenutom, brdovitom terenu, zavisno od stepena pokrenutosti terena, taj se indeks uslovljenosti može da gradira vrednostima od 1 do 10. U doline i užvišenja, vododelnice, sa staništa protivpožarne zaštite dobijaju funkciju protivpožarnih pregrada. Isturene kote terena treba po pravilu graditi sa niskim koeficijentom i izgradenosti prostora kako bi se eventualni požari mogli lako da lokalizuju zbog opasnosti prenošenja na šire prostore. Opasnost raste sa porastom dominirajućeg položaja terena. Pokrenuti reljef posebno motiviše planere da prateći izolipse povezanim nizom objekata prelaze sa jedne strane brda na drugu stranu. To treba izbegavati i stvarati tampon-zone zaštite.

b) **Vetrovi**, i to dominirajući vetrovi, čine posebno poglavje u urbanističkom planiranju, pa i u oblasti zaštite od požara. U zaštiti se postavlja zahtev povećanja protivpožarnog rastojanja među objektima u pravcu delovanja dominirajućeg vetra visoke učestanosti. Što njegova brzina raste, to je porast zaštitnog rastojanja veća. Tu su moguća i laboratorijska ispitivanja radi utvrđivanja koeficijenta porasta zaštitnog rastojanja (eto teme jednog naučnog projekta).

Prema stepenu učestanosti i ispoljenoj snazi dominirajućeg vetra, moguće je i protivpožarni rizik od vetra graditi u skali od 1 do 10, radi zaštite od negativnog dejstva vetra kroz urbanističko planiranje vrši se grupisanje objekata oko zajedničkog dvorišta, što

je u načelu suprotno teoriji o prenošenju požara.

Da vidimo kakav je odnos protivvetrovne pregrade i susednih objekata: Objekat pregrade vrši funkciju prebacivanja snage vetra preko određenog prostora. To omogućava da se protivpožarno rastojanje bliže pregradi svede na minimum a sa udaljavanjem od pregrade, prirodne ili veštačke, ovo rastojanje treba da raste.

c) **Voda** kao faktor nosi nekoliko kontradiktornih elemenata, bar kada je u pitanju zaštita od požara. Uvale reka i jezera u gradovima privukle su različite gradske funkcije, što je dovelo do prevelike koncentracije objekata duž obala i predstavlja svojevrsnu požarnu opasnost, koja traži praktično razrešavanje. Rečni tokovi su prirodne protivpožarne pregrade u gradovima, a objektima koji su kraj njih locirani donekle viši nivo protivpožarne bezbednosti usled mogućnosti korišćenja vode iz reke ili jezera za gašenje požara u uslovima kada otkaže gradski vodovodni sistem ili kada je njegov kapacitet nedovoljan.

Uglavnom, u uobičajenom planerskom postupku principi korišćenja vodenih tokova i stajačih voda i zahtevi protivpožarne zaštite nisu u koliziji, već su čak i usaglašeni.

d) **Vegetacija** zaslužuje posebnu pažnju. Tu već imamo potrebu za ispravakama nekih ukorenjenih navika. Zelenе površine se po tradiciji koriste kao protivpožarne pregrade, što je u redu; međutim, nevolje nastaju kada se u tu svrhu forsiraju četinari koji u određenim uslovima mogu da postanu prenosioci požara. Iz tih razloga, u kalkulaciju urbanističkih normativa i u detaljne urbanističke razrade između parkovskih površina uređenih četinarima i na požar osetljivih objekata treba uvesti slobodne prostore parterno uređene, a unutar velikih šumsko-parkov-

skih površina koje okružuju gradove ili su sastavni deo teritorije gradova, kao primarna mera zaštite od prenošenja šumskih požara, javljaju se protivpožarne pregrade u obliku traka, pojaseva poljana. Česti požari na primorju ukazali su na značaj formiranja protivpožarnih pregrada u okviru pejzažnih rešenja kod većih pošumljenih teritorija.

e) **Arhitektonske karakteristike objekata** utiču na planersku odluku o gustoći objekata. Objekti sa visokim procentom primene drveta, plastičnih masa, bitumenih proizvoda i drugih lako zapaljivih materijala zahtevaju prime nu nižih koeficijenata iskorišćenja tla (veća protivpožarna rastojanja), a objekti sa većim procentom primene mineralnih sirovina u konstruktivnim elementima objekata, dopuštaju veće gustoće objekata. Pored ove osnovne karakteristike, i oblici veličine otvora na objektima utiču na koeficijent protivpožarnog efekta (što je kroz protivpožarnu literaturu dosta obrađivano).

f) **Stepen izgrađenosti teritorije i koeficijent iskorišćenja tla**, u direktnoj su vezi sa nivoom protivpožarne zaštite. U ovoj oblasti već ima naučnih rada va (J. Jovanović) kojim su pobijene teze o gornjim granicama koeficijenata iskorišćenosti tla koji se preporučuju u planiranju gradova. Dokazano je da ovaj koeficijent može imati max. vrednost od 0,8, umesto do sada dopuštene vrednosti od 1,2.

g) **Način uređenja i korišćenja slobodnih površina** može uticati da se slobodne površine od prirodne protivpožarne pregrade, neadekvatnim korišćenjem, pretvore u požarni most. Drastičan primer imamo kada se prostori namenjeni pešacima i igri dece pretvaraju u parking-prostore putničkih i teretnih automobila. Zbog prisustva velike količine benzina i dizel goriva u rezervoarima vozila, ovakvo korišćene

površine, u slučaju pojave požara, mogu postati požarni most.

h) Lako zapaljive materije, prisutne u određenim opasnim količinama u objektima, utiču na normativnu gustinu takvih objekata, što se direktno odražava na primenu urbanističkih normativa.

Ovaj skraćeni pregled mogućih planerskih pojava predstavlja inicijalnu listu koja zahtijeva detaljniju proveru i razradu koeficijenata, parametarskih podvrednosti za utvrđivanje protivpo-

žarne efektivnosti određene uređene teritorije i njihovo uvođenje u praktično grado-graditeljstvo.

4. UMESTO ZAKLJUČKA

Protivpožarna zaštita i ukupna odbrambena efektivnost urbanizovanih zajednica je tek otvoreno polje stručnog i naučnoistraživačkog rada od posebnog društvenog interesa. Izložene ideje treba razraditi u konkretno primenljivu metodologiju. Zadatak je izazovan.

*Dr Radivoje Đ. Mančić, dipl. inž. arh.
Fakultet zaštite na radu u Nišu*

LITERATURA:

- [1] R. Mančić: **Podela funkcija među gradovima u regionalnoj zajednici**, doktorska disertacija, Beograd, 1979.
- [2] J. Jovanović: **Zaštita od požara u urbanizovanim zonama**, magistarska teza, FZNR, Niš, 1984.
- [3] R. Mančić: **Osnovi planiranja životnog prostora**, umnožena predavanja na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, 1982.

Savremeni sistem zaštite od požara i eksplozije je veoma složen kompleks koji obuhvata razne oblasti, počevši od naučnih disciplina i tehnološkog razvoja, preko društvenog organizovanja, pa do konkretnе primjene svih poznatih mјera zaštite u praksi.

U ovom preglednom radu autori su ukratko prikazali postojeći sistem zaštite od požara i eksplozija, sa elementima savremenog razvoja u ovoj oblasti. Istaknuta je potreba ozbiljnog i sveobuhvatnog sagledavanja kompleksa zaštite i veće primjene naučnih metoda u organizaciji sistema zaštite od požara i eksplozija.

A REVIEW OF THE CURRENT SCIENTIFIC AND ORGANIZATIONAL SYSTEM OF FIRE AND EXPLOSION PROTECTION

The current scientific and organizational system of fire and explosion protection is reviewed as a very broad complex encompassing a number of different fields, beginning with scientific disciplines and technological developments, via the social organization, to the concrete application in practice of all the known protection measures. In this review the authors have summarized the current system of fire and explosion protection, with elements of modern development in this field. The need for a serious and all-inclusive recognition of the complexity of protection, and broader application of scientific methods in the organization of the system of fire and explosion protection is stressed.

UDK 614.84+83.008.05

Primljeno: 1984-06-25

Pregledni rad

Mr FERDO PAVLOVIĆ, dipl. inž.
Dr ESAD HADŽISELIMOVIĆ, dipl. fiz.
RATKO VUJOVIĆ, dipl. inž.

PREGLED SAVREMENOG NAUČNO-TEHNIČKOG I ORGANIZACIONOG SISTEMA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE*

1. UVODNE NAPOMENE

Savremeni razvoj društva karakterisan je brzim narastanjem privrednih potencijala. Osnovna karakteristika tog razvoja je disperzirana koncentracija industrijskih i energetskih kapaciteta, automatizacija proizvodnih kompleksa u kojima su više ili manje prisutni u proizvodnji, preradi ili uskladištenju, po-

žarno i eksploziono opasni materijali. Unapređenje tehnologija, proširenje kapaciteta, šire prisustvo zapaljivih tehnoloških i energetskih medija, primjena novih građevinskih materijala, obloga konstrukcija metalima i polimernim materijalima, neminovno vodi ka usložavanju problematike tehnološkog i organizacionog projektovanja si-

* Rad izložen na III naučnom skupu »ČOVEK I RADNA SREDINA«, sa tematikom »Zaštita od požara i eksplozija u radnoj i životnoj sredini«, Niš 4. i 5. oktobar 1984. godine

objekta. Ona bi, na bazi standarda, propisa, pravilnika i uputstava, u principu trebala da obuhvata savremena saznanja u ovoj oblasti, a odnose se na izbor konstrukcije, materijala, potrebne druge zaštite, itd. Ovakva zaštita bi se mogla podijeliti na tri usmjerenja: za industrijske objekte, stambene i kancelarijske, te za specijalne objekte.

Često se događa da se objekat sagradi, a da se ne vodi mnogo računa o mjerama zaštite od požara. To se, naižlost, najbolje uočava kada dođe do požara. Ima mnogo primjera u svijetu i kod nas da su konstrukciona rješenja, izbor materijala, itd. doprinosili razvoju i širenju požara.

Tada se postavlja pitanje kako zaštiti takve objekte od požara. U tom slučaju veoma je smanjena mogućnost nalaženja pravih rješenja.

Pod vanjskom i unutrašnjom zaštitom podrazumijeva se ona zaštita koju vrše, recimo, radnici u pogonima i stanari u zgradama, kao i vatrogasne službe, bilo da se radi o lokalnoj jedinici neke fabrike, ili većoj jedinici.

Naučni rezultati i tehničko-tehnološke novine se uobičaju u standarde, propise, pravilnike, itd., što se konkretno primjenjuje u zaštiti od požara i eksplozije.

Kod nas još ne postoje svi elementi ove šeme. Proces njenog kompletiranja nije ni jednostavan ni jeftin. Međutim, brže kompletiranje čitavog sistema imalo bi i te kakve efekte, uštede, bržu i jeftiniju gradnju, veću sigurnost i znatno bi pomoglo svima onima koji učestvuju u izgradnji nekog objekta.

S druge strane, i da postoje svi mogući propisi, standardi i pravilnici, one ne mogu da obuhvate i predvide sve slučajevе, koji se događaju u praksi. Upravo je tu veliki prostor za naučne i stručne ustanove iz ove oblasti da primjenom naučnih rezultata mijenjaju i dopunjuju standarde i propise, a i da te rezultate konkretno primjenjuju.

Naučni razvoj u ovoj oblasti je u posljednje vrijeme veoma značajan i obuhvata veoma široko područje. Istraživanja, koja su suštinski vezana za oblast razvoja požara i eksplozija, vrše se i prije, u okviru pojedinih naučnih disciplina: sagorijevanje, zračenje plamena, dinamika fluida, itd.

Ovdje želimo da ukažemo na neke aspekte ovog razvoja.

2.1. RAZVOJ POŽARA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA

Eksperimentalni rezultati, koji su prikupljeni tokom godina istraživanja požara, navodili su na potrebu njihovog koreliranja i povezivanja u određene relacije, koje bi se mogle koristiti u predviđanju intenziteta požara, njegovog trajanja i dejstva na strukture. Imajući u vidu kompletност pojave, tako je razumjeti da su se prvo pojavile empirijske i poluempirijske relacije, kojima se nastojao opisati proces razvoja požara. Međutim, u zadnjih tridesetak godina pojavljuju se kompletne teorije i matematički modeli razvoja požara u zatvorenim prostorijama, koji su motivisani željom da se generalizuju rezultati eksperimenta i da se pomognu projektanti u postizanju protivpožarne sigurnosti. U nekoliko radova [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] daje se pregled matematičkih modela koji su do sada razvijeni. Ovi modeli se odnose na period potpuno razvijenog požara (post-flashover), jer daju rezultate koji su primjenjiviji na probleme sigurnosti konstrukcija.

Variable koje se koriste za opisivanje procesa su slijedeće:

- brzina dotoka vazduha u prostoriju (U_s),
- brzina sagorijevanja, tj. brzina gubljenja mase goriva (R)
- brzina oslobođanja toplote u prostoriji (Q),
- temperatura gasova pri požaru (T_g),

— topotni fluks koji prodire u zidove prostorije (q).

Jednačine koje se koriste mogu biti dvojake: da opisuju momentalne uslove, tako da njihova rješenja daju vremenski promjenjive varijable, ili da opisuju usrednjene uslove, pa se dobiju srednje vrijednosti varijabli. U ovom, drugom načinu, broj varijabli se mora povećati za τ , tj. efektivno trajanje požara (period za koji se usrednjavaju druge varijable).

Dobijanje informacija, koje mogu da posluže za određivanje strukturalnog i termičkog ponašanja unutrašnjih elemenata prostorija, vjerovatno je najvažniji aspekt ovakvih matematičkih modela. Međutim, i sam problem termičkog ponašanja strukturalnih elemenata je veoma složen i bez uključivanja statičkih razmatranja, da bi se uključivao u matematički model. Zbog toga se modeli koriste za dobijanje informacija o destruktivnom potencijalu požara, koje se onda koriste u odvojenoj analizi za određivanje ponašanja strukturalnih elemenata prostorije.

Podijeljena su mišljenja oko toga kada treba da bude ta polazna informacija. Tradicionalno se uzima da je to vremenska promjena, temperature gasa $T_g(t)$. Obično se pomoću modela daju krive promjene temperature sa vremenom za gasove, koji se obrazuju u požaru, od kojih je svaka primjenjiva za određeni tip unutrašnje obloge prostorije.

Drugi modeli uzimaju topotni fluks $q(t)$ kao parametar destruktivnog potencijala požara, ili zajedno $T_g(t)$, $q(t)$ i τ . Postoji i treća varijanta [4] u kojoj se uzima samo jedna veličina za opis požarnog potencijala, a to je tzv. normalizovano požarno opterećenje H :

$$H = \frac{1}{\sqrt{\lambda \rho c}} \int_0^\tau q(t) dt, \quad (1)$$

gdje je λ — koeficijent topotne provodljivosti, ρ — gustina i c — specifična toplota.

U ovom modelu, H je povezano sa vremenom τ , koje odgovara vremenu izlaganja požaru u standardnom testu otpornosti na požar, relacijom:

$$\tau = 0,11 + 0,16 \times 10^{-4} H + 0,13 \times 10^{-9} H^2 \quad (2)$$

(za $0 < H < 9 \times 10^4 \text{ s}^{1/2} \text{ K}$)

Izračunavši H (koji sadrži požarno opterećenje, parametar ventilacije, termičke osobine prostorije) pomoću (2) može se odrediti τ , tj. zahtijevano vrijeme otpornosti na vatru. Po ovome, projektant je u mogućnosti da odredi koliko dugo neki element konstrukcije treba da izdrži standardni test, da bi mogao da se koristi u stvarnim uslovima.

Parametar R , brzina gorenja, nezavisna je od ostalih parametara, osim brzine dotoka vazduha U_a . Ova činjenica je odavno uočena. Međutim, pretpostavljalo se da je to brzina gorenja gasne faze produkata pirolize, tako da je proporcionalnost R i U_a interpretirana kao limitacija gorenja gasne faze zbog nedovoljnog dotoka vazduha. Sa druge strane, R se povezuje sa gubitkom mase goriva uslijed pirolize, a ne sa reakcijama gasne faze.


Na osnovu eksperimenata izvedene su sljedeće empirijske relacije [6]:

$$R = 0,0236 \Phi \text{ ako je: } \frac{\Phi}{\phi G} < 0,263 \quad (3)$$

$$R = 0,0062 \phi G \text{ ako je } \frac{\Phi}{\phi G} \geq 0,263 \quad (4)$$

Sa ϕ je označena specifična površina goriva, G je početna masa goriva u prostoriji, a Φ je ventilacioni faktor. Za požare za koje vrijedi (3), kaže se da su ventilaciono kontrolisani, a za one za koje vrijedi (4) da su kontrolisani površinom goriva.

Kao ilustrativan primjer daćemo samo osnove jednog modela [3]. Na slici 2. prikazan je termički i strujni model.



Slika 3.

Xn — položaj neutralne ravni

Xd — visina do koje stub toplih gasova zahvata vazduh

Osnovne jednačine koje se upotrebljavaju obuhvataju sljedeće:

- brzina isticanja produkata goranja kroz vrata,
- brzina dotoka vazduha kroz vrata,
- brzina zahvatanja vazduha u stub toplih gasova,
- održanje energije za stub toplih gasova,
- održanje energije za gorivo,
- održanje energije za sloj toplog gasa,
- održanje energije za obloge prostorije,
- razvoj i širenje požara.

Polazni parametri za proračun su sljedeći:

Dimenzije sobe i vrata (m)

L, W (dužina i širina)
H (visina)
Wo (širina vrata)
Ho (visina vrata)

Parametri goriva

r (omjer gorivo — vazduh)
H (toplota sagorijevanja)

Ts (temperatura pirolize)

Hv (toplota isparavanja)

Cg (specifična toplota goriva u čvrstom stanju)

Drugi parametri

Tp (temperatura plamena)

Cg (specifična toplota gasova)

Tv (temperatura vazduha)

hw (koeficijent konvekcije za zid)

K (konduktanca za zid)

Cs (koncentracija čadi)

hs (koeficijent konvekcije za gorivo)

Za ovaj pregled nisu toliko bitni detaljni rezultati modela, tako da ih nećemo navoditi. Svakako da ovi matematički modeli još nisu dovoljno razrađeni da bi obuhvatili sve faze procesa, ali su neophodni u nastojanju da se shvati razvoj požara.

U novije vrijeme razvijaju se i modeli koji se baziraju na numeričkim metodama, sa uključivanjem savremenih modela turbulencije [10].

Strukture

Testovi otpornosti na požar nosećih strukturalnih elemenata i pregrada su vršeni često već više od pola stoljeća.

Oni su obično vršeni prema nacionalnim specifikacijama. Sada su ti uslovi usklađeni prema standardu ISO 834.

Otpornost na požar uzorka definiše se kao vrijeme (u minutama) zagrijavanja, dok ne dođe do narušavanja jednog od sljedećih kriterija: rušenja, prodora plamena ili dostizanja određene temperature na neizloženoj strani. Za čelične konstrukcije obično je jedini kriterij nosivost.

Testovi za određivanje otpornosti na vatru su vrlo skupi i zbog toga, broj testova za svaki prototip strukturalnog elementa je limitiran obično na jedan test (eventualno dva). Zbog toga se u više zemalja zakonom dopušta klasifikacija nosećih struktura analitičkim metodama. U Francuskoj, npr. do 1975. godine, jedina zakonski dopuštena osnova za projektovanje građevinskih struktura je bio standardni test za otpornost na vatru. Od 1975. godine se koristi i analitički metod [11] (revidiran 1980.) za betonske konstrukcije, a postoji i odgovarajući dokument za čelične konstrukcije [12]. Internacionalni dokument, sličnih kvaliteta, objavila je Evropska komisija za čelične strukture [13].

Procedura analitičkog određivanja otpornosti na vatru nosivih konstrukcija i strukturalnih elemenata, šematski je prikazana na slici 3. [14, 15, 16 i 17].

Za različite primjene propisi daju potrebno vrijeme trajanja požara t za koje konstrukcija mora da ispunji svoju funkciju. Tada vrijeme otpornosti na vatru zavisi od sadržaja, visine i volumena objekta i od važnosti konstrukcije.

Teorijsko određivanje otpora na vatru strukture to bazirano je na krivoj temperaturi — vrijeme standardnog testa. Sa ovim ulaznim podatkom mogu se izračunati temperaturna polja, vremenska promjena zaostalih sila i momenta, termička naprezanja i nosivost preko:

- karakteristika konstrukcije,
- termičkih osobina konstrukcionih materijala,
- koeficijenta transfera topline na različite površine strukture,
- mehaničkih osobina materijala,
- karakteristika opterećenja.

I kod nas postoje preporuke Komisija za čelične konstrukcije SZS da se analitički metodi odobre i koriste.

2.2. PREVENTIVNA EKSPLOZIONA ZAŠTITA

Savremeni pristup koncipiranju zaštite od eksplozija takođe zahtijeva svestrano poznavanje suštine tih neželjениh pojava, posebno za slučajeve njihovog odvijanja izvan kontrolisanih uslova.

Deflagracioni, eksplozioni i detonacioni procesi razgradnje eksplozivnih materija ili gaso-paro-prašino-vazdušnih smjesa u svojoj suštini, takođe, predstavljaju procese gorenja, čija je brzina odvijanja velika i čije su manifestacione pojave i posljedice teške, a vrlo često i katastrofalne.

Opasnost od eksplozije se praktično može opisati kao opasnost od potencijalnog stvaranja eksplozivno-ugrožavajućih uslova, tj. opasnošću od prisustva eksploziono opasne materije ili smjese u određenom prostoru i vremenu. Pristup koncipiranju zaštite od eksplozija mora voditi računa i sljedećim osnovnim putevima za smanjenje tih opasnosti:


1. Onemogućavanje stvaranja eksploziono ugrožavajućih smjesa u analiziranim uslovima,

2. Onemogućavanje paljenja eksploziono ugrožavajućih smjesa u slučaju nemogućnosti njenog eliminisanja,

3. Sprečavanje posljedica potencijalno moguće eksplozije u određenom prostoru i svodenje tih posljedica na najmanju mjeru.

Sve navedene mјere predstavljaju mјere preventivne zaštite prostora ugroženih eksplozionim opasnostima pri-

ANALITIČKO ODREĐIVANJE VATROOPTORNOSTI NOSIVIH STRUKTURA



PROCEDURA ANALITIČKOG ODREĐIVANJA VATROOPTORNE NOSEĆE KONSTRUKCIJE ZASNOVANA NA KLASIFIKACIJI I ISPITIVANJU PREMA STANDARDNOM TESTU VATROOPTORNOSTI

Slika 3.

marnog, sekundarnog i tercijarnog karaktera. Značaj svakog aspekta zaštite i uticaj širokog spektra faktora na realne uslove zaštite od eksplozija (tehnološki proces, prisutni mediji i njihove karakteristike, karakteristike uslova u kojima se mogu naći ti mediji u unutrašnjem i vanjskom smislu, parametri ventiliranosti prostora, pritisak, temperatura, parametri potencijalnih izvora zapaljenja, međusobna udaljenost objekata, itd. itd.) čini ovu problematiku vrlo kompleksnom. Zbog toga, i u okviru rješavanja ove problematike, neophodan je interdisciplinirani rad stručnjaka na bazi dovoljnog broja proračunskih modela, koji moraju odgovarati funkciji za konkretne specifične uslove, tj. maksimirati sigurnost uz minimizaciju troškova.

2.3. OSOBENOSTI PRISTUPA RJEŠAVANJU, PRORAČUNU I PROJEKTOVANJU KOMPLEKSNA SISTEMA POŽARNE I EKSPLOZIONE ZAŠTITE

Problematika zaštite od požara i eksplozije ne može se i ne smije svesti samo na preventivnu zaštitu, s obzirom na činjenicu da, izuzev u principu, ne postoji tehnička mogućnost, te da nema ekonomskog opravdanja, da se preventivna zaštitu doveđe na nivo apsolutne sigurnosti. Kompleks sistema zaštite od požara i eksplozija mora obuhvatiti i sva pitanja vezana za lokalizaciju i gašenje eventualnog požara, sa svim elementima tog sistema.

Kao osnovni parametri koji karakteriziraju požarnu opasnost, tj. osnovni elementi za procjenu opasnosti od požara i eksplozije, te, u funkciji ove procjene, i pri pristupu proračunu i projektovanju kompleksa, sistema zaštite od požara, moraju se uzeti objektivni uslovi, materijali i mediji koji karakteriziraju mogućnost nastanka požara, a koji su određeni uslovima nastanka gorenja. Ti uslovi zavise od većeg broja

faktora koji imaju probabilistički (vjerovalnosni) karakter, tj. mogućnost razvoja požara može se okarakterisati intenzitetom izmjene »opasnih faktora požara«. Kao osnovni »opasni faktor požara« moraju se uzeti:

- otvoreni plamen,
- iskra,
- povećanje temperature vazduha u prostoru sa požarom,
- povećanje temperature predmeta u prostoru u kojem se odvija požar,
- povećanje temperature okružujućih obloga prostora,
- toksičnost produkata gorenja,
- karakteristike dima pri potencijalnom požaru,
- sniženje koncentracije kiseonika,
- potencijalno obrušavanje dijelova ili čitave konstrukcije objekta, opreme, instalacija i sl.,
- mogućnosti prenošenja požara na okolne sadržaje.

Zahtjevi požarne sigurnosti formulišu se polazeći od faktičkih uslova koji utiču na mogućnost nastanka, razvoja, širenja i posljedica potencijalnog požara.

U procjeni opasnosti od požara za objekte, u cilju koncipiranja sistema zaštite od požara i eksplozija, potrebno je proračunati vjerovatnoću nastanka požara, koja predstavlja diskretnu slučajnu veličinu ($n=0, 1, 2, \dots$) i za koju vrijedi stacionarna puasonovska raspodjela slučajnih događaja.

Razmjera požara je funkcija velikog broja faktora, koji karakteriziraju požarnu opasnost gorivih materijala i medija, vremena trajanja slobodnog gorenja (od nastanka požara do početka njegovog gašenja), vremena trajanja gašenja požara, te čitavog niza karakteristika objekta u kojem može doći do požara (etažnost, geometrija objekta, građevinska konstrukcija, požarni sektori, itd.).

Površina požara (ognjišta) predstavlja funkciju mnoštva faktora koja se može približno, sa većom ili manjom tačnošću proračunati, koristeći se proračunskim modelima višefaktorne regresivne analize uticaja »opasnih faktora požara«.

Trajanje slobodnog gorenja pri požaru takođe je moguće približno proračunati pomoću modela za konkretnе uslove.

Trajanje gašenja požara i količina sredstava za gašenje, takođe se mogu i trebaju proračunavati, kao i zavisnost trajanja gašenja požara u funkciji trajanja slobodnog gorenja pri požaru.

Osim navedenih osnovnih parametara, razvoj požara u prostoru karakterisan je sa:

- linearnom brzinom rasprostiranja požara po površini goriva,
- intenzitetom topotnih zračenja,
- veličinom prostora ili prostorije i njegovih konstrukcionih karakteristika,
- uslovima dotoka vazduha u ognjište požara,
- raspadnjem temperaturnog polja u prostoru,
- raspadnjem produkata sagorijevanja u prostoru,
- požarnim opterećenjem prostora.

Važno je takođe znati razmjere i položaj oblasti plamena, prelazne oblasti, konvekcione tokove i formu obrazovanja konvekcionog strujanja, transfer energije i mase u uslovima požara, itd.

Naime, linearna brzina rasprostiranja požara (ognjišta) po površini goriva, karakteriše stadij razvoja požara. Od tog faktora zavisi trajanje razvoja požara, a on određuje i neophodno vrijeme rada automatskih sistema za dojavu i gašenje požara.

Svi navedeni i ostali faktori uticajni na ocjenu požarnog rizika mogu se proračunati postojećim razvijenim matematičkim i empirijskim modelima koje treba poznavati i unapređivati.

Da bi se objektivno pristupilo izboru i projektovanju sistema zaštite od požara, neophodno je poznavati parametre koji određuju djelovanje potencijalnog požara za analizirane vjerovatne uslove njegovog odvijanja, i u funkciji željenih i potrebnih požarnosigurnosnih uslova ljudi, tehnološkog postrojenja, instalacija, građevinskih konstrukcija, okružujućih objekata i sl.

Uslovi požarne sigurnosti mogu biti dostignuti pri određenom nivou sigurnosti i pouzdanosti sistema požarne zaštite. U vezi sa tim, treba definisati zahtjeve nivoa i kvaliteta funkcionalnosti jedinstvenog sistema, te svih parcijalnih segmenata tog sistema u tehničkom, organizacionom i funkcionalnom smislu, vodeći računa o potencijalnim otkazima segmenata tog sistema.

3. ZAKLJUČAK

U funkciji navedenih tehničko-tehnoloških, funkcionalnih, sa aspekta nivoa pouzdanosti odabranih sistema, potrebno je »projektovati« organizacioni sistem zaštite od požara i eksplozija, sa svim svojim elementima (materijali, mediji i ljudstvo preventivnog i reprezivnog djelovanja, vaspitanje, obrazovanje, propaganda, održavanje u funkciji zaštite, itd., itd.), u sklopu jedinstvenog projekta zaštite od požara.

U praksi je metod izbora proračuna i projektovanja elemenata sistema protivpožarne zaštite zasnovan skoro isključivo na korišćenju normativa i standarda, koji određuju oblik i obim protivpožarne zaštite, kao i primjenjениh uproštenih proračunskih modela. Postojeći metodi procjene požarnih rizika nisu egzaktni već se zasnivaju na podacima kojima se dodjeljuje određena »težina«, a koriste empirijske relacije koje povezuju te podatke. Iako nisu egzaktni, ovakvi metodi mogu korisno da posluže u procjeni ugroženosti od požara.

Među uproštenim modelima i sistemima koji se koriste, konstantno postoje određeni, najčešće slabo kontrolisani i složeni međudejstvjući faktori koji nose vjerovatnosni karakter. U vezi sa tim, uprošteni približni proračunski metodi nerijetko vode lažnoj orientaciji i ne daju optimalna rješenja, tako da nisu rijetki slučajevi normativno-pravne zadovoljenosti mjera zaštite od požara koje u konkretnim uslovima imaju nepotpunu, pa čak i prošenu funkciju.

Radi svega navedenog, u cilju obezbeđenja savremenog tehničko-tehnološkog, tehnico-ekonomskog i organizacionog sistema zaštite od požara, pred nama stoje ozbiljni zadaci na izradi dovoljno širokog kruga projektantskih, teoretskih i praktičnih metoda tehničko-ekonomsko-organizacionih modela,

sistemskih analiza i savremenih metoda projektovanja, na osnovu kojih bi se stvorila mogućnost usavršavanja suštinskih principa normiranja parametara požarne zaštite u svim njenim aspektima.

U okviru trenutnog stanja zaštite od požara i eksplozija u SR BiH, pa i SFRJ bez obzira na određene zavidne uspjehe, mora se iznaći mogućnost i materijalna osnova za šire i dublje pristup naučnoistraživačkog rada i aktivnosti na planu cijelovitijeg rješavanja problematike prisutne u ovoj oblasti, počevši od istraživanja i razvoja, pa sve do pretakanja tih rezultata u normative. Navedeni normativi moraju imati svoj slijed i filozofiju, tj. moraju biti u sklopu sistema normativa sa svim uzročno-posljedičnim funkcionalnim vezama.

Mr Ferdo Pavlović, dipl. inž. hem.
Dr Esad Hadžiselimović, dipl. fiz.
Ratko Vujović, dipl. inž.

RO Institut zaštite od požara i eksplozije — Sarajevo

LITERATURA

- [1] Fire International, 1984, 8, № 66, 74—76.
- [2] H. Emmons, Scientific Progress on Fire, Ann. Rev. Fluid Mech. 1980, 12:231.
- [3] J. Quintiere, Growth of Fire in Building Compartments, Fire Standards Safety, ASTM, STP 614, A. F. Robertson, Ed. American Society for Testing Materials, 1977, 131—167.
- [4] T. Z. Harmathy, J. R. Mehaffey, Post-flashover Compartment Fires, Fire Materials, Vol.7, №.2, 1983.
- [5] S. Cuomo, Panorama della conoscenza attuale della resistenza al fuoco di struttture, Antincendio, №. 6, №8, 1977.
- [6] T. Z. Harmathy, Design of Buildings for Fire Safety, Fire Technology, Vol. Nos. 2 and 3, 1976.
- [7] J. G. Quintiere, An Approach to Modeling Wall. Fire Spread in a Room, Fire Safety Journal, 3 (1981) 201—214.
- [8] P. H. Thomas, M. L. Bullen, Burning of Fuels in Fully — developed Room Fires, Fire Safety Journal, 2 (1979/80.) 275—281.
- [9] D. J. Rasbash, D. D. Drysdale, Theory of Fire and Fire Processes, Fire Materials, Vol. 7, №.2, 1983.
- [10] S. Kumar, Mathematical Modeling of Natural Convection in Fire — A Review of the Art Review of the Field Modeling of Variable Density Turbulent Flow Fire and Materials, Vol. 7, №.1., 1983, 1—24.
- [11] »Methode de prevision par le calcul du comportment au feu des structures en beton«, Cahiers du Centre Scientifique et technique du batiment, avril 1980.
- [12] »Prevision par le calcul du comportment au feu des structures en acier«, Cahiers du Centre Scientifique et technique du batiment, septembre 1975.
- [13] EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEEL WORK. (ECCS) Technical Committee 3, European Recommendations for the Fire Safety of Steel Structures, Amsterdam — Oxford — New York 1983.
- [14] O. Pettersson, Structural Fire Protection, Report at CIB W 14 Meeting in Copenhagen.
- [15] O. Pettersson, J. Witteveen, On the Fire Resistance of Structural Steel Components, Derived from Standard Fire Tests or by Calculation, ISO/TC 93 Plenary Meeting, Sydney, 1979.
- [16] S. Magnusson, O. Pettersson, Rational Design Methodology for Fire Exposed Load Bearing Structures, Fire Safety Journal, 3 (1980/81) 227—241.
- [17] T. Lie, A Procedure to Calculate Fire Resistance of Structural Members, Fire and Materials, Vol. 8, №.1, 1984.

• pod odgovarajućim uslovima spontano zapaljenje i
detonacijom sa uskladištenim materijalima raznog porijekla.
• važnosti uvažavanje mogućnosti izbijanja požara us-
ložno, predviđanje situacija za njihovo pojavljivanje, kao i
pravila prevenциje takvih požara.

• za izbijanje spontanih požara, uloga i značaj bio-
tehnologije, kao i važnost poznavanja sadržaja vode u mate-
rijalima, daje izotermalne metode za nalaženje »kritičnih« uslo-
viju sigurnog i opasnog uskladištenja u gomilama praška-
nih materijala na osnovu poznavanja spoljne temperature i
vlažnosti.

OF RISKS OF SELFIGNITION OF POWDERED AND MATERIALS BY ISOTHERMAL METHODS OF PREVENTION

own that under certain circumstances piles of finely divided materials thought to be fairly stable, can heat and burn spontaneously. It is important to recognize the risks of spontaneous fires, as well as modes of prevention. Conditions for spontane-
ous heating and significance of biological heating and the impor-
tance of water content of materials are briefly described. Isother-
mal methods for the determination of »critical« conditions between safe
manners of storage of powdered and granular materials

47.0 | 080.1]

Primljeno: 1984-06-18

Pregledni rad

TUHTAR, dipl. inž. hem.

RIZIKA OD SAMOZAPALJENJA PRAŠKASTIH I LASTIH MATERIJA IZOTERMALNIM METODAMA ANJA*

D

• da pod odgovarajućim u-
• doći do samozapaljenja
• materijala raznog porije-
• ovakvih spontanih požara u
• druge uzroke izbijanja po-
• vijljenim zemljama nije veliki,
• nu zato štete nesrazmerno
• je od posebne važnosti

uvažavanje mogućnosti izbijanja požara uslijed samozapaljenja, predviđanje situacija za njihovo pojavljivanje, kao i pronalaženje načina prevencije takvih požara.

2. OPĆENITO O SAMOZAGRIJAVA- NJU I SAMOZAPALJENJU

Samozagrijavanje, ili spontano zagrijavanje, definiše se kao proces porasta

• na III naučnom skupu »ČOVEK I RADNA SREDINA« sa tematikom
• požara i eksplozije u radnoj i životnoj sredini«, Niš, 4. i 5. oktobra
•

temperature nekog materijala bez dovođenja toplove spolja. Prolongiranim samozagrijavanjem može doći do spontanog samozapaljenja i/ili spontanog sagorijevanja. Glavni uslovi koji određuju intenzitet samozagrijavanja, a time i veličinu opasnosti od požara, su brzina reakcije oksidacije koja se odvija uz stvaranje toplove, dovod zraka i izolirajuće karakteristike neposredne okoline.

Gotovo svi organski materijali u dodiru sa oksigenom iz zraka podliježu reakcijama oksidacije pri nekoj kritičnoj temperaturi. Na normalnim temperaturama okoline je brzina oksidacije najčešće tako mala da se praktično sva stvorena topota odmah prenosi na okolinu pa ne dolazi do porasta temperature gorivog materijala. Količina zraka potrebnog za održavanje procesa samozagrijavanja mora biti takva da omogući nesmetan oksidaciju, ali i da ne prouzrokuje brzo odvođenje stvorene topote uslijed konvekcije. Iz iskustva je poznato, npr. da će se otpadne krpe, natopljene uljem za podmazivanje, spontano zagrijavati ako su bačene u zatvorene kontejnere (npr. drveni sanduk), ali ne i ako su objesene na konopcu radi provjetravanja, ili ako su čvrsto zbijene u loptu. U literaturi se mogu naći empirijske formule za minimalni volumen zraka potreban za potpuno sagorijevanje čvrstih gorivih materijala. Jedna takva formula glasi [1]:

$$V_{\min} = \frac{147}{C} + 3(H - \frac{O}{8}) / 0.02832 \text{ m}^3 \quad (1)$$

gdje je V_{\min} — minimalni volumen zraka, u m^3 , a C, H i O su težinski udjeli karbona, hidrogena i oksigena u čvrstom materijalu.

Kako su moguće razne kombinacije odnosa količine zraka i izolirajućih karakteristika okoline to je teorijski vrlo teško predvidjeti pojave samozagrijavanja i samozapaljenja.

U nekim slučajevima dešava da se djelimično oksidirani materijal ponaša kao katalizator dalnjih reakcija oksidacije, što objašnjava činjenicu da je većina nečistih materijala sklonija samozapaljenju nego čisti materijali.

Mnogi materijali koji na sobnoj temperaturi ne pokazuju spontano zagrijavanje mogu se početi spontano zagrijavati ako su prethodno bili izloženi dodatnoj spoljnoj topoti. U tim se slučajevima ubrzava brzina oksidacije do te mjere da stvaranje topote nadvladava njeno odvođenje. Tako se npr. pamučna tkanina, normalno nezapaljiva na sobnim temperaturama čak i u prisustvu katalizatora, može oksidirati izvanredno brzo ako je prethodno bila zagrijana do 150° iznad normalne temperature.

Uskladišteni poljoprivredni proizvodi se zagrijavaju uslijed procesa mikrobiološke oksidacije. Pri tome stupanj opasnosti od samozapaljenja zavisi od sadržaja vlage. Uloga vode nije tako jednostavna kao što se misli, nego je mnogo složenija [2]. Vлага u maloj količini povećava brzinu oksidacije a time i količinu stvorenih topot u mnogim materijalima. Međutim, vлага takođe pomaže i odvođenje nastale topote zbog porasta termalne provodljivosti, što smanjuje vjerovatnost samozapaljenja. Tako se npr. vlažno sakupljeno sijeno može početi spontano zagrijavati i, ako je nepravilno složeno, može se samo od sebe zapaliti dvije do šest sedmica nakon sakupljanja. Poljoprivredni proizvodi koji sadrže veći procenat lako oksidirajućih ulja (npr. stočna hrana u obliku koncentrata) su skloniji samozagrijavanju i samozapaljenju.

Praktično sve vrste ugljena, izuzev vrlo kvalitetnog antracita, su skлоне samozagrijavanju i samozapaljenju pod izvjesnim uslovima. Neki od važnijih uslova su veličina čestica ugljena i njihova sposobnost absorpcije oksigena iz zraka, sadržaj vlage u ugljenu, veličina


na pora unutar gomile ugljena, količina zraka u porama, prisustvo sumpora u obliku željeznog sulfida (pirita), sadržaj ostalih plinova i stranih primješa, način slaganja u gomile i njihova geometrija, temperatura zidova i poda skladišta, vanjska temperatura, način i veličina ventilacije.

Pregled materijala sklonih samozagrijavanju i samozapaljenju, sa označenim tendencijama za spontano samozapaljenje, načina uobičajenog transporta i uskladištenja, kao i mera predustrožnosti za sprečavanje spontanog zagrijavanja, može se naći drugdje [1,3]. U ovom radu se neće govoriti o materijalima koji su momentalno zapaljivi na zraku, niti o eksplozivima i drugim nestabilnim materijalima.

3. BILANS TOPOTE

Samozagrijavanje nekog praškastog ili granulastog materijala se dešava kad se topota unutar takvog materijala brže stvara nego odvodi u okolinu. Samooksidacija u gomilama praškastih i granulastih materijala je najčešći izvor topote, ali postoje i mnogi drugi procesi koji stvaraju topotu (osobito u hemijskoj industriji). Odvođenje topote sa nekog tijela može se vršiti jednostavnom kondukcijom kroz materijal do površine, ili se može pospješiti pri-nudnim hlađenjem ili mijehanjem.

Samozagrijavanje i samozapaljenje se pogodno mogu objasniti grafički, kao na slici 1 [4]:



Slika 1. Grafički prikaz bilansa topote

Normalno se brzina hemijskih reakcija povećava eksponencijalno sa porastom temperature, kao po krivulji H na slici 1. Odvođenje toplote sa površine materijala se često može prikazati kao linija A. Pri početnoj vanjskoj temperaturi, T_a , stvaranje toplote nadvlada njen odvođenje, pa dolazi do zagrijavanja tijela. Zagrijavanje tijela raste dok se ne postigne termalna ravnoteža predstavljena presjecištem linijsa A i H. Pri nekoj većoj spoljnoj temperaturi T_b odvođenje toplote se može predstaviti linijom B. Na temperaturi T_b je brzina stvaranja toplote veća od brzine odvođenja, a pošto se hlađenjem ne može sniziti spoljna temperatura, T_b , dolazi do samozagrijavanja i samozapaljenja. Između ove dvije ekstremne temperature postoji jedna kritična temperatura, T_c , koja predstavlja granicu između sigurnog i opasnog uskladištenja praškastih granulastih materijala.

Ako bi se na spoljnoj temperaturi, T_a , hlađenje materijala smanjilo, došlo bi do brzeg porasta temperature unutar materijala, odnosno do smanjenja nagiba linije A. U praksi se to može dogoditi ako otkaže sistem hlađenja ili miješanja, ili ako se materijal izolira, odnosno ako se poveća gomila materijala koji se uskladištava. Volumen (a time i količina nastale topline) materijala raste sa trećim stepenom linearnih dimenzija, ali zato površina materijala, na kojoj dolazi do hlađenja, raste tek sa drugim stepenom. Prema tome, sa porastom gomile materijala koji se uskladištava dolazi do smanjenja odvođenja toplote. Ako se hlađenje smanji do te mjere da linija A padne ispod linije D, materijal se tada počinje samozagrijavati pa je samozapaljenje neizbjegljivo. Iz ovoga slijedi da je navođenje samo temperatupe samozapaljenja za neki materijal nepotpuno, bez istovremenog navođenja veličine gomile tog materijala. Sigur-

no uskladištenje zavisi ne samo od vrste materijala, nego takođe i od načina uskladištenja.

4. IZOTERMALNE METODE ISPITIVANJA SAMOZAPALJENJA

Na osnovu teorijskih razmatranja samozagrijavanja i samozapaljenja [4,5] gramični, ili »kritični«, uslovi između sigurnog i opasnog uskladištenja nekog materijala mogu se predstaviti jednadžbom:

$$\ln \frac{\delta_c T_c^2}{r^2} = M - NT_c^{-1} \quad (2)$$

gdje je T_c kritična spoljna temperatura, r — radijus gomile materijala, δ_c je konstanta koja zavisi od geometrije gomile (poznata za različite geometrije), a M i N su konstante specifične za svaki materijal.


Ako je spoljna temperatura veća od T_c , ili ako je veličina gomile veća od r , doći će vrlo vjerovatno do samozapaljenja, i, obrnuto, ako je spoljna temperatura manja od T_c , ili je veličina gomile materijala manja od r , uskladištena gomila je sigurna.

Princip izotermalnih metoda ispitivanja samozapaljenja sastoji se u laboratorijskom nalaženju konstanti M i N za datu vrijednost r -a u praktičnim slučajevima, i obrnuto [5]. Pomoću običnih laboratorijskih peći za žarenje i uzoraka materijala koji se ispituje određe se kritične temperature pri kojima počinje sagorijevanje uzorka, a preko njih se lako izračunaju konstante M i N .

Kritične spoljne temperature pri kojima počinje gorenje materijala su doista visoke za male uzorke. Stoga se temperatura u pećima drži do 250°. Uzorci praškastih i granulastih materijala se drže u ladicama oblika kocki od 2 do 20 cm. Lađice se prave od ne-

rdajućeg čeliča. Veličina peći iznosi 0,5m³, a temperatura se kontroliše termostatom do na 0,1°C, uz miješanje zraka u peći radi jednoličnog rasporeda temperature. Temperatura uzorka se mjeri pomoću preciznog termopara povezanog na pisač. Za ispitivanje se uzima svjež uzorak materijala. Lađice poznate veličine se ispunе materijalom i postave u peć zagrijanu na određenu temperaturu. Tipični zapisi na pisaču su prikazani na slici 2. Kriva 1 na toj slici karakteriše sigurne temperature. Materijal se zagrijava do temperature peći, a onda jednolično održava nešto

malо veću temperaturu. Kriva 2 predstavlja tzv. »kritičnu« temperaturu, pri kojoj se materijal spontano zapali. Razlika između ove dvije temperature peći za dvije različite vrste ponašanja materijala može biti veoma mala. U praksi se cilj ispitivanja sastoji u nalaženju tzv. sub-kritičnih i super-kritičnih krivih za datu geometriju lađice za koje se temperature ne razlikuju više od 5°C. Kritična spoljna temperatura se tada nalazi kao srednja vrijednost ove dvije temperature. Ova se procedura onda ponavlja, uz nalaženje T_c za ostale veličine gomile.



Slika 2. Tipične eksperimentalne krive temperature — vrijeme

5. EKSTRAPOLACIJA LABORATORIJSKIH REZULTATA NA STVARNE USLOVE USKLADIŠTENJA

Opisanom izotermalnom metodom ispitivanja samozapaljenja praškastih i granulastih materijala ispituju se 3 do 4 uzorka materijala u ladicama različitih veličina. To omogućava da se nacrtava graf $\ln(\delta_c T_c / r^2) vs T_c^{-1}$. Iz jednadžbe (2) se može vidjeti da graf treba biti prava linija sa nagibom N i presekom na ordinati M . Konstanta δ_c za geometrijski oblik kocke iznosi 2,6. Jasan je da se bilo kakva korekcija ove konstante mora izvršiti prije crtanja grafa. Kad se tako izračunaju vrijed-

nosti konstanti M i N , poznanjem vrijednosti δ_c i r za datu praktičnu situaciju, može se izračunati kritična temperatura samozapaljenja date gomile.

Opasnost od samozapaljenja prašine na toplim površinama u industriji (npr. električni motori, radilice sušnice, itd.) može se procijeniti takođe laboratorijski, jednom alternativnom metodom ispitivanja, takođe izotermalnom [5]. U ovom se slučaju umjesto električnih peći koriste ravne zagrijane ploče sa mogućnošću uniformnog održavanja konstantne temperature (varijacije temperature manje od ±2°C). Materijal koji se ispituje ravnomjerno se nanese u obliku tankog sloja u jedan prsten po-

znate debljine na ploču prethodno zagrijanu na određenu konstantnu temperaturu. Porast temperature materijala se prati pomoću jednog tankog termopara, pri čemu se snime krive temperature — vrijeme, kao na slici 2. Ako je temperatura zagrijane ploče iznad temperature kritične za samozapaljenje materijala, dobiće se super-kritična kriva, a ako je ispod, sub-kritična kriva. Nakon nekoliko pokušaja, lako se može naći kritična temperatura zagrijane ploče na kojoj dolazi do samozapaljenja praškastog, odnosno granulastog materijala.

Ekstrapolacija ispitivanja ovom metodom na stvarne uslove u industriji je obično nepotrebna, jer se uslovi ispitivanja najčešće mogu održati takvim da vjerno odgovaraju realnim situacijama. Ako to nije izvodljivo, tada je moguće izvršiti ekstrapolaciju ispitivanja na sličan način kao i sa metodom u pećima, uz odgovarajuće specifične korekcije [5,6].

Navedene izothermalne metode procjene rizika od samozapaljenja praškastih i granulastih materijala su veoma jednostavne. Njima se dobiju vrlo korisni rezultati o stepenu sigurnosti uskladištenja takvih materijala [7—9]. Međutim, ove metode imaju i određenih nedostataka od kojih su najvažniji nemogućnost uzimanja u obzir i uticaja vlage u materijalu, kao i loše predviđanje stvarnog vremena potrebnog za samozapaljenje date gomile materijala [5].

Prevencija od požara izazvanih samozapaljenjem se sastoji u pravilnom načinu uskladištenja i rada sa materijalima sklonim samozapaljenju. Detalji se mogu naći drugdje [1], pa se ovdje neće ponavljati. Uglavnom su, kao što je navedeno i u ovom radu, ventilacija, sadržaj vlage, veličina i oblik gomile, prisustvo stranih materijala i izvora toplosti glavni kontrolirajući faktori.

*Dr Dinko Tuhtar, dipl. inž. hem.
naučni savjetnik*

*RO Institut zaštite od požara i
eksplozije — Sarajevo*

LITERATURA

- [1] »Fire Protection Handbook«, 13ed., National Fire Protection Association, Boston, Mass., USA, 1969, pp. 1—44.
- [2] I. K. Walker: The Role of Water in Spontaneous Combustion of Solids, **Fire Res. Abstr. Rev.**, 9., (1) 5 (1967).
- [3] Ž. L. Aleksić, R. A. Kostić: »Požari i eksplozije«, Privredna štampa, Beograd, 1982, str. 99—116.
- [4] P. F. Beever: Spontaneous Combustion, Information Paper IP 6/82, Building Research Establishment, Garston, Watford, England, May 1982.
- [5] P. F. Beever: Spontaneous Combustion — Isothermal Test Methods, Information Paper IP 23/82, Building Research Establishment, Garston, Watford, England, November 1982.
- [6] P. C. Bowes, S. E. Townsend: Ignition of Combustible Dusts on Hot Surfaces, **Brit. J. Appl. Phys.**, 13, 105 (1962).
- [7] P. F. Beever, P. F. Thorne: Isothermal Methods for Assessing Combustible Powders — Theoretical and Experimental Approach, **I. Chem. E. Symposium Series**, No. 68, 1981.
- [8] P. C. Bowes, B. Langford: Spontaneous Ignition of Oil-saked Lagging, **Chem. Proc. Engin.**, 49, 108 (1968).
- [9] P. F. Beever: Isothermal Methods for Assessing Combustible Powders — Practical Case Histories, **I. Chem. E. Symposium Series**, No. 68, 1981.

Na zahtjev zainteresovanih radnih organizacija iz SR Bosne i Hercegovine, koje u svom sastavu imaju profesionalne vatrogasne jedinice, te posredstvom Vatrogasnog saveza BiH, Institut zaštite na radu iz Sarajeva izradio je stručnu dokumentaciju za priznavanje beneficiranog radnog stava profesionalnim vatrogascima.

Autor i priredivač dokumentacije prilagodio je ovom časopisu nekoliko priloga koji imaju za cilj da istaknu neke bitne karakteristike vatrogasne profesije s aspekta uspješnosti obavljanja ovih odgovornih poslova, a naročito u pogledu specifičnosti uslova rada i posljedica na zdravstvenu i radnu sposobnost izvršilaca.

CHARACTERISTICS OF FIREMEN PROFESSION

(Particularities of work and working conditions)

On demand of the involved working organizations of the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina, with skilled fire companies as their integral parts, and through Fire Association of Bosnia and Herzegovina, the Institut of Safety at Work Sarajevo submitted an expert analysis as a contribution to the demand for the reduced length of service of the skilled firmen.

The author of the report adapted to this journal a few supplements with the aim of pointing out some essential features of the firemen profession from the aspect of their efficiency and with respect to the specific work conditions and consequences to workers' health and work ability.

UDK 614.84-057.12

Primljen: 1984-05-28

Stručni rad

REŠAD VITEŠKIĆ, dipl. inž.

KARAKTERISTIKE VATROGASNE PROFESIJE (Specifičnosti rada i radnih uslova)

1. OPIS RADNIH OPERACIJA

Na osnovu opisa poslova, odnosno radnih zadataka i neposrednog opažanja u svim radnim organizacijama¹⁾, mjesto i uloga profesionalnog vatrogastva u organizacijama udruženog rada mogla bi se definisati kao: stalna i organizovana služba čiji je zadatak zaštita i spasavanje ljudi i društvene i-

movine od požara, elementarnih nepogoda i određenih poremećaja u tehnološkom procesu u vlastitoj radnoj organizaciji.

Planovima zaštite od požara odnosnih radnih organizacija vatrogasne jedinice po potrebi osim u vlastitoj organizaciji intervenišu i na širem području.

¹⁾ Istraživanjem su bile obuhvaćene vatrogasne jedinice u organizacijama udruženog rada (preduzetne jedinice) u SRBiH. Od njih 20, koliko ih ima u SRBiH, ispitivanja su vršena u 19 organizacija.

Moglo bi se bez pretjerivanja reći da vatrogastvo u organizacijama udruženog rada predstavlja najorganizovaniju i stalno pripravnu stručnu snagu za intervencije u kritičnim momentima.

Zanimanje profesionalni vatrogasac²⁾ karakterišu sljedeći radni postupci:

a) pripreme za izlazak na intervencije, postavljanje vatrogasnih sprava, opreme i uređaja;

b) ulazak i zadržavanje u zapaljenim i zadimljenim prostorima, uz upotrebu zaštitne opreme, te upravljanje sredstvima za gašenje, spasavanje povrijeđenih i ugroženih lica, iznošenje materijala, raskrčavanje, rušenje i uklanjanje prepreka;

c) puštanje u pogon sprava i rukovanje s njima, upotreba razvalnog alata, kao i fizički rad oko spasavanja i rušenja;

d) kontrola ispravnosti funkcionisanja sprava i dovršenje gašenja uz raskopavanje i rad oko rušenja.

Rad se odvija mašinski i ručno. Sve operacije se obavljaju u stojećem stavu, po zemlji ili na visinama, a najčešće u sagnutom položaju. Nije rijedak slučaj da se radi pod zaštitnom opremom, u uslovima visokih temperatura, otrovnih i zagušljivih gasova.

Naša očekivanja u potpunosti demantuju predrasude o tobobičnjem neradu vatrogasaca kada nema požara. Prikupljavajući podatke o ovom pitanju, došli smo do neospornog zaključka da profesionalni vatrogasci u radnim organizacijama, u okviru funkcije protivpožarne prevencije, obavljaju niz poslova veoma značajnih sa stanovišta protivpožarne zaštite.

2) Od svih sistematizovanih poslova i radnih zadataka u vatrogasnim jedinicama istraživanjem su bila obuhvaćena tri radna mesta, koja smo podveli pod sljedeće jedinstvene nazive: rukovodilac operativne vatrogasne jedinice, vatrogasac — operativac i vozač — operativni vatrogasac. Različite nazive za ova radna mesta koja se sreću u vatrogasnim jedinicama, grupisali smo pod gornje jedinstvene nazive prema kriteriju: da radnici na ovim poslovima neposredno učestvuju u vatrogasnim intervencijama i da imaju položen odgovarajući ispit.

Ti poslovi su sljedeći:

a) Asistencije pri zavarivanju, odnosno pri radovima s otvorenim plamenom u zapaljivim i eksplozivnim prostorima. Naime, zbog potrebe za nesmetanim odvijanjem procesa rada ovaj oblik aktivnosti je veoma čest. U većini radnih organizacija (12) svakodnevno se pojavljuje potreba za asistencijama pri zavarivanju, odnosno radu sa otvorenim plamenom. Pri tome su dežurni vatrogasci izloženi raznim hemijskim i fizičkim štetnostima, a povremeno veoma napornom nepovoljnog položaju tijela pri radu (rad u kotlovima, rotirajućim pećima, u energetskim i drugim kanalima i slično).

b) Asistencija pri odvijanju opasnih tehnoloških procesa, kao što su: utovar, istovar i uskladištenje zapaljivih i eksplozivnih materija. Ovakvi slučajevi zahtijevaju stalno prisustvo profesionalnih vatrogasaca radi sigurnog odvijanja tehnološkog procesa.

c) Intervencije u vezi sa zastojima u tehnološkom procesu. U svim radnim organizacijama dužnost je profesionalnih vatrogasaca da intervenišu kada zbog poplave ili drugih poremećaja dođe do začepljenja u odvodnim sistemima (energetski kanali, otpadne vode, kanali za fekalije i slično), zatim kada dođe do pucanja u sistemima za transport pojedinih medija. Jednako tako vatrogasci intervenišu pri poremećajima kod radova na visini (rušenje skele, skidanje snijega, spašavanje osoba sa povиšenih i nepristupačnih mesta i sl.). Ovaj oblik aktivnosti zapazili smo u većem ili manjem intenzitetu i učestalosti u svim vatrogasnim jedinicama.

d) Intervencije u vezi s elementarnim nepogodama, kao što su poplave, zemljotresi (Banja Luka), snježni njenosi, odroni i slično.

e) Intervencije u vezi sa kolektivnim ili saobraćajnim nesrećama. Vatrogasci najčešće intervenišu pri težim kolektivnim nesrećama pri radu (raščićavanje ruševina, evakuacija povrijeđenih i sl.). Pored toga, određene jedinice intervenišu pri težim saobraćajnim nesrećama (gašenje autocisterni sa zapaljivim teretima i sl.).

g) Spasavanje osoba iz zatrovanih prostorija. Ovaj oblik aktivnosti, i posred zaštitne opreme, najčešće se odvija uz neposrednu opasnost po život i zdravlje vatrogasaca.

h) Održavanje vatrogasne opreme. Vatrogasci su dužni da održavaju stabilne uređaje za gašenje požara, osiguravaju stalnu ispravnost vatrogasnih aparata i pomoćnih sredstava za gašenje požara, održavanju u ispravnom stanju sredstava i opreme. Ovo je veoma opsežna aktivnost.

i) Nadzor nad stanjem i primjenom mjera protivpožarne zaštite. Vatrogasci imaju dužnost da po unaprijed utvrđenom rasporedu obilaze radne i druge prostorije radi kontrole mjera zaštite od požara odnosno radi nadzora o pridržavanju mjera zaštite od strane radnika. Oba aspekta ovih aktivnosti su na svoj način naporna i neprijatna, pogotovo u organizacijama koje zaузimaju prostore preko 50.000m² površine. (Većina vatrogasaca koja je učestvovala u razgovoru ističe kao posebnu neugodnost da opominju i prijavljuju nedisciplinovane radnike, koji puše ili na drugi način narušavaju mjerne protivpožarne zaštite. Ta situacija učinkovita je potrebom da se korektno obavlja povjerena dužnost, s jedne, i potrebom da se izbjegne zamjeranje ljudima, s druge strane. Nerijetko pri ovakvim intervencijama dolazi do vrijedanja i prijetnji od strane nedisciplinovanih radnika).

Za obavljanje raznovrsnih aktivnosti, od protivpožarne prevencije do represive, profesionalni vatrogasci u organizacijama udruženog rada moraju raspolažati odgovarajućim znanjima i vještinsama kako bi uspješno mogli koristiti vatrogasnu tehniku. Tim više, što razvoj, odnosno uvođenje novih tehnologija i korišćenje zapaljivih i eksplozivnih materijala, iziskuju ne samo odgovarajuću opremu i sredstva za intervencije, nego i odgovarajuća znanja, vještine i fizičke napore od profesionalnih vatrogasaca.

Ovom prilikom nije na odmet ukažati na razlike između zadataka i funkcija teritorijalnih i preduzetnih vatrogasnih jedinica. Pretežni zadatak prvih sastoji se u primjeni represivnih mjera zaštite od požara, dok kod drugih u velikoj mjeri dolazi do izražaja raznovrsna aktivnost, od protivpožarne prevencije do represive. Iz ovih razlika u funkcijama proizilaze i veoma bitne razlike u tipovima aktivnosti i uslovima rada.

Za razliku od svojih kolega u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama, čija se aktivnost između požarnih intervencija pretežno odvija u odmoru i vježbama, profesionalni vatrogasci u organizacijama udruženog rada imaju niz aktivnosti na prevenciji, koji ih u potpunosti okupiraju u toku čitavog radnog vremena. Iz tih razloga u vatrogasnim jedinicama organizacija udruženog rada ne postoji kreveti za odmaranje vatrogasaca.

U prilog tvrdnji o potpunom angažmanu profesionalnih vatrogasaca u toku čitavog radnog vremena može se navesti i činjenica da se u većini organizacija prešlo sa rada u turnusima od po 12 sati na 8-satni radni dan. Prije 10 godina taj odnos bio je obrnut. Naime, pri intenzivnijem opterećenju na raznim aktivnostima vatrogasci u radnim organizacijama očito ne mogu iz-

držati 12-satni radni dan, što se inače praktikuje u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama.

2. REŽIM RADA I NJEGOVE NEPOVOLJNE KARAKTERISTIKE

Izuvez komandira vatrogasnih jedinica (i to ne svih) koji rade samo u prvoj smjeni, svi ostali radnici koji rade na istraživanim radnim mjestima rade u smjenskom režimu rada. U najvećem broju radnih organizacija (15) ovi radnici rade u tri smjene kontinuirano sa odmorom u bilo koji dan, dok u četiri radne organizacije (»Celpak«, HAK, »Pobjeda« i »Pretis«) ovi radnici rade u turnusima od po 12 sati.

Zbog ovakvog režima rada profesionalni vatrogasci samo jednom u toku 4 sedmice koriste odmor u subotu ili nedjelju. Rad se po istom principu odvija i u dane državnih praznika.

Kontinuirani rad u smjenama, kao što je poznato:

— suprotan je filogenetski uslovljeno biološkom ritmu, te na taj način ima izrazito nepovoljne posljedice na psihološkom planu (u obliku osjećanja razdražljivosti i malaksalosti u ranim jutarnjim satima), te psihofiziološkom planu zbog poremećaja u kardiovaskularnom sistemu (povišen krvni pritisak), što sve zajedno kroz duže vrijeme vrlo vjerovatno dovodi do znatnih zdravstvenih oštećenja;

— bitno utiče na organizaciju porodičnog života: radnici koji trajno rade u smjenskom režimu rada imaju smanjenu mogućnost komuniciranja sa članovima porodice;

— smanjene socijalne mogućnosti na planu vlastitog školovanja i uopšte kulturnih potreba, na planu rekreacije (izleti i društveni život za vrijeme praznika), i slično.

Profesionalni vatrogasci rade u kontinuiranom smjenskom režimu rada ne samo nekoliko noći, mjeseci ili godina, već više decenija, i to uz osjećaj da od toga ne mogu pobjeći.

Kontinuirani smjenski rad nije ne povoljan uslov rada kojem su izloženi samo profesionalni vatrogasci. Radnici na mnogim mjestima u privredi takođe rade u kontinuiranom smjenskom radu. Međutim, tu postoji bitna razlika. Stalni rad u smjenama predstavlja profesionalnu karakteristiku vatrogasca, jer oni ne mogu u okviru svog zanimanja (profesije) naći radno mjesto bez ovog nepovoljnog oblika režima rada (pri tome je zanemarljiva šansa da se postane komandir jedinice). Nasuprot tome, u gotovo svim djelatnostima (izuzev saobraćaja) radnici koji rade u kontinuiranom smjenskom radu, mogu u okviru svog matičnog zanimanja pronaći radno mjesto na kojem se radi u jednoj, odnosno dvije smjene.

Valja istaći da ne postoji mogućnost »zaštite« profesionalnih vatrogasaca od nepovoljnih posljedica kontinuiranog smjenskog rada. Čak i u uslovima kada bi svi ostali radnici radili u optimalno vrijeme, vatrogasci bi morali raditi noću i u dane nedjeljnih i državnih praznika.

Pored ovoga, iz razloga ekonomičnosti, dežurne vatrogasne ekipe (vodovi, odjeljenja i sl.) u datom kritičnom momentu nisu toliko brojčano jake, pa je neophodno učešće svih članova vatrogasne jedinice. Zbog toga je u svim organizacijama, u kojima smo vršili istraživanja, propisana obaveza da nadati znak uzbune svi vatrogasci trebaju — moraju priskočiti u pomoć. Iz ovih razloga u većini radnih organizacija utvrđena je obaveza profesionalnih vatrogasaca o obavještavanju u slobodno vrijeme i odazivanju na intervencije.

Zbog sličnih razloga radnici na ovim poslovima dužni su nastaviti s produženim radom, sve dok se ne otkloni opasnost. U slučaju većih požara, poplava, potresa i slično, takav produženi rad traje i po 36 sati bez odmora.

Radnici na ovim poslovima ne smiju napuštati radno mjesto.

Tokom rada predviđena formacija mora u svakom trenutku biti popunjena, pa u slučaju izostanka jednog radnika, njegovo mjesto mora biti popunjeno, što znači da se u takvim slučajevima produžava rad ili poziva radnik koji koristi slobodno vrijeme.

Profesionalni vatrogasci ne mogu koristiti godišnji odmor u optimalno vrijeme, tj. u toku jula i avgusta, već se godišnji odmor distribuira u toku čitave godine.

3. TJELESNI NAPORI

Snimanjem elemenata fizičkog rada (izuzev represivnih aktivnosti), te analizom podataka o intervencijama i upoređivanjem prema uobičajenim klasifikacijama, može se reći da profesionalni vatrogasci obavljaju fizički lak rad. Međutim, kada se odvojeno posmatra intenzitet fizičkih naprezanja pri gašenju požara i drugim vatrogasnim intervencijama, onda se može govoriti o izuzetno teškom radu. Tokom svih oblika vatrogasnih intervencija i vježbi profesionalni vatrogasci su izloženi izuzetnim tjelesnim naporima, koji proizilaze iz potrebe:

— što je moguće bržeg dolaska na mjesto intervencije (najčešće trčanjem),
— nošenje vlastite i zaštitne opreme (ponekad težine i do 30 kg),
— nošenje ili guranje, odnosno vučenje vatrogasne opreme,

— penjanje i rad na visini (ponekad i u višečem položaju, na užetu),

— savlađivanja otpora (udara) koji nastaje zbog pritiska vode u vatrogasnim crijevima i mlaznicama,

— prenošenje iznemoglih i bolesnih osoba iz ugrožene zone, te

— prenošenje raznih predmeta kod spašavanja imovine.

Pri svim intervencijama izražena su kako statička, tako i dinamička opterećenja. Tjelesni napor potencirani su još i činjenicom što se zbog nametnutog ritma i brzine rada ne mogu koristiti ni tzv. spontani odmor.

Ovakva tjelesna naprezanja nerijetko dovode do ireparabilnog poremećaja u homeostazi organizma vatrogasaca.

4. MENTALNI (EMOCIONALNI) NAPORI

Vjerovatno nije potrebno posebno isticati kakve reperkusije na psihološkom planu izazivaju požari i druge vatrogasne intervencije. Od toga, naravno nisu imuni ni profesionalni vatrogasci. Čak je razumno prepostaviti da oni, s obzirom na negativno iskustvo, još intenzivnije doživljavaju takve nepoželjne stresogene situacije. Ono što gotovo svi vatrogasci (sa kojima smo obavili usmjereni razgovor i anketno istraživanje) smatraju izuzetno teškim nije toliko strah u toku intervencije (bez obzira na potencijalnu opasnost), već intenzivan osjećaj neugode, odnosno napetosti koja je stalno prisutna »u očekivanju požara ili druge nepogode«. Naravno, tome treba dodati karakteristične, naknadne psihološke manifestacije (nesanica, razdražljivost, opšti nemir), koje nastaju poslije većih požara ili elementarnih nepogoda.

Vatrogasci u radnim organizacijama su svjesni da od uspješnosti njihove intervencije ponekad zavise ljudski životi, a redovno njihova egzistencija, kao i egzistencija ostalih radnika u ranoj organizaciji. Posebno su osjetljivi

vi na naknadne reakcije okoline, svjestsni posljedica koje bi mogle nastati zbog njihovog eventualnog neznanja, nespretnosti ili kukavičluka. Zato je razumljiva i neizbjježna (psihički nametnuta) tendencija većine vatrogasaca da preuzimaju rizike po vlastiti život i iznad onog što se od njih očekuje s formalno-pravnog stanovišta. Ulaženje u zatrovane prostorije bez izolacionih aparata radi spasavanja ljudi, izvlačeњe boca pod pritiskom iz požarom zahvaćene okoline radi izbjegavanja katastrofalnih eksplozija i slično, predstavljaju, tako reći, svakodnevne primjere izuzetnih rizika po vlastiti život. Većina radnika, sa kojima smo obavili razgovor, imala je jedno ili više ovakvih iskustava u svom radnom vijeku, pa im se može vjerovati kada kažu da vremenom postaju razdražljivi, neurotični i u starijem dobu iznemogli.

U sferu emocionalnih napora spada-ju i one situacije u kojima je profesio-nalni vatrogasac izložen konfliktnoj si-tuaciji »razapet« između motiva da spasi ljudski život ili skupocjenu imo-vinu i motiva samoodržanja, tj. zašti-te vlastitog života. Takve situacije vr-lo vjerovatno izazivaju ozbiljne i ne-popravljive zdravstvene posljedice. U svakom slučaju one postaju podloga trajne psihičke napetosti koju doživlja-vaju vatrogasci u toku ukupnog rad-nog vremena, pa i u toku svog slobod-nog vremena.

Na žalost, kod nas nije bilo ozbiljnijih istraživanja posljedica koje nastaju kao rezultat stalne emocionalne napetosti profesionalnih vatrogasaca. S obzirom na naučno razriješen mehanizam psihogenih faktora u oboljenjima, razumno je pretpostaviti da bi takva ispitivanja dovela do otkrića jasne i nedvosmislene veze između uslova rada profesionalnih vatrogasaca i zdravstvenih oštećenja, odnosno ozbilnjih

posljedica koje se javljaju kao tipično profesionalne.

5. OBIM RADA PROFESIONALNIH VATROGASACA

Da bismo što uspješnije ocijenili specifičnosti rada i radnih uslova profesionalnih vatrogasaca u radnim organizacijama, posebnu pažnju smo posvetili prikupljanju i analiziranju podataka o obimu rada.

Obim rada željeli smo analizirati što realnije, pa smo podatke o istom prikupljali za duži vremenski period (1978 g. — 1983. g.), kako bi slika iskazala pojavu a ne trenutnu situaciju.

Rezultati se daju u tabelama

U tabeli broj 1 dati su »lažni pozivi«, pod kojima treba razumjeti vatrogasne intervencije kada vatrogasci izlaze na lice mjeseta sa raspoloživom opremom, a u pravilu se radi samo o povećanoj opasnosti od požara ali do požara ne dolazi.

To su slučajevi kada dolazi do uključivanja signala automatske dojave zbog prelaska granice na koju je regulisan automatski dojavni sistem, odnosno subjektivnih ocjena pojedinaca.

U svakom slučaju, vatrogasne jedinice koje u ovakvim situacijama intervenišu, unaprijed ne znaju o kakvoj se intervenciji radi, što zahtjeva punu spremnost i angažovanje.

Veliki broj »lažnih poziva« (godišnje u prosjeku po 37 za jednu vatrogasnju jedinicu) upućuje na zaključak da se radi o organizacijama sa velikim požarnim opterećenjem, s jedne strane te da se pri svakoj neobičnoj pojavi (od koje prijeti neposredna opasnost) pozivaju vatrogasci, s druge strane.

U tabeli broj 2 daje se pregled intervencija izvan vlastite radne organizacije. Prosječan godišnji broj intervencija, kada vatrogasci izlaze iz vlastite organizacije, po jednoj vatrogasnoj jedinici je 6,1. Ovdje je značajno istaći da profesionalni vatrogasci sve više intervenišu i izvan vlastite organizacije. Tako je u periodu od 1970. do 1974. godine, u SR Bosni i Hercegovini, prosječan broj godišnjih intervencija izvan vlastite organizacije, po jednoj vatrogasnoj jedinici iznosio 2,4 (prema podacima Zavoda za produktivnost — Zagreb), a ovaj broj na nivou Jugoslavije, za isti period bio je 3,6. Povećanje, za intervencijsku organizaciju izvan vlastite organizacije naročito je prisutan u mjestima gdje nema teritorijalne vatrogasne jedinice, odnosno kada su preduzetne vatrogasne jedinice bliže i brže.

U tabeli broj 3 daje se pregled intervencija u vezi sa elementarnim ne-pogodama. U najvećem broju slučaje-va radi se o poplavama, odronima, snježnim lavinama, zemljotresima, ja-kim olujama i slično.

Iz tabeli broj 4 vidljivo je da profesionalni vatrogasci u radnim organizacijama dosta angažovanja imaju kada su u pitanju havarije i zastoji u tehnološkom procesu.

U tabeli broj 5 datij su podaci o intervencijama na gašenju požara u vlastitim radnim organizacijama. Vidljivo je da prosječno godišnje jedna vatrogasnja jedinica interveniše 22 puta na gašenju požara.

Ovaj broj, kada se poredi sa periodom 1970 — 1974. godina je u opadanju (u tom periodu prosječan broj intervencija na gašenju požara u vlastitoj organizaciji u jednoj godini je iznosio 31), što je u skladu sa opštim statistič-

kim kretanjima o godišnjem broju požara. Ovome svakako doprinosi uku-
pno angažovanje i značaj koji se posljednjih godina pridaje preventivnim
mjerama zaštite od požara. Nažalost,
pored manjeg broja požara u absolut-
nom smislu, raste broj požara sa veli-
kim materijalnim štetama.

Kod sagledavanja obima rada profesionalnih vatrogasaca u radnim organizacijama treba imati u vidu i preventivne poslove koje oni obavljaju. Tako, pri asistencijama kod odvijanja opasnih tehnoloških radnji profesionalni vatrogasci mjesечно u prosjeku rade od 7 do 11 dana (od 56 do 88 sati po radniku), što se razlikuje zavisno od radnih organizacija, odnosno potreba proizvodnje.

Profesionalni vatrogasci imaju i redovnu obuku koja se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. Tu su i razna takmičenja, a sve skupa ima za cilj održavanje i podizanje fizičke spreme i potrebnih vještina. Na osnovu nabrojanih aktivnosti profesionalnih vatrogasaca u radnim organizacijama opravdano je i neophodno u potpunosti odbaciti shvatanje da profesionalni vatrogasci ne rade ništa kada nema po-

žara. Šta više, opravdano je zaključiti da su vatrogasci u radnim organizacijama izloženi stalnim aktivnostima, od kojih su neke izrazito naporne, opasne po život i u psihosocijalnom pogledu neugodne.

Naravno, u nekim vatrogasnim jedinicama može se naći na manju raznovrsnost i intenzitet aktivnosti, ali je najčešće to više rezultat slabog stepena organizovanosti, nego posljedica poticanja stvarnih potreba na efikasnoj zaštiti ljudi i imovine.

R. Viteškić

KARAKTERISTIKE VATROGASNE PROFESIJE

Tabela 1.

Podaci o "lažnim pozivima" u periodu od 1978.g.
do 1983.g. po vatrogasnim jedinicama

| r/b | Radna organizacija | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---------|--------------------------|------|-------------------|------|------|------|------|
| 1. | "Aluminij" - Mostar | 45 | 30 | 15 | 10 | 13 | 35 |
| 2. | "Birač" - Zvornik | - | 10 | 8 | 17 | 25 | 16 |
| 3. | "B.Kidrič"-Lukavac | 38 | 33 | 36 | 31 | 27 | 24 |
| 4. | "Bratstvo"-Pucarevo | | /nema podataka / | | | | |
| 5. | "Celpak" - Prijedor | 11 | 10 | 6 | 14 | 12 | 32 |
| 6. | "Famos" - Hrasnica | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 7. | H A K - Tuzla | 62 | 78 | 54 | 31 | 56 | 27 |
| 8. | "Krivaja"- Zavidovići | 175 | 203 | 122 | 222 | 166 | 142 |
| 9. | "Incel" - B.Luka | | /nema podataka / | | | | |
| 10. | "Jelšingrad"-B.Luka | - | - | 5 | 8 | 10 | 7 |
| 11. | "M.Cikota"-Prijedor | | /nema podataka / | | | | |
| 12. | "Natron" - Maglaj | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 13 |
| 13. | "Pobjeda" - Goražde | | / nema podataka/ | | | | |
| 14. | "Prat" - Vogošća | - | 18 | 5 | 13 | 32 | 17 |
| 15. | Rafinerija naftne B.Brod | 10 | 8 | 14 | 10 | 14 | 12 |
| 16. | Rafinerija ulja Modriča | 109 | 118 | 103 | 142 | 134 | 156 |
| 17. | "R.Čajevec"-B.Luka | 7 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| 18. | S P S - Vitez | | / nema podataka/ | | | | |
| 19. | "Vrbas" - B.Luka | | / nema podataka / | | | | |
| ukupno: | | 477 | 527 | 385 | 513 | 515 | 490 |

-broj "lažnih poziva" prosječno godišnje - 485

-broj "lažnih poziva" prosječno godišnje po jednoj vatrogasnoj jedinici - 37

R. Viteškić

KARAKTERISTIKE VATROGASNE PROFESIJE

Tabela 2.

Podaci o broju intervencija vatrogasnih jedinica izvan vlastite organizacije. Obuhvaćene su sve vrste intervencija, a najčešće se radi o požarima.

| r/b | Radna organizacija | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---------|--------------------------|------|-------------------|------|------|------|------|
| 1. | "Aluminij"-Mostar | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | "Birač" - Zvornik | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | "B.Kidrič"-Lukavac | 3 | - | - | - | 4 | - |
| 4. | "Bratstvo"-Pucarevo | 66 | 56 | 82 | 87 | 64 | 59 |
| 5. | "Celpak" -Prijedor | - | 1 | - | - | - | - |
| 6. | "Famos" - Hrasnica | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 7. | H A K - Tuzla | | / nema podataka / | | | | |
| 8. | "Krivaja" - Zavidovići | 9 | 7 | 10 | 4 | 10 | 15 |
| 9. | "Incel" - B.Luka | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10. | "Jelšingrad"-B.Luka | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 11. | "M.Cikota" - Prijedor | - | - | - | - | - | - |
| 12. | "Natron" - Maglaj | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | "Pobjeda" - Goražde | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 14. | "Prat" - Vogošća | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 15. | Rafinerija naftne B.Brod | - | 1 | - | - | - | - |
| 16. | Rafinerija ulja Modriča | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 17. | "R.Čajevec" -B.Luka | - | - | - | - | - | - |
| 18. | S P S - Vitez | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
| 19. | "Vrbas" - B.Luka | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ukupno: | | 95 | 83 | 107 | 109 | 98 | 98 |

-broj intervencija izvan vlastite organizacije prosječno godišnje - 98

-broj intervencija prosječno godišnje po jednoj vatrogasnoj jedinici - 6

| R.Viteškić | | KARAKTERISTIKE VATROGASNE PROFESIJE | | | | Tabela 3. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|-----------|------|
| Podaci o vatrogasnim intervencijama u vezi sa elementarnim nepogodama za period 1978.g.-1983.g. | | | | | | | |
| r/b | Radna organizacija | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| 1. | "Aluminij" - Mostar | - | - | - | 2 | - | - |
| 2. | "Birač" - Zvornik | 15 | 9 | 21 | 22 | 8 | 6 |
| 3. | "B.Kidrič" - Lukavac | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | "Bratstvo" - Pucarevo | - | - | - | 1 | - | - |
| 5. | "Celpak" - Prijedor | | / nema podataka / | | | | |
| 6. | "Famos" - Hrasnica | 2 | - | 9 | 5 | 2 | 5 |
| 7. | H A K - Tuzla | | / nema podataka / | | | | |
| 8. | "Krivaja"-Zavidovići | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| 9. | "Incel" - B.Luka | - | - | - | 1 | - | - |
| 10. | "Jelšingrad"-B.Luka | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 11. | "M.Cikota"-Prijedor | | / nema podataka / | | | | |
| 12. | "Natron" - Maglaj | | / nema podataka / | | | | |
| 13. | "Pobjeda" - Goražde | - | - | - | - | - | 1 |
| 14. | "Pretis" - Vogošća | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 15. | Rafinerija nafte B. Brod | - | - | - | - | 1 | - |
| 16. | Rafinerija ulja Modriča | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
| 17. | "R.Čajevec" - B.Luka | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | S P S - Vitez | | / nema podataka / | | | | |
| 19. | "Vrbas" - B.Luka | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| ukupno: | | 27 | 23 | 43 | 54 | 26 | 26 |
| -broj intervencija u vezi elementarnih nepogoda prosječno godišnje - 33 -broj intervencija u vezi elementarnih nepogoda prosječno godišnje po vatrogasnoj jedinici - 2 | | | | | | | |

| R.Viteškić | | KARAKTERISTIKE VATROGASNE PROFESIJE | | | | | | Tabela 4. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------|---|
| Podaci o vatrogasnim intervencijama u vezi sa havarijama i zastojima u tehnološkom procesu za period 1978.g. - 1983.g. | | | | | | | | | |
| r/b | Radna organizacija | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | | |
| 1. | "Aluminij" - Mostar | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | | |
| 2. | "Birač" - Zvornik | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | | |
| 3. | "B.Kidrič" - Lukavac | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | | |
| 4. | "Bratstvo" - Pucarevo | | / nema podataka / | | | | | | |
| 5. | "Celpak" - Prijedor | - | - | 3 | - | 1 | - | | |
| 6. | "Famos" - Hrasnica | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | | |
| 7. | H A K - Tuzla | 49 | 27 | 8 | 4 | 32 | 43 | | |
| 8. | "Krivaja"- Zavidovići | | / nema podataka / | | | | | | |
| 9. | "Incel" - B.Luka | | / nema podataka / | | | | | | |
| 10. | "Jelšingrad"-B.Luka | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | | |
| 11. | "M.Cikota" - Prijedor | | / nema podataka / | | | | | | |
| 12. | "Natron" - Maglaj | 18 | 24 | 15 | 30 | 28 | 35 | | |
| 13. | "Pobjeda" - Goražde | 2 | 15 | 15 | 8 | 13 | 9 | | |
| 14. | "Pretis" - Vogošća | - | - | - | - | - | - | | 1 |
| 15. | Rafinerija nafte B.Brod | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | |
| 16. | Rafinerija ulja Modriča | - | - | - | 1 | 4 | 2 | | |
| 17. | "R.Čajevec" - B.Luka | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | | |
| 18. | S P S - Vitez | 3 | 8 | 6 | 4 | - | - | | |
| 19. | "Vrbas" - B.Luka | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | | |
| ukupno: | | 91 | 103 | 75 | 71 | 102 | 109 | | |
| -broj intervencija u vezi sa zastojima u tehnološkom procesu, prosječno godišnje - 92 -broj intervencija po jednoj vatrogasnoj jedinici prosječno godišnje - 6 | | | | | | | | | |

| R.Viteškić | KARAKTERISTIKE VATROGASNE PROFESIJE | Tabela 5. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Podaci o broju vatrogasnih intervencija na gašenju požara za period 1978.g. do 1983.g. | | |
| | | |
| r/b | Radna organizacija | Br.interven. 1978-1983 |
| 1. | "Aluminij" - Mostar | 91 |
| 2. | "Birač" - Zvornik | 54 |
| 3. | "B.Kidrič" - Lukavac | 114 |
| 4. | "Bratstvo"-Pucarevo | nema podataka |
| 5. | "Celpak "-Prijedor | 84 |
| 6. | "Famos" -Hrasnica | 35 |
| 7. | H A K - Tuzla | 74 |
| 8. | "Krivaja"- Zavidovići | 437 |
| 9. | "Incel" -B.Luka | 650 |
| 10. | "Jelšingrad" - B.Luka | 71 |
| 11. | "M.Cikota" -Prijedor | 54 |
| 12. | "Natron" - Maglaj | 243 |
| 13. | "Pobjeda" - Goražde | 61 |
| 14. | "Pretis" - Vogošća | 158 |
| 15. | Rafinerija nafte B.Brod | 58 |
| 16. | Rafinerija ulja Modriča | 53 |
| 17. | "R.Čajevec"-B.Luka | 36 |
| 18. | S P S - Vitez | 34 |
| 19. | "Vrbas " - B.Luka | 46 |
| ukupno: | | 2.396 |
| -prosječan broj godišnjih intervencija na gašenju po žara - 400 -prosječan broj godišnjih intervencija po vatrogasnoj jedinici - 22 | | |

6. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA RADNOM MJESTU

Kad se govori o činiocima koji štetno djeluju na zdravlje i radnu sposobnost profesionalnih vatrogasaca valja imati na umu upravo specifične karakteristike ove profesije.

Rad uz obilje potencijalnih opasnosti je **imanentna karakteristika** vatrogasne profesije. Profesionalni vatrogasci su, i pored upotrebe zaštitne opreme, izloženi ukupnom spektru svih mogućih izvora opasnosti po zdravlje i život, od kojih su mnogi **unaprijed nepoznati**, pa se i u tom pogledu bitno razlikuju od ostalih radnika, koji su izloženi ograničenom broju unaprijed poznatih izvora opasnosti.

Budući da vatrogasne intervencije predstavljaju tipičan primjer ekipnog rada, pri čemu su vatrogasci, bez obzira na kojim se sistematizovanim poslovima, odnosno radnim zadacima nalazili, izloženi gotovo identičnim nepovoljnim uslovima rada, čini se opravdanim prezentirati zajedničku analizu činilaca koji štetno djeluju na zdravlje i radnu sposobnost.

Kod profesionalnih vatrogasaca prisutne su sljedeće opasnosti i štetnosti:

6.1. MEHANIČKE ŠTETNOSTI I IZVORI OPASNOSTI

a) Predmeti u stanju mirovanja

Profesionalni vatrogasci permanentno su izloženi opasnostima od oštih predmeta koji se nalaze u stanju mirovanja.

Okolnosti pri kojima se ove opasnosti pojavljuju su provlačenje kroz razine prostore prilikom vježbi, gašenja požara i drugih vatrogasnih intervencija. Ove opasnosti se pojavljuju često, a moguće posljedice su tjelesne povrede bez trajnih posljedica.

Mogućnost zaštite je vrlo mala.

b) Rukovanje predmetima i ručnim alatom

Izvori mehaničkih opasnosti prisutni su za vrijeme raščišćavanja ruševina, prenosa povrijeđenih osoba i imovine radi njihovog spašavanja.

Ove opasnosti pojavljuju se rjeđe, tj. samo kod određenih intervencija čiji je broj manji. Posljedice mogu da budu teške tjelesne povrede s djelimičnim ili trajnim gubitkom radne sposobnosti.

c) Pokretni dijelovi

Od samog polaska na intervencije i vježbe vatrogasci su izloženi mogućnostima sudara, odnosno udarcima raznih pokretnih dijelova uređaja kojim rukuju, ili uređaja koje zatiču na mjestu intervencije.

Ove opasnosti se pojavljuju često, a moguće posljedice su manje i teže tjelesne povrede, često s trajnim gubitkom radnih sposobnosti.

d) Slobodan pad predmeta

Preopterećenje, olabavljenje, nedovoljna stabilnost i slično predstavljaju tipičan izvor opasnosti za vatrogasce, a nastaju u toku intervencija zbog urušavanja pojedinih dijelova objekata. Ove opasnosti se pojavljuju rjeđe, tj. kod određenih intervencija a moguće posljedice su manje pa sve do najtežih povreda.

e) Dijelovi i čestice koje odljeću

Ove opasnosti se pojavljuju uslijed eksplozije, vrtloženja kod požara, te kod vatrogasaca koji asistiraju prilikom obavljanja određenih tehnoloških postupaka. Opasnosti se pojavljuju i prilikom vježbi kada se simuliraju požari.

Opasnosti se pojavljuju često (izuzev eksplozija koje su rjeđe). Moguće posljedice su luke tjelesne povrede (oči),

a prilikom eksplozije i teške povrede sa smrtnim posljedicama.

6.2. ELEKTRIČNI IZVORI ŠTETNOSTI I OPASNOSTI

U razornim požarima nije uvek moguće osigurati beznapomsko stanje električnih instalacija i uredaja, odnosno adekvatno sredstvo za gašenje požara u takvim slučajevima. Zato su vatrogasci češće nego što se to smatra, izloženi ovim izuzetno opasnim izvorima opasnosti.

Ove opasnosti pojavljuju se rijedje, tj. kod manjeg broja požarnih intervencija, a moguće posljedice su teške tjesne povrede i smrt.

6.3. FIZIČKI, HEMIJSKI I BIOLOŠKI IZVORI ŠTETNOSTI

Gotovo pri svakoj intervenciji vatrogasci su izloženi negativnom dejstvu ovih štetnosti.

Pri gašenju požara pojavljuju se plinovi, pare i sve moguće hemijske štetnosti, što zavisi od niza faktora, među kojima prioritetno mjesto pripada materiji koja je u procesu gorenja, lokalitetu, brzini intervencije i sredstvima za gašenje.

Skoro je identičan slučaj i kod drugih vatrogasnih intervencija, kao što su: urušavanje, raskopavanje i slično.

Vatrogasci ponekad intervenišu na čišćenju fekalnih jama i kanala, pa su tom prilikom izloženi određenim oblicima bioloških štetnosti, što je slučaj i kod određenih intervencija kod poplava.

Vatrogasci su takođe izloženi fizičkim i hemijskim štetnostima prilikom asistencija, odnosno prilikom obavljanja preventivnih poslova u radnim pogonima. Međutim, na osnovu analize rezultata periodičnih pregleda u deset radnih organizacija, može se konstatovati da štetnosti, koje se pojavljuju u odnosnim radnim organizacijama, ne prelaze MDK (maksimalno dozvoljene

vrijednosti), mada su ponegdje neznatno iznad. Razumno je pretpostaviti da kumulativno dejstvo ovih štetnosti ima negativan uticaj na zdravlje i radnu sposobnost vatrogasaca, ali se isto tako može tvrditi da ekspozicija radnika ovim štetnostima nije velika.

Požarne intervencije praćene su i pojavom povećane buke, pri čemu se takođe pojavljuje slaba osvjetljenost, bilo da na istu utiču popratne pojave, kao što su dimovi, pare i prašine, bilo da se intervencije izvode noću i kada je potrebno isključiti izvore vještačkog osvjetljenja.

I ova grupa opasnosti se može nazvati tipično »vatrogasnom«, jer se pojavljuje pri svim, pa i najmanjim požarama odnosno drugim intervencijama i ostalim preventivnim poslovima.

Moguće posljedice ovih opasnosti su od minimalnih do maksimalnih stepeni indoksikacije s ireparabilnim, pa i smrtnim, posljedicama.

6.4. OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJE

Ovo je takođe karakteristična vatrogasna opasnost, jer kada svi ostali radnici bježe napuštajući opasnu zonu, vatrogasci kreću na posao. Ona se u većoj ili manjoj mjeri pojavljuje kod svih požara i u određenom broju vježbi.

Moguće posljedice su opekomine od manjeg do najvećeg stepena, kao i moguće povrede od eksplozije.

6.5. MAKROKLIMA I MIKROKLIMA KAO IZVORI ŠTETNOSTI

Vatrogasne intervencije u najvećem broju slučajeva odvijaju se na otvorenom prostoru pri svim mogućim opštim klimatskim uslovima, pri čemu se kao posebno teški uslovi rada ističu sljedeći: gašenje šumskih požara u ljetnom razdoblju, intervencije u vezi sa poplavama (niske temperature, mokrina, snijeg i kiša), polijevanje ogromnim količinama hladne vode pri poža-

rima, nagle promjene temperature i slično.

Štetnosti po zdravlje kod gašenja požara u zatvorenim prostorima potiču od promjena temperature, visoke temperature i to uz nisku relativnu vlažnost (i ispod 30%).

Vatrogasci su naročito izloženi velikim promajama, posebno prilikom raščišćavanja ruševina.

Profesionalni vatrogasci koji asistiraju prilikom određenih tehnoloških postupaka i opasnih radnih izloženi su nepovoljnim mikroklimatskim uslovima rada, koje karakterišu odnosne radne organizacije. Identičan je slučaj i sa vatrogascima koji dežuraju u radnim pogonima.

Moglo bi se slobodno zaključiti da su makroklima i mikroklima česti izvori opasnosti po zdravlje vatrogasaca, jer se u pravilu, pri svim vatrogasnim intervencijama, pojavljuju vrlo nepovoljne makro i mikroklimatske karakteristike, a ne rijetko iste su uzrok vatrogasne intervencije (visoke temperature i pojava požara, prenošenje požara vjetrom i sl.).

Moguće posljedice od ovih izvora štetnosti pojavljuju se u obliku prehладa, upala, reumatičnih oboljenja s većim ili manjim posljedicama u lokomotornom aparatu.

6.6. OPASNOSTI PRI KRETANJU

Pri svim oblicima vatrogasnih aktivnosti (vježbe, požari, poplave, spašavanje osoba iz ugroženih prostora, potresi i sl.), ove opasnosti su stalno prisutne, bilo da se radi o kretanju na istom nivou ili na povišenim mjestima.

Uzrok pojavi ovih opasnosti sadržan je u samoj činjenici da se vatrogasci kreću (a to je nužnost profesije) tamo gdje nije uobičajeno kretanje (krovovi, razne platforme, kosine, nagibi, građevinske i druge konstrukcije i sl.). Klijav pod (poslije kvašenja od sredstava za gašenje), neravne površine i nepre-

glednost (od dima i prašine), zatim kretanje preko srušenih ili izgorjelih materijala, uzrokuju vrlo često pojavu ovih opasnosti.

Opasnosti pri kretanju su naročito izražene prilikom intervencija u vezi sa havarijama i zastojima u tehnološkom procesu, kada je potrebno u što kraćem roku otkloniti ove nedostatke, kada u stvari vlada mobilno stanje.

Moglo bi se slobodno tvrditi da su opasnosti pri kretanju tipično »vatrogasne« opasnosti koje se pojavljuju često.

Moguće posljedice od ovih opasnosti su od manjih, pa do najtežih i smrtnih povreda. Uspješnu zaštitu od ovih opasnosti nemoguće je provesti, pošto se vatrogasci u bukvalnom smislu kreću svuda, a zbog promjena lokacija i ograničenog vremena prilagođavanja novim uslovima rada, nisu u mogućnosti preduzeti eventualne mјere zaštite na radu.

7. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE I ORGANIZACIONE MJERE ZAŠTITE

U današnjim uslovima, primjenom savremenih tehničko-tehnoloških i organizacionih mјera, moguće je na mnogim radnim mjestima eliminisati ili ublažiti nepovoljne karakteristike rada, koje se negativno odražavaju na radnu i životnu sposobnost radnika. I u ovom pogledu profesionalni vatrogasci predstavljaju iznimku. Naime nepovoljni uslovi rada i opasnosti i štetnosti koje se pojavljuju pri intervencijama i vježbama predstavljaju »tehnološku nužnost«.

Dakle, uslovi i okolnosti rada profesionalnih vatrogasaca predstavljaju trajnu profesionalnu karakteristiku koja se ne može izbjegći primjenom tehničkih ili drugih mјera. Nikakvom mechanizacijom, odnosno automatizacijom nije moguće zamijeniti čovjeka.

Nemoguće je eliminisati razne izvore opasnosti po zdravlje i život, jer su mnogi od njih unaprijed nepoznati.

Kada bi i bilo moguće da se u potpunosti primijene uobičajeni kriteriji zaštite na radu koji vrijede za sve ostale radnike, onda bi praktično došlo u pitanje i smisao postojanja vatrogasnih jedinica. Naime, tada vatrogasci ne bi ulazili u kritične i opasne zone koje nisu zaštićene svi ostali radnici.

Iz ovoga, naravno, ne treba zaključivati da su vatrogasci unaprijed »otpisani«, odnosno žrtvovani, jer i oni imaju svoja pravila sigurnosti i granice u kojima mogu preuzeti rizike. Međutim, granice rizika su šire nego za ostale radnike, a sigurnost se prvenstveno zasniva na subjektivnom faktoru (psihološkim i psihofizičkim osobinama, uvježbanosti i disciplini), što je, naravno manje pouzdano od tehničko-teh-

noloških mjera zaštite na radu, kojima su zaštićeni ostali radnici.

S druge strane, kadrovski problemi prisutni su u skoro svim vatrogasnim jedinicama koje su bile predmet našeg istraživanja. Problem su stariji radnici, koji svojim dugogodišnjim iskustvom ne mogu nadomjestiti potrebnu brzinu, snagu i izdržljivost za efikasno izvršavanje ove profesije. Ovdje je interesantno napomenuti da je vatrogastvo jedina profesija u kojoj je zakonskim propisima utvrđena **gornja dobna granica zaposljavanja** (za razliku od drugih zanimanja kod kojih je utvrđena donja dobna granica zaposljavanja), što na svoj način ukazuje na značaj tjelesnih i psihofizičkih sposobnosti za uspješno obavljanje poslova na radnim mjestima vatrogasaca.

Rešad Viteškić, dipl. inž.

RO Institut zaštite na radu
— Sarajevo

O problematici zaštite od požara u komunalnim radnim organizacijama do sada se u literaturi veoma malo raspravljaljalo, tako da je ova djelatnost, mada požarno opasna, ostala nedovoljno proučena. U ovom radu učinjen je pokušaj da se ukaže na probleme i opasnosti koje treba sagledati i procijeniti, te na osnovu takvog pristupa prići izradi potrebnog plana zaštite od požara. Razmatrane opasnosti od požara odnose se samo na dio komunalnih djelatnosti u kojima su prisutne, iz razloga što je komunalna privreda vrlo heterogena. Iz toga proizilazi i raznovrsnost požarnog opterećenja, pa kompletno sagledavanje ove problematike zahtjeva i više prostora. Stoga se autor ograničio samo na probleme vezane za radne organizacije koje se bave prikupljanjem, odvozom i deponovanjem čvrstih otpadaka, organizacije koje vrše opravku i izgradnju gradskih i prigradskih puteva i one kolektive koji obavljaju remont i opravku vozila i mašina ove djelatnosti.

A CONTRIBUTION TO THE EVALUATION OF FIRE RISKS IN PUBLIC UTILITIES FIRMS

The problem of fire protection in public utilities firms has been scarcely mentioned in the literature, so that this activity, although considerably fire-prone, has remained in completely studied. In this paper an attempt has been made to point out problems and hazards that need be investigated and evaluated. This makes a precondition for the making of the necessary fire protection plan. Discussed fire hazards refer only to a fraction of public utilities activities, owing to the heterogeneity of the business of public utilities firms. Fire load of this particular activity is very diverse, necessitating more journal space for a more complete recognition of this field. The author has therefore limited his attention only to firms dealing with the collection, transportation and storage of solid wastes, to firms servicing and repairing vehicles and machinery needed for this activity.

UDK 614.84:628.4

Primljen: 1984-03-15

Stručni rad

HILMO BARUČIJA, dipl. inž. teh.

PRILOG PROCJENI POŽARNE UGROŽENOSTI U KOMUNALNIM RADNIM ORGANIZACIJAMA

1. UVOD

Naša socijalistička samoupravna zajednica, zaštititi od požara posvećuje izuzetnu pažnju i borbi protiv požara prisupata organizovano, polazeći od toga da je protivpožarna zaštita neodvojivi dio društvene samozaštite i bitan faktor društvenog i ekonomskog razvoja. Ma-

da razvoj protivpožarne zaštite, u cijelini, ne prati ukupni razvoj privrede i društva, ipak se može konstatovati da se, naročito zadnjih godina, stanje znatno unaprijedilo. To se ogleda i u nizu donesenih zakonskih akata i propisa, koji detaljno regulišu pitanje ove važne društvene djelatnosti u pojedinim

oblastima života, a naročito u industriji i drugim djelatnostima, gdje je protivpožarna zaštita shvaćena kao preventivna potreba.

Razvojem industrije i privrede uopšte povećan je i stepen požarne ugroženosti, ne samo po obimu, već i po složenosti sprečavanja pojave i gašenja požara.

Opasnost od požara prisutna je, ma koliko se dobro organizovali i tehnički zaštitili, na svakom radnom mjestu i u svakoj pori ljudske djelatnosti. Samo poznavanje ove opasnosti i preduzimanje svih mjera za onemogućavanje nastajanja nekontrolisane vatre, mogu da doprinesu potpunoj zaštiti od požara. Prema tome, ni jedna grana privredne ili društvene djelatnosti, ne može se, niti smije zaobići u organizovanoj preventivnoj borbi protiv požara.

U naseljima, a posebno u urbanim cjelinama, sve je više zapaljivih i lako zapaljivih materija, koncentrisanih na veoma maloj površini, koje tu sredinu čine požarno ugroženom. Pošto se savremeni život jedne urbane sredine ne može zamisliti bez dobro organizovanih komunalnih službi, odnosno radnih organizacija za komunalnu higijenu, gradski prevoz putnika, snabdijevanje vodom, odvodenje otpadnih voda i slično, ove organizacije udruženog rada obično su locirane u svim naseljima, što požarnu ugroženost još više osložava.

Komunalne organizacije, možda zbog prirode svoje djelatnosti, još su nedovoljno proučene i sagledane sa aspekta zaštite od požara. Zato ćemo u ovom radu detaljno obraditi problematiku požarne ugroženosti u tim radnim kolektivima koji se bave prikupljanjem, evakuacijom i odlaganjem čvrstih otpadaka i obavljaju poslove izgradnje i opravke gradskih i prigradskih saobraćajnica. To iz razloga što se, često, ovi procesi rada odvijaju u sklopu jedne radne organizacije i njihove djelatnosti se praktično nadopunjaju, te ih je gotovo nemoguće posmatrati odvojeno.

Za pravilnu procjenu ugroženosti od požara u komunalnim organizacijama, neophodno je pristupiti sagledavanju svih relevantnih faktora opasnosti od požara, i na osnovu toga izraditi i usvojiti plan zaštite od požara. Ovim, prije svega treba obuhvatiti zapaljive materije, požarno opterećenje, opasnost od širenja požara, uništenje, koncentraciju vrijednosti i opasnosti po ljude i imovinu, reakcijsko vrijeme i druge faktore, koji su bitni za izradu plana zaštite od požara i preduzimanje neophodnih mjera, a posebno ugroženost bliže okoline (naselja i organizacija udruženog rada) u slučaju pojave požara u ovim organizacijama.

2. ZAPALJIVOST MATERIJALA SA KOJIMA RASPOLAŽU KOMUNALNE ORGANIZACIJE

Zapaljive materije i sirovine koje koriste organizacije čija je djelatnost vezana za prikupljanje (čišćenje), evakuaciju i dispoziciju čvrstih otpadaka, vrlo su heterogene sa gledišta protivpožarne zaštite, pa ih je potrebno konkretno utvrditi i detaljno sagledati.

Objekti (građevinski), kojima upravljaju ovi kolektivi, takođe su različiti, a najčešće su to barake od drveta sa krovom od zapaljivog materijala. Prema tome, oni su požarno opasni i kao takve ih treba i posmatrati. Komunalna radna organizacija »Rad« — Sarajevo, na primjer, do nedavno je raspolagala sa zgradama od drveta, pokrivenim katranizovanom ljepenkom ili salonitom. To stanje nešto se izmijenilo u korist vatrootpornog materijala izgradnjom novih objekata (remontna hala i dr.) lociranim u veoma gusto naseljenim dijelovima Sarajeva.

Pored njih, u okviru ovih organizacija nalaze se i drugi požarno opasni objekti i materijali. Jedan od njih je, bez sumnje, deponija čvrstih otpadaka. Ovdje su prisutne takve materije koje su, ne samo sklone požaru, već i samopaljene. Tako, su deponije stalno zapaljene,

bar djelimično, i predstavljaju stalnu opasnost za proširenje požara na bližu okolinu. Upravo zbog tih karakteristika one moraju biti tretirane kao objekti koji su požarno opasni, kako za samu organizaciju, tako i za bližu i šиру okolinu. Ilustracije radi, sarajevska depozija čvrstih otpadaka gori već dvadeset godina.

Uz to, obavezno se mora razmotriti pitanje snabdijevanja vozila gorivom. Naime, komunalne organizacije raspolažu i brojnim motornim vozilima koja se, obično, snabdijevaju gorivom unutar kruga radnog kolektiva. U to svrhu izgrađena je pumpna stanica, koja se mora posmatrati kao objekat požarno veoma opterećen. Za ove potrebe sarajevska organizacija (»Rad«) uskladišta više od 50 tona motornog goriva (D_1 i D_2) i isto toliko mazuta, cca 10—15 tona raznih maziva i sl.

Da bi normalno mogle da funkcionišu, ove organizacije posjeduju i određen broj skladišta za uskladištenje ulja, maziva, razne prostorije za obavljanje manjih opravki vozila (zamjena autoguma, opravka i punjenje akumulatora, mehaničarske prostorije i dr.), koje su locirane, po pravilu, u krugu auto-parka, odnosno auto-baze. Tako nagomilani objekti i prostorije za različite aktivnosti, u određenom trenutku, mogu da predstavljaju veliku opasnost od izbijanja vatrene stihije. Stoga je nužno da se sagledaju svi relevantni činioци bitni za odbranu od požara.

U sklopu naprijed pomenutih često posluju i organizacije koje se, kao komunalne, bave opravkom i izgradnjom gradskih i prigradskih saobraćajnica, tako da se, pri razmatranju opasnosti od požara jedne, istovremeno mora posmatrati i druga. To iz razloga što se dotiču i dopunjaju, kako objektima, tako i po poslovima i radnim zadacima. Zbog toga, odbrana od požara mora biti zajednička briga i jedne i druge organizacije.

Organizacije za opravku i izgradnju putne mreže u gradovima imaju, pored ostalog, još i takozvane baze za proizvodnju asfalta. Ti objekti, za svoju proizvodnju, koriste ogromne količine gasovitih, tečnih ili čvrstih goriva. Na taj način su i posebno ugroženi od požara i zahtijevaju poseban tretman u sklopu preduzimanja preventivnih mjera. Štaviše ove baze često su locirane unutar kruga organizacije ili u naselju.

Veći gradovi, odnosno komunalne organizacije, za svoje potrebe grade i organizuju kompletne radionice za opravku motornih vozila i građevinskih mašina. U sklopu ovih radionica nalaze se i lakirnice za farbanje i zaštitu vozila od korozije, čime se požarna ugroženost u ovim organizacijama znatno povećava.

Na osnovu izloženog može se zaključiti o kakvim požarno opasnim materijama je riječ. Uglavnom, tu su zastupljene sve vrste zapaljivih materija, kao što su zapaljive, lako zapaljive i teško zapaljive. Uz to treba napomenuti da organizacije za opravku i izgradnju gradskih i prigradskih saobraćajnica, za svoje potrebe, nabavljaju i eksplozive koje ne rijetko i uskladištuju u manje magacine u kamenolomima i slično.

Dakle, u navedenim organizacijama susrećemo sljedeće požarno opasne materije:

- drvo i drveni proizvodi,
- katranirani papir — lepenka
- tečna goriva — dizel i dr.
- gasovi (acetilen, kiseonik, propan)
- butan, prirodni gas i dr.),
- čvrsta fosilna goriva — ugalj,
- papir raznih vrsta (kartonski i dr.),
- eksplozivne materije — eksplozivi za rudarstvo i dr.

Analiza navedenih zapaljivih materija jasno ukazuje da su komunalne radne organizacije požarno vrlo ugrožene i da moraju preduzimati kompleksne mjere za zaštitu od požara. Tom problemu do sada se, najčešće, pristupalo šab-

lonski ili je potpuno bio zanemaren, što je imalo i neželjene posljedice za ove organizacije.

3. POŽARNO OPTEREĆENJE

Polaznu osnovu za izračunavanje požarnog opterećenja predstavljaju svi gorivi materijali koji su sastavni dio zgrada, instalacija i opreme i materijali za koje je zgrada namjenski izgrađena. Numerična vrijednost specifičnog požarnog opterećenja računa se po formulii:

$$P_i = \frac{\sum p_i \cdot V_i \cdot H_i}{S}$$

gdje je:

- p_i — specifično požarno opterećenje, u MJ/m^2 ,
 - V_i — prividna gustina materijala, u kg/m^3 ,
 - S — volumen materijala, u m^3 ,
 - H_i — površina osnove, u m^2 ,
 - i — indeks elementarne jedinice.
- Specifično požarno opterećenje se može svrstati u tri grupe:
- nisko požarno opterećenje — do 1256 MJ/m^2 ,

- srednje požarno opterećenje — od 1257 do 3350 MJ/m^2 ,
- visoko požarno opterećenje — preko 3350 MJ/m^2 .

U slučaju komunalnih organizacija, požarno opterećenje nije teško izračunati, jer se radi o smještaju manje-više poznatih vrsta zapaljivih materija, a tačno se mogu odrediti i njihove količine (slika 1). Na osnovu toga došlo se do podataka da je već pomenuta komunalna organizacija nisko požarno opterećenje (ispod 1256 MJ/m^2). Razlog za ovako nisko požarno opterećenje nije u nedostatku toplotne moći zapaljivih materija, već u velikoj površini na kojoj su te materije smještene. Stoga bi površna procjena požarne opterećenosti u ovim organizacijama mogla dovesti do neželjenih posljedica.

4. OPASNOST OD ŠIRENJA POŽARA

Opasnost od širenja i prenošenja požara određuje više činilaca, a moguće ju je odrediti poznavanjem podjele prostorija, odnosno požarnih sektora i otpornosti materijala na požar, brojem komunikacionih puteva i dr.



Slika 1. Velika koncentracija zapaljivih materijala na jednom mjestu — karakterističan primjer u svim urbanim cjelinama

Pri razmatranju ove opasnosti nije dovoljno sagledati opasnost od širenja i prenošenja požara unutar sopstvenih objekata, već i šire. Zavisno od lokaliteta na kome je organizacija locirana, treba posmatrati i opasnost za bližu okolinu, odnosno objekte. U tom cilju analiziramo prenošenje požara na susjedne objekte i u tom smislu preduzimamo potrebne preventivne mjere (pregradne zidove i drugu zaštitu) za obranu tih objekata od požara.

5. STVARANJE DIMA I GASOVA

Iz karakteristika i količina zapaljivog materijala nije teško predpostaviti koliko će se stvoriti dima u slučaju požara, kao i koji će zaglušujući (otrovni) i korozivni gasovi nastati u procesu sagorijevanja. Na primjer, pri pojavu požara na deponijama čvrstih otpadaka nastaju različiti produkti sagorijevanja, uz pojavu gustog, crnog dima i vrlo neugodnih mirisa. Dim sa ovih objekata širi se po cijelom raspoloživom prostoru i, pored otrovnosti, potpuno onemogućava vidljivost i kretanje. Dalje, sagorijevanje otpadnih boja i lakova na deponijama omogućava pojavu velikih količina otrovnih gasova.

Pri paljenju gume (autogume, transportne trake i dr.) nastaje vrlo gust i otrovan dim. Isto se dešava u slučaju paljenja ulja i maziva, kao i zapaljivih tečnosti, odnosno tečnih goriva, a naročito bitumena i sličnih masa. Pored toga, poznato je da svako sagorijevanje prati nastajanje ugljenmonoksida i ugljendioksida, čadi i drugih produkata. Pri procjeni požarne ugroženosti, ovo treba imati u vidu, jer dim i drugi produkti požara otežavaju proces gašenja i predstavljaju opasnost od trovanja. Naročito je važno poznavanje najčešćeg pravca duvanja vjetra, koji bi dim, u slučaju požara, usmjeravali u tom pravcu.

6. OSJETLJIVOST MATERIJALA NA UNIŠTENJE

Poznajući osjetljivost materijala, oruđa i uređaja (mašina), može se doći do djelimičnog ili potpunog saznanja o uništenju. Pri tome nije dovoljno da se razmatra sagorijevanje materijalnih dobara, već se mora kalkulisati i sa opasnošću od rušenja i drugih oblika oštećenja objekata i materijala. Radi toga, u slučaju procjene požarne opasnosti, detaljno se razmatra i osjetljivost svih materijala, opreme, mašina i objekata. Tek na osnovu toga donosimo konačne zaključke i predlažemo potrebne mjere. Pri tome se ne smije omaložavati, niti potcenjivati ni jedna opasnost, kako se ne bi izabrale pogrešne ili nepotpune mjere protivpožarne zaštite. Treba znati da nema toga oruđa, uređaja i objekta za rad koji u požaru ne može barem djelimično biti oštećen.

7. KONCENTRACIJA VRIJEDNOSTI

Vrijednost dobara, mašina i opreme, objekata i kulturnih dobara može da bude vrlo velika. Kulturna dobra su neprocjenjiva, pa je i briga o opasnosti od požara u tom smislu najveća. Komunalne organizacije posjeduju ogromnu opremu i veliki broj mašina i inventara; na dosta ograničenom prostoru, dakle, koncentrisana je velika materijalna vrijednost, što se mora imati u vidu u slučaju procjene opasnosti od požara. Radi ilustracije navodimo primjer auto-baze, u kojoj se nalaze parkirana specijalna vozila i druge mašine, zatim asfaltne baze, radio-ne i druge objekte, koji se cijene na desetine miliona dinara. Ta vrijednost je još više značajna, ukoliko je oprema uvezena iz inostranstva, što nije rijedak slučaj i u ovim organizacijama udruženog rada.

8. OPASNOST PO RADNE LJUDE I GRAĐANE

Opasnost za ljude je različita. Potiče od dima i gasova, a neposredno od nastale toplove požara. Pri ovome je koncentracija ljudstva, unutar organizacije ili neposredno u njenoj blizini, mjerodavan faktor. Ova opasnost tim je veća kada se zna da se velika većina posmatranih radnih organizacija nalazi u gusto naseljenim četvrtima gradova. Zbog toga i mjere zaštite od požara moraju obuhvatiti i zaštitu okolnih objekata i naselja.

Sve navedene faktore — njih sedam — možemo svrstati u tri grupe:

I grupa određuje karakteristike požara,

II grupa definiše očekivanu materijalnu štetu, i

III grupa određuje opasnost po radne ljude i građane.

Prema tome, ove grupe predstavljaju osnovu ugroženosti od požara. Ovdje se ne misli na izvore i uzročnike požara, jer to mora biti predmet posebnog razmatranja. Ali, ako se uzme u obzir da nastajanje požara zavisi od izvora paljenja, onda je jasno da od toga zavise i štete koje mogu nastati.

9. VRIJEME INTERVENCIJE

Nastajanje, razvoj i širenje požara i njegovo gašenje obuhvata tri vremenska perioda:

- vrijeme do otkrivanja požara,
- vrijeme do dolaska vatrogasaca i aktiviranja uređaja, i
- vrijeme potrebno za lokalizaciju i gašenje požara.

Pošto komunalne organizacije obično ne raspolažu sa signalnim alarmnim uređajima, ljudska pomoć, odnosno vrijeme intervencije vatrogasaca je veoma kritično. Vrijeme dolaska vatrogasaca uslovljeno je nizom činilaca, a jedan od bitnih svakako je udaljenost objekta i saobraćajnih prilika.

Ukoliko postoji zaštitni sistem, onda je neophodno određivanje vremena reakcije, tj. onog vremena koje je potrebno za aktiviranje automatskog zaštitnog sistema, alarmnog ili sistema za gašenje požara.

10. IZVORI OPASNOSTI OD POŽARA

I u ovim, kao i u drugim organizacijama, najčešći uzročnik požara je čovjek, koji iz nemarnosti ili neopreznosti može da izazove paljenje nekog zapaljivog materijala koji se upotrebljava u procesu rada ili se prikuplja kao otpadak sa javnih, prometnih i drugih površina. Požari mogu nastati kao posljedica nepoznavanja požarnih opasnosti na radnom mjestu, što je nužno da se svi zaposleni blagovremeno upoznaju sa svim opasnostima od požara i mjerama zaštite. Podjela uzroka nastajanja požara može se izvršiti tako da se jasno predvide svi eventualni slučajevi i da se na osnovu toga mogu preduzeti neophodne preventivne mјere;

Sve izvore požara možemo svrstati u sedam slučajeva, i to:

- otvoreni plamen i užareni predmeti,
- djelovanje manjih količina topote u toku dužeg vremenskog perioda,
- trenje na pojedinim dijelovima korištenih mašina, udari i nenormalno povećanje pritiska,
- eksplozije zapaljivih gasova, para i eksplozivnih smjesa, drvene i drugih prašina sa vazduhom, eksplozivnih predmeta i eksploziva,
- samopaljenje materijala,
- električna struja i statički elektricitet,
- prirodne pojave (atmosfersko prženje — grom, zemljotresi, solarna toplota i dr.)

Navedeni izvori pojave požara mogu biti uzročnici požara u posmatranim organizacijama udruženog rada. Stoga je važno da se svaki ponaosob sagleda

i procijeni njegovo prisustvo u objektima i na radnim mjestima ovih kolektiva, što se i čini u tekstu koji slijedi.

a) Otvoreni plamen i užareni predmeti

Otvoreni plamen u komunalnim radnim organizacijama ne samo da se ne može potpuno odstraniti iz prostorija i objekata, već se mora i često koristiti. To je slučaj sa plamenom aparata za autogeno zavarivanje, npr. u remontnim radionicama, asfaltnim bazama i drugim radnim i pomoćnim prostorijama. Drugi izvor stalno prisutne otvorene vatre su asfaltne baze, tj. uređaji koji su smješteni na otvorenom prostoru ili u objektima raznih vrsta. Osim ovih izvora paljenja, ne smije se zanemariti ni šibica, cigareta, iskre iz motora na tekuće gorivo i, na kraju, »termogeni« odnosno specijalni uređaji za zagrijavanje radnih i pomoćnih prostorija. Ovi termogeni najčešće se koriste za zagrijavanje prostorija za remont i opravku vozila.

b) Djelovanje manjih količina topote u toku dužeg perioda

Djelovanje manjih količina topote, kao izvora paljenja, naročito dolazi do izražaja na deponijama čvrstih otpadaka gdje su prisutni lako zapaljivi materijali (masna krpa, filmske folije, boje i lakovi) koji se sami zapale uslijed djelovanja sunčeve topote. Drugo, u stolarskim radionicama za obradu drvena prašina i piljevinu talože se na grejnim tijelima koja se zagrijavaju u periodu niskih temperatura. U svim ovim slučajevima, u praksi je bilo više požara izazvanih pomenutom vrstom izvora paljenja.

c) Trenje na pojedinim dijelovima mašina, udari i nenormalno povećanje pritiska

Pojava požara izazvana ovim izvori ma paljenja moguća je kod upotrebe

acetilena i rudarskih eksploziva koji se koriste u komunalnim organizacijama. Naročito je ova opasnost izražena pri korištenju acetilena za autogeno zavarivanje, pošto ove poslove obavlja više radnika, često ni malo ili nedovoljno obučenih za tu vrstu rada.

d) Eksplozije zapaljivih gasova, para i eksplozivnih smjesa, drvene i drugih prašina sa vazduhom, eksplozivnih predmeta i eksploziva

Kako je već naprijed navedeno, u komunalnim organizacijama postoje velike količine tečnih, gasovitih i eksplozivnih materijala. Stoga postoji stalna opasnost od eksplozije zapaljivih smjesa para i gasova i eksploziva koji se koriste u okviru redovne djelatnosti ovih kolektiva. Kao primjer može se uzeti veliki broj »luksuznih« automobilima u kojima se, u krugu radne organizacije, nalazi više stotina kilograma visokootskanskog benzina. Koliko je ovo gorivo lako upaljivo, pokazuje i slučaj sa jednim od tih vozila koje je pokvareno nakon vožnje. Vozač automobila utvrdio je kvar nastao uslijed začepljenja cijevi za dovod goriva do motora. Prilikom intervencije, iz dotične instalacije proliveno je gorivo po ugrijanom motoru i izazvalo požar. Drugi primjer opasnosti svakako je eksplozija metana (1977. godine) na deponiji Buća Potok u Sarajevu.

e) Samopaljenje materijala

U praksi ovih, komunalnih organizacija udrženog rada, naročito na deponijama, nisu rijetke pojave samopaljenja i pojave požara uslijed toga. Ova opasnost izražena je u remontnim radionicama, auto-parkovima i deponijama čvrstih otpadaka. U remontnim radionicama dnevno se odbaci velika količina masnih i gorivom natopljenih krpa, uglavnom »pucvola« koji je lako zapaljiv. Ako se takav materijal izloži djelovanju prirodnog ili vještačkog iz-

vora topote, doći će do paljenja i pojava požara.

f) Električna struja i staticki elektricitet

Opasnosti od električnih instalacija, kao izazivača požara, prisutne su u remontnim halama, posebno u lakinircama i drugim skladišnim prostorijama, dok opasnost od statickog elektriciteta može da ugrozi pumpe za snabdijevanje gorivom motornih vozila. Sljedeća mogućnost da staticki elektricitet uzrokuje pojavu požara može biti pretakanje mazuta u rezervoare asfaltnih baza. Zbog toga na ovim objektima treba predvidjeti i preduzeti propisane mјere zaštite od požara.

g) Prirodne pojave (grom, zemljotresi, poplave, solarna topota i dr.)

I u komunalnoj, kao uostalom i u drugim granama privrede, požari mogu da budu izazvani i prirodnim pojавama: udarom groma, zemljotresom, sunčevom energijom, poplavom i drugim vremenskim nepogodama. Iz tih razloga se ovoj opasnosti, prilikom procjene požarne ugroženosti, a kasnije i pri izradi plana zaštite od požara, mora posvetiti adekvatna pažnja.

11. PROTIVPOŽARNE PREVENTIVNE MJERE

Nakon sagledavanja svih relevantnih faktora u cilju procjene požarne ugroženosti, treba predvidjeti i odgovarajuće preventivne mјere zaštite. One ne smiju biti jednostrane, već sveobuhvatne i kompleksne, tako da omoguće potpuno preventivno delovanje u svim objektima i na svakom radnom mjestu.

Potrebne mјere zaštite od požara, u ovom slučaju, obuhvataju:

- izbor sredstava za gašenje,
- proračun broja ručnih prenosnih aparata,

— određivanje mјesta i načina postavljanja aparata,

— procjena potrebnih količina vode za gašenje,

— izbor izvora snabdijevanja vodom,

— akumuliranje vode,

— izgradnja hidrantske mreže (lokacija i broj),

— izbor sistema zaštite i dr.

a) Izbor sredstava za gašenje

Za izbor sredstava za gašenje mjerodavna je materija koja gori, odnosno koje je sredstvo najefikasnije i najpogodnije da ugasi nastali požar i onemoći njegovo dalje širenje. Kada znamo koja je to materija, i ako nije pomiješano više vrsta zapaljivih materija, onda nema dileme za izbor sredstava za gašenje. Ali, praksa ukazuje da požar zahvati više vrsta zapaljivih materija, a to znači i različitih požarnih osobina. Prema tome, u požaru mogu istovremeno biti materije koje imaju različite brzine sagorijevanja, odnosno brzine širenja požara.

U praksi se razlikuje pet požarnih klasa (A, B, C, D i E), na osnovu kojih se odabiraju konkretna sredstva za gašenje požara, kao što su: voda, hemijska pjena, specijalni prah, ugljendioksid i dr.

Za potrebe gašenja požara u komunalnim organizacijama udruženog rada treba predvidjeti više vrsta sredstava za gašenje: prah, ugljendioksid, vodu, zemlju, odnosno inertni materijal za gašenje požara na deponijama.

b) Proračun broja ručnih prenosnih aparata

Za gašenje početnih požara u objektima, radionicama, skladištima i drugim mjestima, orientacioni broj aparata određuje se na osnovu važećih propisa i usvojenih standarda. Ovi aparati obično su S-6 ili S-9 ili približne količine punjenja. Ako treba da se koriste

TABELA 1. Tehnički podaci

| Aparat | Vrijeme delovanja za jednu mlaznicu | Vrijeme delovanja za jednu mlaznicu | Punjenje CO ₂ | Punjenje prah | Brušto težina | Dubina | Visina | Temper. područja djelovanja |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|---------|--------------------------------------|
| S 0,5 | 5 s | — | 3—4 m | 10 g | 0,5 kg | 1,6 kg | 60 mm | — 252 mm od —20° C do +60° C |
| S 1 | 8 s | — | 3—4 m | 20 g | 1 kg | 3,2 kg | 85 mm | — 360 mm od —20° C do +60° C |
| S 2 | 8 s | — | 3—4 m | 40 g | 2 kg | 5,3 kg | 105 mm | — 470 mm od —20° C do +60° C |
| S 3 | 12 s | — | 3—4 m | 50 g | 3 kg | 7 kg | 125 mm | — 475 mm od —20° C do +60° C |
| S 6 | 15 s | — | 3—4 m | 130 g | 6 kg | 11,3 kg | 240 mm | — 600 mm od —20° C do +60° C |
| S 9 | 22 s | — | 3—4 m | 200 g | 9 kg | 15,7 kg | 240 mm | — 750 mm od —20° C do +60° C |
| S 12 | 28 s | — | 3—4 m | 250 g | 12 kg | 19 kg | 250 mm | — 850 mm od —20° C do +60° C |
| S 50 | 22 s | — | 10—12 m | 2 kg | 50 kg | 120 kg | 555 mm | — 1140 mm od —20° C do +40° C |
| S 100 | 44 s | 22 s | 10—12 m | 3 kg | 100 kg | 190 kg | 590 mm | — 1400 mm od —20° C do +40° C |
| S 250 | 60 s | 30 s | 10—12 m | 6,5 kg | 250 kg | 670 kg | 1500 mm | — 2500 mm 980 mm od —20° C do +40° C |

aparati manjeg punjenja, onda se, umjesto predviđenog broja, mora uzeti dvostruko više. Za gašenje požara na električnim instalacijama i uređajima treba predvidjeti i upotrebu aparata sa ugljendioksidom.

Proračun broja prevoznih aparata zahtjeva poseban pristup. Načelno se može uzeti da veća količina zapaljive materije, otežano gašenje i veća površina (npr. 1000 m² pod klasom C), zahtjeva, pored ručnih, i prevozni aparat od 100 kg punjenja (tabela 1).

c) Određivanje mesta i načina postavljanja aparata

Prema važećim propisima, aparati se moraju postavljati na vidno i dostupno mjesto koje nije ugroženo od požara. Ukoliko se u prostoriji nalaze lako zapaljive materije, onda aparate treba postaviti izvan prostorija, na hodniku, pored vrata i sl.

Aparati postavljeni vani moraju se zaštiti od prašine i prljavštine, smještanjem u prikladne sanduke i sl.

Visina na koju se aparati postavljaju ne smije biti veća od 1,5 metar, mjereno od nivoa kretanja ljudi.

Svi postavljeni ručni i prevozni aparati moraju se obezbijediti i od neodgovornog premještanja i sklanjanja na »bezbjednije« mjesto.

d) Procjena potrebnih količina vode za gašenje

Voda je, u procesu gašenja, osnovno i najvažnije sredstvo za gašenje požara. Zbog toga je moramo imati pripremljenu na svakom mjestu. Pored toga, sa određenim dodacima — eks-traktima, voda služi i za dobijanje više vrsta vazdušne pjene, a dodatkom nekih supstanči povećava se sposobnost gašenja vodom.

Količine potrebine vode određuju se pri planiranju ukupne potrošnje vode. Najsigurnija osnova za procjenu i pla-

niranje potrebnih količina vode za gašenje požara je broj radnika i drugih lica, koja se snabdijevaju vodom iz dočićnog izvora. Osim toga uzimaju se i specifičnosti za pojedine objekte i prostore.

e) Izbor izvora snabdijevanja vodom

Ako ne postoji mogućnost snabdijevanja iz vodovodne mreže ili ako ona ne odgovara traženom kapacitetu, osiguravaju se posebni izvori vode, kao što su: rezervoar, bazen ili cisterna, bunar, rijeka ili potok.

f) Akumuliranje potrebne vode

Akumuliranje i čuvanje vode potrebne za gašenje požara može se vršiti u raznim objektima, sudovima i posudama. Bez sumnje, najvažniji su nadzemni otvoreni bazeni za gašenje, visinski — gravitacioni rezervoari, cisterne, burad i drugi. Koji će od ovih objekata biti odabran i korišten, zavisi od potrebne količine vode i opasnosti od širenja požara, prirodnih i drugih uslova.

g) Izgradnja hidrantske mreže (lokacija i broj)

Pod hidrantom podrazumijevamo vodovodnu mrežu određenog pritiska i presjeka, vodovodne cijevi, priključka sa crijevom i mlaznicom. Ovdje je potrebno napomenuti da se hidrantska mreža ne može određivati bez prethodnih obimnih i detaljnih proračuna. Broj hidranata zavisi od veličine branjenog objekta i drugih okolnosti.

Položaj hidranata zavisi od uslova gašenja i raspoloživog pritiska, odnosno dometa. U slučaju objekata sa većom požarnom opasnošću, neophodno je da postoji mogućnost da se svaka tačka objekta ili prostorije može dohvati — zalisti sa najmanje dva mlaza, odnosno da se radijusi mlaza prekrivaju.

Hidrante dijelimo, prema mjestu i načinu postavljanja, na spoljne i unutrašnje. Izgrađuju se oko objekata, unutar prostorija i na sličnim mjestima. Moraju biti posebno obilježeni i snabdijevati potrebnim priključcima.

h) Izbor sistema zaštite

Izbor sistema zaštite u protivpožarnoj preventivi, u današnjim uslovima, predstavlja onaj postupak koji, nakon prethodnog sagledavanja svih opasnosti, izbora sredstava za gašenje požara i procjene opšte ugroženosti, treba da zadovolji potrebe za odbranu određenih objekata. Na raspolažanju imamo više različitih sistema za zaštitu od požara. To su, uglavnom, stabilni sistemi za gašenje požara. U tom smislu razlikuju se kao automatski i poluautomatski.

U posmatranim organizacijama, u dosadašnjoj praksi, ovi sistemi nisu našli praktičnu primjenu. Međutim, to nije u svakom slučaju ne znači da se i ovdje ubuduće neće javiti potreba za primjenom stabilnih uređaja za gašenje požara. Prije svega, iz razloga što se novčane organizacije razvijaju i modernizuju uvodeći novu tehnologiju i nova sredstva rada koja će sigurno zahtijevati i kompletiju i sigurniju protivpožarnu zaštitu.

12. OSPOSOBLJAVANJE KADROVA

U procesu sagledavanja i procjene stepena požarne ugroženosti potrebno je izvršiti i procjenu obučenosti zaposlenih radnika iz domena zaštite od požara. Neobično bi bilo preduzimati tehničke, organizacione i druge mjere, a ne upoznati zaposlene sa izvorima opasnosti i mjerama zaštite. U tom cilju ovom problemu pristupa se planjski, što znači da se obuka kadrova za zaštitu od požara mora da bazira na programu obuke i provjere znanja radnika u skladu sa važećim propisima i

u konkretnim uslovima specifično za svako radno mjesto, odnosno grupu poslova i radnih zadataka. Osim toga, ovo obrazovanje i osposobljavanje moraju izvoditi stručni radnici koji vladaju problemima protivpožarne zaštite i koji mogu to svoje znanje i iskustvo uspješno prenijeti na druge radnike. Ovom problemu ne smije se pristupati šablonski (radi zadovoljavanja forme i zakonskih odredaba), već konkretno razrađivati probleme u datim uslovima, uz primjenu teoretskih i praktičnih saznanja.

13. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE

Kao što se iz izloženog vidi, u komunalnim organizacijama postoji niz materijala koji su gorljivi i lako zapaljivi, pa lako može da dođe do izbijanja požara i ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara. Upravo te karakteristike korištenih materijala uslovjavaju i preduzimanje odgovarajućih mjer zaštite. To znači, potrebno je provoditi preventivnu zaštitu koja mora da bude sveobuhvatna. Potrebne mjeru zaštite od požara mogle bi se svrstati u red i prikazati ovim redoslijedom:

1. Projektno-konstrukcione mjeru protivpožarne zaštite, koje bi se provodile u fazi projektovanja i izgradnje objekata;

2. Zaštitne mjeru putem ugrađivanja alarmnih i signalnih uređaja na onim objektima i u onim prostorijama koje su požarno najugroženije;

3. Mjere zaštite ugrađivanjem stabilnih uređaja za automatsko gašenje eventualnog požara u dotičnim objektima;

4. Preventivne mjeru zaštite raznih konstrukcijskih materijala ugrađenih u objektima i zgradama;

5. Požarne preventivne mjeru u pogonima (pogonske tehnološke mjeru), a naročito:

- a) kod energetskih uređaja (trafostacionice i sl.),
- b) kod postrojenja (asfaltne i druge baze),
- c) pri tehnološkim uređajima i dr.
- 6. Mjere preventivne skladištne požarne zaštite;
- 7. Mjere transportne protivpožarne zaštite;
- 8. Ekonomski mjere u zaštiti od požara;
- 9. Organizacione mjere požarnog obezbjeđenja;
- 10. Obrazovne i vaspitne mjere požarne preventive.

Veoma korisno bi bilo organizovanje dobrovoljne ili profesionalne vatrogasne jedinice unutar komunalnih organizacija. Na taj način bi se kultura protivpožarne zaštite brže razvijala i širila, a požarna preventiva dobila još jednu važnu kariku u lancu preduzetih mera.

Poseban značaj treba pridavati obrazovanju i osposobljavanju radnika iz oblasti zaštite od požara. U tom kontekstu neophodno je permanentno provođenje obuke zaposlenih, koja se može

vršiti putem kurseva, seminara, filmove, uputstava i pisanih informacija.

Procjenom stepena požarne ugroženosti u komunalnim organizacijama završava se samo dio poslova na sagledavanju opasnosti od požara. Međutim, to nije i dovoljno za preventivno djelovanje, odnosno potpunu primjenu zaštite od požara. Stoga treba, na osnovu izvršene procjene ugroženosti, sačiniti i plan zaštite od požara sa tačno razrađenim mjerama i aktivnostima koje treba sprovesti da bi se postigla što bolja zaštita ljudi i materijalnih dobara. Plan zaštite od požara ne može da radi jedan stručnjak, ma koliko da je verziran u tim poslovima. Ovaj zadatak najbolje će obaviti tim stručnih radnika različitih profila. Pošto ni jedna komunalna organizacija udruženog rada nema, niti može imati, takav tim stručnih kadrova za izradu plana zaštite od požara, najbolje će biti da ovaj posao povjeri ovlaštenoj naučnoistraživačkoj instituciji. Na taj način plan će biti izrađen u skladu sa važećim propisima i tako će obuhvatiti sve relevantne faktore bitne za obezbjeđenje adekvatne zaštite od požara u određnom radnom kolektivu.

Hilmo Baručić, dipl. inž. teh.
Komunalna Radna organizacija
»Rad« — Sarajevo

LITERATURA

- [1] Arhivski materijali KRO »Rad« — Sarajevo.
- [2] Hilmo Baručić: *Planiranje i programiranje zaštite na radu u komunalnim organizacijama*, »Komuna«, Beograd, broj 2/80.
- [3] Veselin Bujandrić: *Tehnički priručnik za protivpožarnu zaštitu*, »Privredni pregled«, Beograd, 1973.
- [4] *Zakon o zaštiti od požara* (»Službeni list SR BiH«, broj 2/82).
- [5] Josip Valentić: *Priručnik za zaštitu pri radu kod zavarivanja*, Zavod za zaštitu pri radu, Zagreb, 1970.
- [6] JUS U J1. 030.
- [7] *Pravilnik o tehničkim normativima za skladišta zapaljivih i opasnih materija* (»Službeni list SFRJ«, br. 14/80 i 9/81).
- [8] *Plan zaštite od požara grada Sarajeva*, Institut zaštite od požara i eksplozije, Sarajevo, 1981.

Novi Pravilnik o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara detaljno reguliše kapacitet, pritisak i izvore vode, čime se projektantima nude jedinstvena i sveobuhvatna tehnička opredjeljenja u izboru odgovarajućih rješenja. Uz iznošenje niza propusta i nedostataka koji su se do sada pojavljivali u praksi, u ovom radu se ukazuje na sve bitne elemente vezane za projektovanje, izvođenje, kontrolno ispitivanje i održavanje protivpožarne hidrantske mreže. Posebno značajne karakteristike novih tehničkih propisa su u tome da rastojanje hidrantskih priključaka od objekta iznosi 10—30 metara, da vanjski hidranti nisu podzemni već nadzemni, da se za vanjsku hidrantsku mrežu obavezno izrađuje prstenasti sistem cjevovoda za snabdijevanje, te da se svakih šest mjeseci mora vršiti kontrola hidrantske mreže, sa svim pridajućim elementima.

CONDITIONS THAT MUST BE SATISFIED WHILE PLANNING HYDRANT NETWORKS

The new regulations on the normatives for the outside and inside hydrant network for fire extinguishment regulate in detail the capacity, pressure, and sources of water, giving the planners uniform and all-inclusive technical decisions in selecting corresponding solutions. The consideration of a number of omissions and defects appearing in the practice is given, and at the same time all the necessary elements needed for the planning, building, control checking and servicing the hydrant network for fire protection are pointed out. Especially important characteristics of the new technical regulations are as follows: the distance from the hydrant connections to the structure varies between 10—30 m; the outside hydrants are not placed underground but overground; the outside hydrant network is as a rule followed by a ringlike system of pipelines for water supply, and the control of the hydrant network, with all the belonging elements, is performed every six months.

UDK 621.643.5.001.1

Primljen: 1984-04-04

Stručni rad

MIROSLAV LOZA, dipl. inž. grad.

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRILIKOM PROJEKTOVANJA HIDRANTSKE MREŽE

1. U V O D

U vezi sa projektovanjem protivpožarne hidrantske mreže dugo vremena je nedostajao tehnički propis kao jedinstveno i svestrano opštepriznato tehničko opredjeljenje u izboru odgovarajućih rješenja. Iz tog razloga su projektanti imali dosta poteškoća u oba-

vljanju svoje funkcije, a u nekim slučajevima su pravili i greške.

Zakoni o zaštiti od požara su pisali neophodnost obezbjeđenja objekata vanjskom i unutrašnjom hidrantom mrežom i odredili pojedine osnovne elemente. Između ostalog su utvrđene obaveze obezbjeđenja dovoljnih

količina vode za gašenje požara u naseljenim mjestima ili na terenima gdje nema vodovodne mreže, odnosno dužnosti izgradnje i održavanja vodoopskrbnih objekata (bunari, rezervoari, izgradnja pristupnih puteva do izvora vode i sl.). Ove količine vode, kako je propisano, određuju se u zavisnosti od ugroženosti od požara i požarnog rizika u objektima, odnosno pogonima, a opštinskim propisima iz oblasti zaštite od požara (opštinski plan zaštite od požara i dr.) određuju se minimalne količine vode na mjestu hidrantskih priključaka.

Zbog nedostatka jedinstvenih normativi i drugi elementi su, ne rijetko, različito i nefunkcionalno primjenjivani. Međutim, donošenjem Pravilnika o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara, koji stupa na snagu 21. avgusta 1984. godine, sve nejasnoće i nesuglasice iz ove problematike biće otklonjene. Ovim propisima se posebno detaljno regulišu kapacitet, pritisak i izvor vode, što će značajno doprinijeti pravilnjem projektovanju i izvođenju, redovnjoj kontroli i boljem održavanju hidrantske mreže.

2. NEDOSTACI KOD PROJEKTOVANJA, IZVOĐENJA I ODRŽAVANJA HIDRANTSKE MREŽE

Dijelom zbog nepotpunog ili nejedinstvenog regulisanja ove materije u opštinskim propisima (opštinski plan zaštite od požara i dr.), dijelom zbog nesnalaženja projektanata, dolazilo je do šarolikosti kako u projektovanju, tako i u izvođenju hidrantske mreže.

Hidranti su postavljeni na neodgovarajuća i nepristupačna mjesta, tako da njihova funkcija nije bila odgovarajuća. Pri postavljanju hidrantske mreže nije se vodilo računa o zadovoljenju potrebnih količina vode, kao i o odabiranju odgovarajućeg prečnika

dovodnog cjevovoda pa se dešavalo da hidranti ne mogu biti funkcionalni u slučaju pojave i širenja požara.

Jedna od najvećih manja bila je postavljanje vanjskih protivpožarnih hidrancata neposredno pored objekata. Time je njihova funkcija bila ograničena zbog nemogućnosti prilaska objektu uslijed velikog isijavanja toplice.

U dovodnim cjevovodima koji su služili za napajanje hidrantske mreže, kao i u samoj mreži nije izvršeno odvajanje pitke, tehnološke i protivpožarne vode, što je predstavljalo određene poteškoće u slučaju požara. U mreži često nije vladao ni zadovoljavajući pritisak, pa je i to bio veliki problem, tj. nije se u slučaju potrebe moglo efikasno dejstvovati.

Hidranti su postavljeni u kolovoz, što je dovodilo do njihovog oštećenja prilikom prolaska teške mehanizacije pa su oni gubili svoj osnovni smisao i namjenu. U većini slučajeva oštećenja su se manifestovala u »rastresanju« hidrantskih nastavaka, što je dovodilo do propuštanja vode na spojevima, te otežavalo njihovo aktiviranje, a s tim u vezi i do opadanja pritiska.

Prilikom postavljanja hidrantske mreže nije se dovoljno vodilo računa oko obilježavanja vanjske hidrantske protivpožarne mreže, što je dovodilo do zabune i nesmalaženja u momentu kada je trebalo pristupiti gašenju.

Dešavalo se da hidranti obrastu travom, pa se ne mogu primjetiti.

Kod industrijskih objekata, a naročito kod objekata gdje su i vanjska skladišta materijala, dešava se da su hidranti zatrpani uskladištenim materijalom, tj. ne poštuju se propisi o uskladištenju materijala pa je prilaz hidrantima otežan, a i funkcija hidrantske mreže kao sistema protivpožarne zaštite svedena je na minimalnu moguću mjeru.

Rijekto se do sada vodilo računa o tome da uz svaki vanjski protivpožarni hidrant bude smještena odgovarajuća oprema, nego se ona ostavlja u posebne prostorije, što je, s obzirom da se nekada radi i o velikim kompleksima, nepraktično, a i sama funkcija gašenja je otežana.

3. TEHNIČKI NORMATIVI ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU HIDRANTSku MREŽU

Kao što je naprijed rečeno, donošenje jugoslovenskog **Pravilnika o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara**, koji kompletno reguliše kapacitet, pritisak i izvore vode, čini se veliki doprinos pravilnom projektovanju i izvođenju, kao i redovnjoj kontroli i održavanju hidrantske mreže i svih pripadajućih elemenata.

U Pravilniku su, prije svega, definisani pojedini pojmovi, kao na primjer:

1) neposredno napajanje hidrantske mreže je napajanje hidrantske mreže površinskim vodama postavljanjem vatrogasnih pumpi ili vatrogasnih vozila za zahvatanje vode;

2) posredno napajanje hidrantske mreže je napajanje hidrantske mreže površinskim vodama postavljanjem stalnih postrojenja za zahvatanje vode;

3) računski broj istovremenih požara je broj požara koji se mogu javiti u naseljenom mjestu u toku tri uzastopna sata;

4) spoljna hidrantska mreža je skup građevinskih objekata i uređaja kojima se voda, od izvora pogodnog za snabdijevanje vodom, cjevovodima do-

vodi na hidrantske priključke koji se neposredno koriste za gašenje požara ili se na njih priključuju vatrogasna vozila;

5) suha hidrantska mreža je skup uređaja u objektu kojima se obezbjeđuje da se voda iz vatrogasnih cisterni ili iz drugih izvora za snabdijevanje vodom transportuje do najviših spratova objekta koji su u normalnoj eksploataciji objekta, potpuno bez vode;

6) ukupna količina vode potrebna za gašenje požara je količina vode potrebna za gašenje spoljnom i unutrašnjom hidrantskom mrežom u trajanju najmanje 2 h i količina vode za šprinklerske i drenčerske uređaje u trajanju najmanje 1 h;

7) unutrašnja hidrantska mreža je skup uređaja u objektu koji vodu razvode tako da se primjenom crijeva određene dužine, sa mlaznicom, prostorije štite od požara.

Za napajanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže upotrebljavaju se podzemna, površinska ili atmosferska voda, a kapacitet mora osigurati neometano snabdijevanje u toku dva sata.

Pri upotrebi podzemne vode za napajanje hidrantske mreže mora se voditi računa da razina vode u bunaru ne padne ispod 6,0 m, od kote terena, a preliv vode se dokazuje pokusnim crpljenjem vode u najnepovoljnijem periodu. Ukoliko voda u bunaru nije dovoljnog kapaciteta, može se izvršiti i spajanje dva ili više bunara.

Kod zahvatanja površinskih voda izrađuju se posebni pristupni putevi i platforme za vatrogasno vozilo i pumpu, a zahvatanje mora biti moguće bez obzira na hidrološki režim vode. Izgrađena postrojenja za zahvatanje vo-

de moraju imati radnu pumpu, dva nezavisna izvora napajanja energijom sa mogućnosti automatskog i ručnog aktiviranja.

Najmanja razina vode za gašenje požara i napajanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže osigurava se pomoću ukopanih, poluukopanih i nadzemnih rezervoara, a kapacitet se određuje na osnovu kapaciteta potrebnog za gašenje požara i broja mlazova što se primjenjuju.

Nedozvoljeno je spojiti vodovod za sanitarnе potrebe s drugim lokalnim izvorima opskrbe vodom za gašenje požara.

Količina vode koja se obezbjeđuje za naseljena mjesta, zavisno od broja stanovnika i računatog broja istovremenih požara, data je u tabeli 1.

Količina vode koja je potrebna za industrijske objekte, zavisno od stepena otpornosti zgrade prema požaru i ka-

Tabela br. 1

| Broj stanovnika u hiljadama | Računati broj istovremenih požara | Količina vode u 1/s po jednom požaru bez obzira na otpornost objekata prema požaru |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| do 5 | 1 | 10 |
| 6 do 10 | 1 | 15 |
| 11 do 25 | 2 | 15 |
| 26 do 50 | 2 | 25 |
| 51 do 100 | 2 | 35 |
| 101 do 200 | 3 | 40 |
| 201 do 300 | 3 | 50 |
| 301 do 400 | 3 | 60 |
| 401 do 500 | 3 | 70 |
| 501 do 600 | 3 | 75 |
| 601 do 700 | 3 | 80 |
| 701 do 800 | 3 | 85 |
| 801 do 1000 | 3 | 90 |
| 1001 do 2000 | 4 | 90 |

tegorije tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara, data je u tabeli 2.

Tabela br. 2

| Stepen otpornosti objekata prema požaru | Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara | Količina vode potrebna za jedan požar, u 1/s zavisno od zapremine objekta koji se štiti, u m ³ | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| | | 0301 | 5001 | 20001 | 50001 | 200001 | preko 3000 | do 5000 | do 20000 | do 50000 | do 200000 |
| I i IV | K4, K5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | — | — | — |
| V i IV | K1, K2, K3 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | — | — | — | — |
| III | K4, K5, | 10 | 10 | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| III | K3 | 10 | 15 | 20 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| I i II | K4 i K5 | 10 | 15 | 20 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| I i II | K3 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | — | — | — | — ¹⁾ |

Simboli za kategoriju tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara u tabeli 2 imaju sljedeća značenja:

K1 — u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se koristi materijal koji se može zapaliti ili eksplodirati pod

1) Prazna polja u tabeli 2 ne znače da za odnosne objekte nije potrebna voda za gašenje, nego da se, zavisno od stepena otpornosti prema požaru i njihove veličine, u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi određene kategorije ugroženosti od požara.

dejstvom vode ili kiseonika, lako zapaljive tečnosti čija je tačka paljenja ispod 23°C i gasovi i pare čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10 zapreminske procenate, na primer: pogoni u kojima se radi sa metalnim natrijumom ili kalijumom, fosforom i karbidiom, pogoni za proizvodnju viskoznih vlakana, ekstrakciju benzином, hidriranje, rekuperaciju i rektifikaciju organskih rastvarača i skladišta benzina, ugljen-disulfida, etra, acetona i sl.;

K2 — u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa lakozapaljivim tečnostima čija je tačka paljenja između 23°C i 100°C i zapaljivim gasovima čija je donja granica eksplozivnosti iznad 10 zapreminske procenate, pogoni u kojima se obrađuju čvrste zapaljive materije, pri čemu se razvija eksplozivna prašina, na primer: pumpna postrojenja i stanice za tečne materije čija je tačka paljenja između 23°C i 100°C, pogoni gdje se stvara ugljena prašina, drvene strugotine, brašno, šećer u prahu, sintetički kaučuk u prahu i sl.;

K3 — u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tečnostima čija je tačka paljenja 100°C do 300°C i čvrstim materijama temperature paljenja do 300°C, na primer: pogoni za mehaničku preradu drveta i proizvodnju papira, tekstilni pogoni, pogoni za regulaciju ulja za podmazivanje, skladišta goriva i maziva, sredstva za transport uglja, zatvorena skladišta uglja, pumpne stanice za tečnosti čija je tačka paljenja 100°C do 300°C garaže za automobile i javni objekti koji mogu da prime više od 500 lica; K4 — u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa tečnostima čija je tačka paljenja iznad 300°C, čvrstim materijama čija je temperatura paljenja iznad 300°C i materijama koje se prerađuju u zagrijanom, razmeškanom ili rastopljenom stanju, pri čemu se oслобађa toplota praćena iskrama i pla-

menom, na primer: pogoni za topljenje, livenje i preradu metala, gas-gegeneratorske stanice, odjeljenja za ispitivanje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, kotlarnice, transformatorske stanice i pogoni u kojima sagorijeva čvrsto, tečno i gasovito gorivo, kao i javni objekti koji mogu da prime do 500 lica;

K5 — u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa negorivim materijama i hladnim i mokrim materijalom, na primer: pogoni za mehaničku obradu metala, kompresorske stanice, pogoni za proizvodnju negorivih gasova, mokra odjeljenja industrije tekstila i papira, pogon za dobijanje i hladnu obradu minerala, azbesta, soli i za preradu ribe, mesa i mlječnih proizvoda, vodne stanice i pumpne stanice za transport nezapaljivih tečnosti i sl.

Ukoliko je površina na kojoj je smješten industrijski objekat od 150 hektara, računa se s jednim istovremenim požarom, a ako je veća mora se računati sa dva istovremena požara.

Kod ovoga se mora voditi računa o tome da se i kod jednog istovremenog požara računa na rad dva vanjska i dva unutrašnja hidranta, te im se mora obezbijediti potrebna količina vode.

3.1. Vanjska hidrantska mreža

Za vanjsku hidrantsku mrežu izrađuje se obavezno prstenasti sistem cjevovoda za snabdijevanje. Unutrašnji promjer cjevovoda u prstenastoj mreži vanjskih hidranata mora biti prema proračunu, ali ne smije biti manji od 100 mm, a promjer cijevi priključnog cjevovoda pojedinačnog hidrantskog priključka mora biti najmanje 80 mm.

Iznimno se dopušta izrada slijepog cjevovoda za objekte namijenjene stavanju i druge objekte kojima požarno opterećenje ne premašuje

800 MJ/m². Dužina slijepog voda smije iznositi najviše 180 m.

Rastojanje između vanjskih hidrantskih priključaka određuje se u zavisnosti od namjene i veličine objekta, uz uslov da se požar na svakom objektu može gasiti najmanje sa dva vanjska hidranta. Udaljenost između dva vanjska hidrantska izvoda smije biti najviše 80 m.

Kod objekata u kojima je smješten materijal koji se smije gasiti vodom, a kojima požarno opterećenje iznosi više od 200 MJ/m², udaljenost između dvaju hidranata iznosi najviše 50 m.

U naseljenim mjestima gdje su objekti pretežno namijenjeni stanovanju, udaljenost između dvaju hidranata smije biti najviše 150 m.

Ovim pravilnikom se definiše i udaljenost hidrantskih izvoda od objekta i za razliku od dosadašnjih udaljenosti (4—20 m) sada se dozvoljava udaljenost hidrantskog izvoda od zida industrijskog objekta 10 m, a najviše 100 m, uz uslov da se vatrogasno vozilo može priključiti na hidrantski izvod.

Kada se vanjski hidrant upotrebljava za neposredno gašenje požara, udaljenost hidrantskih priključaka od objekta mora iznositi najmanje 10 m, a najviše 30 m.

Novina u ovom pravilniku je i to što sada vanjski hidrantski izvodi moraju biti nadzemni i u toku zime se moraju zaštитiti od smrzavanja. Izuzetno se dopušta da hidrantski izvod буде i podzemni, ukoliko bi omotao promet oko objekta, a smješta se u pločnik ili zelenu površinu.

Kada je hidrant predviđen za neposredno gašenje požara, najmanji dopušteni pritisak na hidrantskom izvodu ne smije biti manji od 5,0 bara.

Ako je predviđeno priključenje vatrogasnog vozila na hidrantski izvod,

kako bi se pomoću pumpi izvršilo podizanje pritiska, pritisak u mreži može biti i manji od 5,0 bara, ali ne smije biti manji od 2,5 bara.

Kada je količina vode u hidrantskoj mreži dovoljna, ali pritisak ne zadovoljava, mora se nabaviti najmanje jedna pumpa najmanjeg pritiska 8,0 bara i odgovarajuće količine. Od ovoga se može održavati u slučaju da je objekat na maksimalnoj udaljenosti od 5 km od vatrogasne jedinice sposobne za gašenje požara i spasavanje.

Svi hidranti, smješteni u krugu rane organizacije, moraju biti vidljivo obilježeni i numerisani radi lakšeg i boljeg uočavanja i upotrebe u slučaju intervencije. Uz svaki hidrant se postavlja za tu svrhu neophodni metalni ormarići sa cijelokupnom odgovarajućom opremom. Oprema se sastoji od mlaznica, ključa i tlačne cijevi, čija dužina zavisi od udaljenosti hidrantskog izvoda od objekta.

3.2. Unutrašnja hidrantska mreža

Sistem unutrašnje hidrantske mreže sastoji se od priključka, razvodne mreže sa spoljnom armaturom i hidrantske zaporne i regulacione armature.

Unutrašnja hidrantska mreža ne mora se postaviti:

- 1) u stambenim zgradama sa manje od četiri nadzemna sprata;
- 2) u objektima namijenjenim za javna kupatila i perionice;
- 3) u skladišnim prostorijama čiji su zidovi otporni na požar u trajanju najmanje 2 h, u kojima se uskladištava negoriva roba, u negorivoj ambalaži;
- 4) u prodavnica i prostorijama namijenjenim za administrativne poslove, površine do 150 m²;
- 5) u proizvodnim objektima IV i V stepena otpornosti na požar, sa kategorijom tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara K4 i K5 i zapreminje do 1000 m³.

Bez obzira sa kojeg se izvora vode hidrantska mreža napaja, potrebno je da na najvišem izvodu na mlaznici na hidrantskom priključku pritisak iznosi najmanje 3,0 bara, a mreža mora biti pod stalnim pritiskom. Za unutrašnju hidrantsku mrežu upotrebljavaju se cijevi promjera najmanje 52 mm, odnosno hidrantski priključak promjera najmanje 52 mm.

Cjelokupni šticieni prostor se mora pokriti mlazom vode, pri čemu se mra voditi računa, o tome da dužina tlačne cijevi iznosi 15 m, a dužina kompaktnog mlaza do 5 m.

Kod izbora mjesta za postavljanje hidrantskog izvoda mra se voditi računa o tome da je pristup hidrantu dostupan, a najčešće se postavljaju kod ulaznih vrata, u prolaze ili prostore za evakuaciju, ali tako da ne ometaju evakuaciju.

Ako je unutrašnja hidrantska mreža zajednička, količina vode potrebna za gašenje požara mra biti stalno obezbijedena kao da je mreža zasebna.

Za gašenje požara može se koristiti i voda upotrijebljena u tehnološkom procesu koja se takvim korišćenjem ne zagađuje (npr. voda iz rashladnih uređaja).

Hidranti stambenih i javnih zgrada sa više od četiri nadzemna sprata moraju biti tako postavljeni da je moguće štititi sve prostorije.

Najmanji kapacitet hidranata, kod istovremenog rada, mra biti u skladu sa vrijednostima datim u tabeli 3.

Tabela br. 3.

| Visina zgrade, u m | Stambene zgrade | | Javne zgrade i industrijski objekti | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Najmanji broj hidranata | Kapacitet hidranata, l/s | Najmanji broj hidranata | Kapacitet hidranata, l/s |
| do 22 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| 23 do 40 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 |
| 41 do 75 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| više od 75 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Ako je pritisak u spoljnoj vodovodnoj mreži nedovoljan, postavljaju se pumpe odgovarajućeg kapaciteta za povećanje pritiska u unutrašnjoj hidrantskoj mreži. Ove pumpe se mogu postavljati u objektu koji se štiti od požara ili u posebno izgrađenom objektu.

Ako se pumpa postavlja u objektu koji se štiti od požara, prostorija u kojoj se postavlja mra biti odvojena od ostalih prostorija zidovima otpornim prema požaru najmanje 90 minuta, a

ulazna vrata moraju biti postavljena tako da se u tu prostoriju ulazi iz prostora koji ne može biti ugrožen požarom.

Vrata na prostoriji sa pumpama moraju biti otporna prema požaru najmanje 60 minuta.

Pumpa za unutrašnju hidrantsku mrežu mora imati rezervni agregat za napajanje energijom. Ako se koristi više pumpi, rezervne pumpe moraju se postaviti tako da na tri pumpe dolazi najmanje jedna rezervna pumpa, a na četiri do šest pumpi — najmanje dvije rezervne pumpe.

Pumpno postrojenje ne mora imati rezervne pumpe ako u proizvodnom pogonu kapacitet ukupne količine vode za gašenje požara unutrašnjom hidrantskom mrežom nije veći od 15,0 l/s.

Pored automatskog uključivanja, pumpno postrojenje za potrebe unutrašnje hidrantske mreže mora imati i ručno uključivanje. Uredaj za automatsko uključivanje pumpi, mora, u slučaju kvara na glavnoj pumpi, odmah uključiti rezervnu pumpu.

Sve vrste uređaja za povećanje pritiska moraju imati obilazni vod.

Uredaji za povećanje pritiska postavljaju se tako da se pomoću njih snabdijevaju vodom samo oni spratovi na kojima postojeći pritisak nije zadovoljavajući.

Uredaji za povećanje pritiska sa rezervoarom pod pritiskom moraju imati

ti rezervu vode koja omogućava gašenje požara najmanje 90 minuta. Pored elemenata koji su neophodni za rad postrojenja, oni moraju biti opremljeni cjevovodom za odvođenje vode, prelivnom cijevi i pokazateljima nivoa.

5. KONTROLA HIDRANTSKE MREŽE

Do sada se ovaj problem nije tretirao ni u jednom pravilniku, premda je po mnogo čemu vrlo važno pitanje jer se može desiti u odsudnom trenutku da sistem hidrantske mreže nije u funkciji.

Hidrantska mreža se mora kontrolisati jednom u šest mjeseci, ispitivanjem pritiska i kontrolom svih pripadajućih elemenata.

Periodičnom pregledu podliježe i tlačna cijev, a svi ventili na cjevovodu moraju biti uvijek otvoreni i nijedne ne smiju propuštati.

6. ZAKLJUČAK

Ovdje su iznesene glavne karakteristike i promjene u vezi sa projektovanjem, izvođenjem, kontrolnim ispitivanjem i održavanjem spoljne i unutrašnje protivpožarne hidrantske mreže. Sa njima bi se projektanti i sva druga lica koja su u službi zaštite morali upoznati, kako ne bi dolazilo do nesuglasica, grešaka, propusta i nedostataka, što je vrlo značajno s obzirom na zaštitu ljudi i materijalnih dobara u našem društву.

*Miroslav Loza, dipl. inž. grad.
RO Institut zaštite od požara
i eksplozije — Sarajevo*

LITERATURA

- [1] Pravilnik o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara, Sl. list SFRJ, br. 44/83.
- [2] Zakon o zaštiti od požara, sa komentarom i registrom pojmova, Institut zaštite od požara i eksplozije, Sarajevo, 1982.
- [3] Plan zaštite od požara grada Sarajeva, Institut zaštite od požara i eksplozije, Sarajevo, 1981.

Kao značajna komponenta društvene samozaštite i oblast od posebnog društvenog interesa, zaštita od požara obuhvata skup mjeru i radnji koje se preduzimaju u cilju sprečavanja izbijanja i širenja, otkrivanja i gašenja vatrene stihije, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Sa preventivnog aspekta, ove mjeru se sastoje u funkcionalnom projektovanju i izvođenju objekata, sadržaja u njima, prilaznih puteva i prolaza, u zakonskom i samoupravnom regulisanju ove djelatnosti, planiranju i programiranju, organizovanju protivpožarne službe, osposobljavanju i obučavanju radnika, u postavljanju i održavanju uređaja i instalacija za automatsko javljanje i gašenje požara u organizacijama udruženog rada i drugih elemenata. Ukazivanje na njihovo mjesto, značaj i ulogu, u sklopu daljeg razvoja i unapređenja stanja zaštite od požara, osnovni je cilj razmatranja problematike iz tematskog okvira ovog rada.

ON FIRE PROTECTION AS A SIGNIFICANT COMPONENT OF PUBLIC SELFDEFENCE, WITH A SEPARATE REVIEW ON PREVENTIVE MEASURES AND ACTIVITIES

Fire protection, as a significant component of public self-defense and an activity of a special public interest, encompasses a group of measures and activities that are undertaken with the purpose of preventing fire breaking out and spreading, detecting and extinguishing fire, as well as rescuing people and property endangered by fire. From a preventive aspect, these measures encompass: functional planning and building of constructions, their content, access roads and passes, legal and self-managing regulations of this activity, planning and programming organization of fire-protection service, installing and servicing apparatus and instruments for automatic alert and extinguishment of fire in organizations of associated labor and other elements. The main aim of thematic content of this paper is to emphasize their place, significance, and the role as a part of a further development and advancement of fire protection.

UDK 614.84

Primljeno: 1984-06-05

Stručni rad

JASMINA NJEMČEVIĆ, nastavnik

O ZAŠТИTI OD POŽARA KAO ZNAČAJNOJ KOMPONENTI DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PREVENTIVNE MJERE I AKTIVNOSTI

Društvena samozaštita je jedan od značajnih činilaca odbrane jugoslovenskog socijalističkog nesvrstanog sistema. Uvedena je u cilju omasovljavanja odbrane našeg društva u kome svaki pojedinac treba da se aktivno uključi i doprinese razvoju i odbrani sistema samoupravljanja.

Kao funkcija samoupravnog društva, društvena samozaštita ostvaruje se

aktivnostima radnih ljudi, građana, organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, društveno-političkih i drugih organizacija i društveno-političkih zajednica, radi zaštite društvene imovine, obezbjedivanja imovinske sigurnosti radnih ljudi i građana.

Zaštita od požara kao predmet društvene samozaštite obuhvata samoupravno uređivanje, organizovanje, obezbjedenje i osiguranje koje sprovode radni ljudi i građani, organizacije udruženog rada, mjesne zajednice, samoupravne interesne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice, društveno-političke i druge društvene organizacije, udruženja građana, društveno-političke zajednice i njihovi organi. Svraha te djelatnosti jeste zaštita života ljudi i imovine od požara, gdje se podrazumijeva preduzimanje mjera i radnji za otklanjanje uzroka požara, sprečavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara, te pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Društvena samozaštita u oblasti zaštite od požara organizuje se i priprema na jedinstvenim idejnim, društveno-političkim i klasno socijalnim odnosima, a sprovode je svi radni ljudi i građani kao svoje ustavno pravo i obavezu.

Nosioci društvene samozaštite imaju pravo i dužnost da, u skladu sa Ustavom i zakonom, organizovano i trajno preduzimaju mjere i aktivnosti zaštite društvenih vrijednosti i dobara, od svih vrsta nasrtaja na te vrijednosti, kao i požara — jedne od mjera, odnosno skupa mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode koje se sve preduzimaju u cilju sprečavanja, izbjivanja i širenja požara, otkrivanja i gašenja požara, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Štete koje nanose požari su ljudske i materijalne. Pored direktnih neposrednih gubitaka i uništenja, oštećenja i onesposobljavanja materijalnih dobara i direktnih ljudskih povreda, treba miati u vidu i velike štete koje se sastoje u: obustavljanju proizvodnje određenih roba, zbog posljedica požara; nestanku određenih roba zbog uzroka požara; nezaposlenosti određenog broja radnika; liječenju povrijeđenih radnika i otklanjanju drugih posljedica požara koje mogu trajati duže ili kraće vrijeme, zavisno od specifičnosti slučaja i koje mogu imati dalekosežne i ogromne, teško nadoknadiće materijalne štete i posljedice, štene ne samo za objekat koji je zahvaćen požarom i direktno pretrpio štetu, već i za privredu, određenu privrednu granu, region, republiku i šire.

Pored ugrožavanja proizvodnih objekata i postrojenja u kojima obično nastaju veće materijalne štete, požari mogu da ugroze i javne objekte i da dovedu u opasnost mnoge ljudske živote (škole, bolnice, bioskopi, sportske dvorane, pozorišta, hoteli).

Posljedice požara mogu biti znatno veće nego što se iskazuju kroz iznos neposredne materijalne štete, jer one pogadaju ne samo one čiji je objekat onesposobljen za upotrebu; njegove negativne posljedice se prenose na cijelu društvenu zajednicu.

Uzroci požara su različiti kao što su i mesta njihovog nastanka i posljedice koje sa sobom nose. Uzroci požara mogu biti posljedice: nemarnosti ljudskog faktora, nedovoljnog protivpožarnog obezbjedenja odgovarajućim tehničkim sredstvima i opremom, nedovoljne obučenosti ljudi za sprečavanje i gašenje početnih požara, zatim uticaja prirodnih pojava (groma, oluje, poplava i dr.), namjernog podmetanja požara (naročito u kriznim i vanrednim situacijama), te razni drugi slični

uzroci, nepredvidljive situacije i sitne napačnje, neodgovornosti i nepridržavanje propisanih mjera zaštite od požara, i naročito nepridržavanje propisima određenih mjera i uputstava za siguran rad.

Analize o požarima, kao i o njihovim uzrocima nastajanja pokazuju da je više od 75 odsto svih evidentiranih požara prouzrokovano ljudskim faktorom uslijed napačne, nebrige i nepreduzimanja zakonskih mjera ili mjera naloženih od strane nadležnih organa, što ukazuje na postojanje realnih mogućnosti za veliko smanjenje materijalnih šteta od vatrene stihije.

Da bi se požari, kao i mogućnost njihovog izbjivanja, sveli na minimalnu mjeru, neophodno je preduzimati energetične mjere za zaštitu od požara putem primjene zakonskih i na zakonima propisanih zaštitnih mjera specifičnih za svaku oblast i konkretne uslove.

MJERE PREVENTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA

Preventivno djelovanje na području zaštite od požara i eksplozija je od naročite važnosti u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti od posebnog društvenog interesa. Obučenost ljudstva u sprečavanju izbjivanja požara u njegovom začetku je bitno i odlučujuće. Za sprečavanje požara nisu dovoljne samo vatrogasne profesionalne i dobrovoljne organizacije ili bilo koje druge specijalizovane jedinice i službe, jer one, u stvari, gase nastale požare, što je samo dio problema.

Vaspitanje i sposobljavanje cjelokupnog stanovništva u sprečavanju požara, preventivno djelovanje, pridržavanje svih propisanih mjera, jeste put za smanjenje mogućnosti izbjivanja požara. U sprovođenju zaštitnih mjera i preventive ne treba zaboraviti na za-

konom utvrđene kaznene odredbe, koje treba strogo i rigorozno primjenjivati, bez obzira na koga se odnose i ne prihvati bilo kakva opravdanja, jer ulaganja u zaštitu od požara su minimalna i neznačajna u odnosu na štete koje mogu požarom da nastanu.

Nastajanje požara zavisi nekad i od mesta na kome se podižu građevinski objekti, te se prilikom projektovanja objekata moraju uzeti u obzir svi elementi značajni za zaštitu od požara, a naročito da li će se određeni objekti graditi u naseljenim mjestima ili izvan njih, zaklonjeni prirodnim i vještačkim preprekama od požara (brda, rijeke, nasipi, itd.).

Bitno je da se kod projektovanja svih vrsta objekata predviđi efikasna zaštita od požara, mogućnost brže evakuacije ljudstva i materijala, čemu projektanti poklanjavaju izuzetu pažnju. Ne smiju se zaboraviti elementi značajni za lako otkrivanje požara, njegovu brzu lokalizaciju, efikasnost saobraćajnica, brz pristup mjestu požara, elementi prenošenja požara sa objekta na objekat da budu svedeni na minimum, pa i po cijenu da izgled takve zaštite nije prijatan za oko.

Bezbjednosna kultura projektovanja mora biti prisutna u svim projektantskim organizacijama, a ta bezbjednost objekta mora biti naročito obrađena u elementima efikasne zaštite od požara. Valja nastojati da se razviju sve aktivnosti odgovarajućih društvenih subjekata, da utiču u svojim sredinama, da se zaštiti od požara posveti maksimalna pažnja, naročito u preventivi, jer to je svakako najefikasniji vid zaštite od požara.

Kod finansiranja izgradnje pojedinih objekata zbog nedostatka sredstava, restrikcijama se, obično najprije zahvataju sredstva koja se odnose na mjerne zaštite, pa i na mjerne zaštite od požara. To ni u kom slučaju ne bi smjelo

da bude praksa, i to bi trebalo efikasno suzbijati.

Nije svejedno da li će se eliminisati neki pomoći izlaz iz objekta, da li će biti ugrađen manje otporan materijal za požar, da li će biti ili neće postavljene razne izolacione i druge zaštitne pregrade za zaštitu od požara, da li će biti postavljena sva zaštitna sredstva za zaštitu od požara. Na tom se ne smije štedjeti, jer će se to kad-tad osvetiti, pa će štete biti nenadoknadi, nesrazmjerne uštedenim sredstvima na eliminisanju nekih zaštitnih mjeru, zbog nedostatka finansijskih sredstava. Ono što se gradi, treba graditi tako da mogućnost izbijanja požara, bilo na koji način, slučajno, nemarnošću, zlonamjernošću, sabotažom ili prirodnim putem, bude svedeno na minimum, jer je to investicija koja se isplati i koja garantuje trajnost objekta.

Svjedoci smo bezbroj požara u kojima gore skladišta reprodukcionog materijala i gotovih proizvoda zbog toga što se nalaze u neodgovarajućim objektima, objektima koji nisu zaštićeni ili kojima se nije moglo u datom momentu pristupiti, a štete su kud i kamo veće nego u slučaju da je uloženo više u izgradnju odgovarajućih skladišta i stovarišta, odnosno u izgradnju odgovarajuće efikasne zaštite od požara.

Nefunkcionalno projektovanje objekata i uštede na efikasnoj zaštiti od požara, često otežavaju intervencije na gašenju požara od strane profesionalnih vatrogasaca i njihove tehnike.

1) **SR Bosna i Hercegovina:** Zakon o zaštiti od požara (»Sl. list SR BiH«, broj 2/82); **SR Crna Gora:** Zakon o zaštiti od požara (»Sl. list SR Crne Gore«, br. 25/77 i 39/77); **SR Hrvatska:** Zakon o zaštiti od požara (»Nar. novine SR Hrvatske«, br. 50/77 i 52/77); Pravilnik o osposobljavanju radnih ljudi i građana za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugrožene požarom (»Nar. novine SR Hrvatske«, broj 7/79); **SR Makedonija:** Zakon za zaštitu od požara (»Sl. vesnik SR Makedonije«, br. 32/71 i 27/77); **SR Slovenija:** Zakon o varstvu pred požarom (»Ur. list SR Slovenije«, broj 2/76); **SR Srbija:** Zakon o zaštiti od požara (»Sl. glasnik SR Srbije«, broj 53/82); **SAP Kosovo:** Zakon o zaštiti od požara (»Sl. list SAP Kosovo«, broj 50/78); **SAP Vojvodina:** Zakon o zaštiti od požara (»Sl. list SAP Vojvodine«, broj 27/77).

Građevinske i druge inspekcije treba da su rigorozne u kontroli objekata i sprovodenju propisanih mjera zaštite od požara.

Međutim, i najmodernija oprema za zaštitu od požara, neće dati željene rezultate ukoliko ljudstvo nije osposobljeno da se tom tehnikom služi, da je održava stalno u ispravnom stanju. Nužno je da o opremi za gašenje požara, o pristupu objektima, stalnoj provodnosti svih puteva u krugu objekta vode računa svi, a ne samo za to zaduženi radnici kako bi efikasnost bila što optimalnija.

Sve socijalističke republike i autonomne pokrajine pridaju izuzetan značaj zaštiti od požara, što se može konstatovati i iz činjenice da su sve donijele posebne zakonske i druge propise¹⁾ koji regulišu ovu djelatnost kao integralni dio ukupne društvene samozaštite.

Zakonski propisi o zaštiti od požara, predviđeli su obavezu za sve radnike u udruženom radu, bez obzira na oblik samoupravnog organizovanja, da sprovođe odgovarajuće mјere zaštite od požara i da obezbjeđuju potrebna materijalna sredstva za stalno i adekvatno ostvarivanje zaštite od požara. Osnovni cilj zakona je da se zaštiti društvena imovina i da se obezbijedi sigurnost radnika na radu.

Organizacije udruženog rada svojim opštim aktom utvrđuju mјere i poslove u vezi sa sprovodenjem i unapređenjem zaštite od požara, masovno u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Samoupravnim opštim aktom, organizacija udruženog rada treba da, između ostalog, utvrdi naročito:

- mјere zaštite od požara koje se moraju sprovesti u organizacijama udruženog rada;
- organizaciju, djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara;
- stručnu spremu radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara;
- stručnu spremu rukovodioca službe zaštite od požara;
- način vršenja unutrašnje kontrole sprovodenja zaštite od požara;
- dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše;
- postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na poslove i radne zadatke ili raspoređivanje na druge poslove i radne zadatke sa opasnostima od požara vezane za te poslove i radne zadatke, kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara;
- prostorije, prostore ili mesta na kojima se ne smije proizvoditi, koristiti ili prenositi otvorena vatra;
- vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara, kao i raspored opreme i sredstava i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti;
- zadatke i odgovornost rukovodećih radnika u vezi sa sprovodenjem zaštite od požara;
- odgovornost radnika zbog nepričuvanja propisanih mјera zaštite od požara;

- dužnost i ponašanje članova organizacije udruženog rada u slučaju izbijanja požara;
- način saradnje službe zaštite od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara, tehničkom službom, službom zaštite na radu, civilnom zaštitom, kao i sa ovlašćenim organizacijama za posebne odnose u zaštiti od požara koje su van organizacije udruženog rada.

ZNAČAJ I ULOGA VASPITNO-OHRANJAVANOG RADA U ORGANIZACIJI JAMA UDRUŽENOG RADA SA ANPEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

Da bi radni ljudi mogli kvalitetno preduzimati i primjenjivati odgovarajuće mјere zaštite od požara treba da se u određenom vremenskom periodu, predviđenom samoupravnim opštim aktom o zaštiti od požara, obavještavaju o stanju i problemima u vezi sa zaštitom od požara u njihovoj organizaciji udruženog rada na način doступan i razumljiv svakom radniku, kako bi on svojim postupcima i ponasanjem doprinio smanjenju opasnosti izbijanja požara, tj. u slučaju pojave požara da bi bio obučen i spremjan za njegovo efikasno gašenje i lokalizovanje.

Poznato je da su mogućnosti za izbijanje požara u organizacijama udruženog rada i u drugim organizacijama mnogobrojne. Zbog toga je od izuzetnog značaja postojanje i organizovanje zaštite od požara. Uspostavljanje punе odgovornosti službe zaštite od požara, odnosno odgovornosti subjekata koji vode službu zaštite od požara, tj. uređenje njene organizacije i rada službe, a stručno usavršavanje radnika koji rade na poslovima zaštite od požara je od posebno velikog značaja jer to, u stvari, čini osnov za dobre protivpožarne bezbjednosne mјere u svakoj organizaciji udruženog rada.

Zakoni o zaštiti od požara stavljaju u prvi plan sprovodenje preventivnih mјera zaštite od požara, jer su one odlučujuće za sprečavanje požara. Zapostavljanje obuke radnika iz oblasti zaštite od požara u organizacijama udruženog rada je jedan od najtežih propusta u organizaciji udruženog rada u domenu organizovanja službe zaštite od požara, jer to predstavlja zanemarivanje organizovanja vatrogasne službe. Dobro upoznavanje radnika sa

njegovim pravima i dužnostima u sprečavanju požara, njegovo pravilno obučavanje i upoznavanje sa preventivnim djelovanjem na sprečavanju požara i obučenosti u rukovanju svim vrstama vatrogasnih sprava i pomagala dovođi do veće efikasnosti za sprečavanje i gašenje požara, ondje gdje se eventualno pojavi.

Zbog toga, u svim organizacijama udruženog rada treba pojačati aktivnost na konkretnim mjerama akcije na masovnom obučavanju i osposobljavanju radnika da uspješno štite materijalna dobra i ljudske živote od požara, i to kako u okviru planova osposobljavanja radnika iz oblasti zaštite od požara, tako i van toga prema ukazanim konkretnim pojavama i potrebama u pojedinoj organizaciji udruženog rada.

Finansijska sredstva za preventivnu zaštitu i izdaci za obučavanje radnih ljudi za zaštitu od požara nisu zanemarljiva ali su, u svakom slučaju, znatno manja od posljedica koje mogu nastati njihovim nesprovodenjem i izbjeganjem požara. Prema tome, štednja ovdje ne bi trebalo da je dominantna i da dolazi toliko do izražaja, naročito ne u sredstvima i opremi za gašenje požara, jer osposobljavanje organizacija da spriječe požar, da ga brzo lokalizuju — najbolji je doprinos mjerama ekonomске stabilizacije.

U okviru preventivne djelatnosti na suzbijanju požara nužno je, svuda gdje je to moguće, analizirati propuste u zaštiti od požara i predvidjeti mjere kojima se otklanjaju mogućnosti izbjeganja požara i nastajanja štete uslijed toga.

Ako su u potpunosti primjenjene ove preventivne mjere, opasnost od požara je svedena na najmanju mjeru.

ČUVANJE OBJEKATA, SREDSTVA ZA OTKRIVANJE I GAŠENJE POŽARA

Ovdje ćemo se ukratko osvrnuti i na sredstva i načine blagovremenog otkrivanja požara koja su takođe važan elemenat preventive. Prije svega je potrebno spomenuti službu obezbjeđenja koja je sastavljena od čuvara zaposlenih u organizacijama udruženog rada ili od čuvara specijalizovane organizacije. Radi boljeg obezbjeđenja čitave imovine, rad ove službe treba kontrolisati pomoću satova poentera (najmanje dva puta noću i danju) i, po mogućnosti, redovno obilaziti prostorije, sredstva rada i objekte koji se čuvaju.

Pored obezbjeđenja putem čuvara i redovnog kontrolisanja službe obezbjeđenja, u organizacijama udruženog rada moraju se koristiti i razni alarmni uređaji za dojavu i otkrivanje požara, odnosno uzbunjivanje ljudstva. Najefikasniji su automatski uređaji (javljači) koji, kod pojave požara u objektima gdje su instalirani, automatski obavještavaju vatrogasne jedinice i druge subjekte za gašenje požara. Sve to ovi uređaji obavljaju bez učešća ljudi, što je još jedna prednost u samom otkrivanju požara. Uz to, ovakvi uređaji mogu biti, u objektima sa velikim požarnim opterećenjima, povezani sa stabilnim uređajima za gašenje požara, čime se obezbjeđuje potpuna zaštita lica i imovine.

Uređaji za otkrivanje i dojavu požara dijele se na ručne i automatske. Ručne uređaje aktivira (uključuje) čovjek putem dugmeta, dok automatski rade na raznim fizičkim principima (povećanje temperature u objektu, koncentracije dima i sl.) i uključuju se pri promjeni parametara okoline.

Za alarmiranje i pozivanje ljudi unutar radnih organizacija mogu se kori-

stiti i razne vrste drugih uređaja od kojih se spominju samo neki. Jedan od njih je »ericoll« — uređaj, koji nije ništa drugo do radio-sistem sa selektivnim pozivom, kapaciteta jedne centrale do 392 osobe. Ovaj uređaj podesan je za svaku vatrogasnu jedinicu, radnu organizaciju i druge subjekte, gdje je potrebno uspostavljanje veza sa odgovornim osobama. Svaka od tih osoba mora biti snabdijevana sa jednim takvim uređajem koji može nositi u džepu ili okačeno na odijelu.

Ručna alarmna sredstva su raznovrsna, a najčešće se upotrebljavaju: obična truba, ručno zvono, ručna sirena sa remenom (prenosna) i ručna sirena na nogarima. Zvučna snaga ove zadnje sirene omogućava da se istovremeno može alarmirati osoblje zaposleno u više objekata. Ovakva sirena može imati domet i do 1.500 metara što je dovoljno da se alarmira čitav kolektiv većeg kompleksa.

Sirene se mogu postaviti pojedinačno, ili više komada u seriji, čime se obezbjeđuje alarmiranje vatrogasaca i građana na užem ili širem prostoru.

Između ostalih mjera zaštite, veoma je važno da je organizacija udruženog rada dobro opremljena sa ispravnim aparatima za gašenje požara koji moraju biti blagovremeno pregledani i punjeni, tako da, u slučaju potrebe, mogu efikasno da djeluju, zatim da su u njih obezbjeđene dovoljne količine vode, pa i zalihe vode, ne samo u pogonskim prostorijama i skladištima, već i u neposrednoj blizini objek-

ta organizacije (vodovodi, rezervoari, bazeni koji uvijek treba da su puni vode, pristupačni za korišćenje i eventualno gašenje požara).

Svi radnici organizacije udruženog rada, kao i lica koja se iz bilo kojih razloga nađu u krugu ili poslovnim prostorijama organizacije udruženog rada, odgovaraju za propuste koji mogu da izazovu ili su izazvali požar, a takođe i ukoliko ne učestvuju ili odbiju učešće u gašenju požara, odnosno otklanjanju posljedica izazvanih požara. Radnik organizacije udruženog rada ili drugo lice koje ne radi u toj organizaciji, a koje primijeti požar, dužno je da ga odmah ugasi, a ukoliko to ne može, u obavezi je da odmah o tome obavijesti radnika ili komandira vatrogasne jedinice. Inače svaki radnik u organizaciji udruženog rada obavezan je da izvršava izdate naloge ovlašćenog lica i organa rada u pogledu zaštite lica i društvene imovine ugrožene nastanjem požara.

Rezimirajući razmatranje ove problematike, treba istaći da je zaštita od požara uređena brojnim zakonskim, podzakonskim i tehničkim propisima, ali je čovjek osnovni pokretač svoje zaštite i od njegovih shvatanja i odnosa prema radu, nivoa obrazovanja, samodiscipline, organizacije rada, kao i stručnosti kadrova koji se profesionalno bave ovim poslovima, zavisi kakav je nivo zaštite i kako će se ona dalje razvijati i usmjeravati.

Jasmina Njemčević, nastavnik
RO Institut zaštite od požara
i eksplozije — Sarajevo

LITERATURA

- [1] I. Jovović: Organizovanje i funkcionisanje društvene samozaštite i zaštite od požara u organizacijama udruženog rada sa posebnim osvrtom na pravnu regulativu, **Požar ekspl. prevent.**, 1980 (4) 63—75.
- [2] D. Stojanović: **Zaštita od požara i eksplozija**, Institut za dokumentaciju zaštite na radu, Niš, 1980
- [3] R. Viteškić — R. Vujović: Obrazovno-vaspitni proces u oblasti zaštite od požara, **Referat na Savjetovanju u Sarajevu**, 1978.
- [4] R. Viteškić: Obučavanje radnika za zaštitu od požara, **Požar ekspl. prevent.**, 1981 (1) 83—94.
- [5] J. Njemčević: Metodička obrada gradiva iz oblasti zaštite od požara, **Požar ekspl. prevent.**, 1981 (2) 85—91.
- [6] D. Redžić: Pregled i osnovne karakteristike požara u SFRJ u 1983. godini, **Požar ekspl. prevent.**, 1984 (1) 63—68.
- [7] I. Družeta: **Vatrogasna tehnika** (drugo, dopunjeno izdanje), Vatrogasni savez Jugoslavije, Beograd, 1978.
- [8] **Zakon o zaštiti od požara, sa komentarom i registrom pojmova**, Institut zaštite od požara i eksplozije, Sarajevo, 1982.

PRAKSA

POŽARI KORISTE NEPAŽNU RADNIKA

U Komunalnoj radnoj organizaciji »Rad« u Sarajevu požari su rijetka pojava, sa izuzetkom Deponije čvrstih otpadaka, na kojoj vatra tinja već preko 20 godina, kao posljedica neplanskog odlaganja čvrstih otpadaka. Razlog za tako rijetku pojavu požara u ovom kolektivu, u kome u svakom trenutku ima na desetine tona lako zapaljivih i zapaljivih materija, treba tražiti u mjerama koje se preduzimaju za sprečavanje pojava vatre i dobroj obučenosti radnika, a posebno radnika obezbjeđenja, za borbu protiv vatrenе stihije. No, i pored svega toga, sredinom februara ove godine, u periodu veoma niskih temperatura vazduha, došlo je do pojave dva požara u krugu ove radne organizacije. Požari su se pojavili u istom danu, u vremenskom razmaku od osam časova.

Prvi požar desio se na specijalnom vozilu za prevoz asfaltne mase u »tekućem« stanju. Vozilo je bilo već do trajalo i komisjski otpisano i pripremljeno za rashod, ali su trenutne okolnosti bile takve da su zahtijevale upotrebu svih raspoloživih sredstava i radne snage. Iz tih razloga u rad je uključno i ovo specijalno vozilo. Ranu ujutro (oko 04 časa) zaduženi radnici za pripremu asfalta i njegovu otpremnu određeno mjesto, počeli su pripremati i dotično vozilo za prevoz asfaltne mase. S obzirom na niske temperature paljenje vozila išlo je teško, a naročito paljenje motora mješalice za asfalt, ugrađene na vozilu, nije moglo da se izvrši uslijed zamrznute instalacije za protok goriva (D1).

Za ove slučajeve u praksi je razrađen siguran postupak paljenja vozila i njihovog stavljanja u pogon. To se postiže na taj način što se zagrijan pijesak nakupi u krpe i sve skupa stavlja na zamrznutu instalaciju. Ako nema pijeska, onda se zagrije samo mokra krpa, odnosno umoći u vrelu vodu, ili na neki drugi siguran način zagrijana stavlja na zaledene instalacije za protok goriva. U ovom slučaju to nije u-rađeno. Instalacija je zagrijavana otvorenim plamenom, pa pošto je bila već polivena gorivom, mazivom i bitumenskom masom, naglo se upalila tako da je požar zahvatio veliki dio kompletne instalacije vozila. Prisutni radnici, i čuvar koji je bio u blizini, pristupili su odmah gašenju požara upotrijebivši prenosne aparate od šest, odnosno devet kilograma suhog praha (»S« — aparati). Međutim, ta intervencija nije mogla da spriječi nastajanje štete, pošto je požarom zahvaćeno vozilo naglo pretvoreno u plamen; iako je požar ugašen, vatra je uništila sve električne instalacije i drugu opremu koja je bila od gorljivih materija. Na taj način prouzrokovana je određena materijalna šteta bez obzira što je predmetno vozilo bilo pripremljeno za rashodovanje.

Mada je požar, nakon nastanka, veoma brzo ugašen, o ovoj pojavi na vrijeme je obaviještena Profesionalna vatrogasna brigada grada Sarajeva, čiji su radnici za vrlo kratko vrijeme, po prijemu poziva, došli na mjesto požara i ponudili svoju pomoć.

Nakon ugašenja požara sazvan je sastanak Komiteta za ONO i DSZ, na kome je izvršena analiza uzroka nastajanja požara. Tom analizom utvrđeno je da su radnici na pripremanju vozila i asfaltne mase napravili nedopustivu grešku prilikom paljenja motora mješalice za asfalt. Umjesto zagrijane krpe, pjeska ili nekog drugog sigurnog načina zagrijavanja, oni su upotrijebili otvoreni plamen i time izazvali nastajanje požara na vozilu, koji je prouzrokovao i određenu materijalnu štetu. Isti organ je konstatovao da su radnici sami lokalizovali i ugasili požar na vozilu upotrebom aparata sa suhim prahom.

Na istom sastanku Komitet je predložio i preduzimanje potrebnih mjera za sprečavanje nastajanja požara. Između ostalog, dogovoren je da se na vidnom mjestu, u asfaltnoj bazi, istakne pismeno uputstvo o načinu paljenja vozila u uslovima niskih temperatura. Drugo, da se svi radnici zavissno od poslova koje obavljaju detaljno upoznaju sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara. I, na kraju, da se protiv prekršilaca čijom je nepažnjom izazvan požar, pokrene disciplinski postupak.

Drugi požar desio se istog dana februara ove godine, oko 10,00 časova prije podne, u skladištu soli za posipanje ulica. Grupa radnika radila je na utovaru soli u specijalna vozila. Pošto je so pakovana u plastične (polivinil-ske) vreće, obično je uskladištavana na otvorenom ili poluzatvorenom prostoru. U ovom slučaju so je bila uskladištena pod nadstrešnicom blizu kruga Radne organizacije. Prilikom utovara u specijalna vozila — »posipače« radnici istresaju so i odbacuju prazne vreće. S obzirom na to da je to veoma kvalitetan materijal, dogovoren je da se vreće od soli sakupljaju u kontejner i otpremaju kao sekundarna sirovina. Toga dana radnici nisu poštovali

ta uputstva, pa su prazne vreće bacali po prostoru skladišta, tako da je čitavo tlo bilo prekriveno plastičnim vrećama razbacanim bez reda. Pošto je bilo hladno, jedan od radnika je sakupio nekoliko vreća na gomilu i zapalio ih u namjeri da ogrije ruke. Međutim, kada su sakupljene vreće počele da gore, požar se veoma brzo širio po čitavoj prostoriji skladišta. Plastične vreće, zahvaćene vatrom pretvarale su se u neku vrstu pihtijaste mase, koja se naglo topila i pri tome oslobadala zapaljive gasove, koji su omogućili širenje i razbuktanje požara. Tako proširen požar zahvatilo je i donji dio drvene krovne konstrukcije, čije su daske počele da gore po čitavoj površini. Sve ovo zbilo se takvom brzinom, što je izazvalo potpuno iznenadenje kod prisutnih radnika. Iznenadenje je bilo potpuno zbog čega prisutni radnici nisu uspjeli da se snađu i pristupe gašenju tek nastalog požara. U blizini toga skladišta bio je čuvan, koji je pokušao ugasiti požar upotrebom »S«-aparata od šest i devet kilograma suhog praha, a zatim i aparatom sa ugljen-diksidom. Pošto se požar bio proširio na veću površinu, ovi aparati (tri komada) nisu bili dovoljni za gašenje, a naročito na krovnoj konstrukciji koja je gorjela sa donje strane sa koje je sredstvo za gašenje padalo ne ugasivi vatru. Budući da požar nisu mogli sami da lokalizuju i ugase, radnici su obavijestili odgovornog rukovodioca, koji je odmah došao na mjesto požara. Sagledavši situaciju prisutni rukovodilac je naredio da se požar gasi snijegom i pjeskom. U tu svrhu upotrijebljen je utovarivač kojim se nabacio snijeg na zapaljenu površinu tla nadstrešnice za so. Na ovaj način požar je veoma brzo lokalizovan i ugašen. Na krovnu konstrukciju, sa donje strane snijeg je nabacan lopatama na ona mesta gdje je vatrica dublje ušla u drvenu konstrukciju, te tako i na tom dijelu nadstrešnice požar je potpuno

ugašen. Na sreću, materijalna šteta na nadstrešnici je bila minimalna, pošto je krovna konstrukcija nagorjela samo sa donje strane, pa se nije morala kasnije mijenjati. Izgorjelo je oko 50 kg plastične materije čija cijena je iznosiла oko 150,00 dinara.

I u ovom, kao i u prethodno opisanom slučaju pojavu požara, odmah nakon primjećivanja požara obaviještena je Vatrogasnna brigada Sarajeva. Efikasni i brzi, kao i uvijek, pripadnici ove vatrogasnne jedinice su stigli na mjesto požara, koji je već bio ugašen.

Pojavom ovog drugog požara, istog dana, bilo je dovoljno opravdanja da se sazove Komitet za ONO i DSZ, ne samo osnovne organizacije u kojoj se požar desio, već i Radne organizacije. Tako je još prije isteka redovnog radnog vremena, ovaj organ društvene sa-mozaštite, na vanredno sazvanoj sjednici, raspravljao o političko-bezbjednosnoj situaciji u kolektivu sa posebnim osvrtom na zaštitu od požara. Prvo je izvršena analiza uzroka koji su doveli do pojave požara u kolektivu, kojom je utvrđeno da su radnici na utovaru soli napravili više propusta koji su omogućili nastanak požara. Prva greška bila je ta što nisu prazne plastične vreće odložili u već pripremljeni kontejner. Druga, što su te iste vreće palili na gomili razbacanih vreća. Treća, što nastali požar nisu gasili snijegom i pjeskom (jednom vrstom ljevarske pjeske iz željezare), kojih je bilo u dovoljnim količinama u neposrednoj blizini mesta požara. I na kraju, vatru uopšte nije bilo potrebno paliti, pošto su radnici bili zaštićeni propisanim ličnim zaštitnim sredstvima. Pored toga, imali su i posebnu prostoriju za povremeno zagrijavanje u toku hladnih dana. Svi ovi propusti doveli su do pojave požara u skladištu soli za posipanje ulica, koji nije prouzrokovao

veću materijalnu štetu samo zahvaljujući brzoj intervenciji radnika obezbjeđenja i upotrebi utovarivača za nabavicanje snijega i pjeska.

Sagledavši uzroke nastajanja požara, Komitet za ONO i DSZ naložio je i preduzimanje potrebnih mjera protivpožarne zaštite. Naloženo je da se plastične vreće bezuslovno sakupljaju u metalni kontejner i redovno odvoze do zainteresovane radne organizacije. Dalje, zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre i paljenje plastičnih vreća. Zatim, naređeno je da se redovno nadziru radnici od strane odgovornih, kako ne bi došlo do neželjenih pojava. I konačno, OOUR u čijoj je nadležnosti bilo obezbjeđenje soli, morala je preduzeti i druge mjere a posebno upoznavanje radnika sa opasnostima i mjerama zaštite od izbijanja i širenja požara na tim i drugim poslovima.

Sve naložene i predviđene mjere dosljedno su provedene, tako da je otklonjena opasnost od nastajanja požara. Koliko je to bilo efikasno, pokazuje i podatak da od februara do danas u ovoj radnoj organizaciji praktično nije bilo pojave požara, što znači da su mjerama provedene a opasnost od požara najozbiljnije shvaćena. No, zar treba da dođe do požara i da se na njemu opeku prsti, pa da se preduzmu mjerne zaštite društvene imovine. To je suviše opasno i, umjesto rizika od nastajanja požara, moraju se preduzemati propisane i konkretnе mjerne zaštite, po-ruka je ovog iskustva koje nije tako ni malo. Tako ga je, bar za sada, prihvatio i ovaj sarajevski kolektiv i upravo sve sile i raspoloživa sredstva da zaštiti živote ljudi i sačuva društvenu imovinu od ove opasne poštast savremenog svijeta.

H. BARUČIJA

U ovoj rubrici objavljujemo u nekoliko nastavaka, prevod iz knjige N. A. ILINA: »Tehnička ekspertiza objekata oštećenih u požaru«, i to dio pod naslovom (Glava 2. u knjizi) »Ispitivanje vatrenega dejstva na građevinske konstrukcije objekata«. Knjiga je veoma interesantna i korisna za sve koji se bave problematikom zaštite od požara, procjenom objekata nakon požara itd. Podijeljena je u tri glave sa sljedećim nazivima:

1. Organizacija i metodika tehničkog pregleda objekata oštećenih u požaru,
2. Ispitivanje dejstva požara na konstrukcije objekata,
3. Tehnička dijagnostika armirano-betonskih konstrukcija oštećenih u požaru.

ISPITIVANJE DEJSTVA POŽARA NA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

1. OSNOVNI PARAMETRI POŽARA

Izučavanje posljedica dejstva vatre na građevinske konstrukcije, po pravilu, započinje sa ispitivanjima parametara požara. Zato je neophodno da građevinski stručnjak, koji ocjenjuje otpornost na vatu građevinskih konstrukcija, izuči razvijanje požara i ponašanje građevinskih konstrukcija za vrijeme dejstva požara, dalje, da odredi zone požarnog dejstva po dijelovima zgrade i pojedinim elementima konstrukcije; da ispituje temperaturni režim prirodnog požara po zonama i ocjeni progrev presjeka armirano-betonskih konstrukcija; da odredi vrijeme otpora građevinskih armirano-betonskih konstrukcija u odnosu na dejstvo požara; da objasni načine rušenja i obrušavanja građevinskih konstrukcija i njihovih elemenata.

Požar, po pravilu, prelazi kroz tri stadija razvitka (slika 1) [21, 27].

Početni stadij I (5—30 min) se karakteriše zapaljenjem materijala, kada se


temperatura unutrašnjeg dijela požara neznatno povećava ($t_1 = 100—250^\circ\text{C}$).

Stadij II intenzivnog gorenja, karakteriše se brzim porastom temperature, stabilizacijom maksimalnih temperatura požara t_{\max} i, zatim, naglim opadanjem do $t_2 = 600—400^\circ\text{C}$, pri čemu se progrev presjeka armirano-betonskih elemenata suštinski razlikuje od progревa pri standardnom temperaturnom režimu. Dio sa sporijim opadanjem temperature ispod t_2 karakteriše stadij III [9, 40].

Linearna brzina rasprostiranja požara po tvrdim gorivim materijama, drvenim oblogama je 1 m/min, po šupljinama drvenih konstrukcija 2 m/min, a pri gorenju tečnosti 20—30 m/min.

Sa povećanjem žarišta požara pojavljuju se konvektivne struje. Brzina kretanja konvektivnih struja, pri velikom požaru, je 100—1500 m/min (struje prelaze u vihor). Konvektivne struje prenose toplotu po čitavom obimu zdanja, ako nema protivpožarnih zidova.

Sa razvijkom požara uvećava se i uticaj toplote (zračenjem) na konstrukcije. Usljed toga, temperatura u prostoriji, i na površini građevinskih konstrukcija, uređaja i gorivih materijala, raste. Kada se dostigne temperatura zapaljenja tih gorivih materijala, pojavljuju se nova žarišta požara.



Slika 1. Grafik izmjene temperature sa vremenom sredine u kojoj je požar


- zavisnost »temperatura-vrijeme« prirodnog požara u zgradama (pri gorenju tvrdih materijala i građevinskih konstrukcija),
- ista zavisnost za standardni požar u ispitnoj peći (sa korišćenjem tečnosti ili gasa kao goriva)

Razvoj požara u prostoriji zavisi od razmjera gorivog materijala, brzine njegovog izgaranja i prisustva kiseonika. Gorenje u zatvorenim prostorijama počinje brzo da se razvija pri dovoljnom dotoku vazduha. U suterenima i nadzemnim etažama, ako prozori u prostoriji nisu razbijeni i ako su vrata zatvorena, proces razvoja požara se usporava [27, 29].

Pri dijeljenju zdanja na požarne sektore zidovima i stropovima, napravljenim od negorivih materijala, razvoj požara se može ograničiti na prostoriju gdje je nastao.

Gubitak sposobnosti zadržavanja požara građevinskih konstrukcija može dovesti do širenja gorenja u susjedne prostorije. Rušenje građevinskih konstrukcija pri požaru omogućava povećanje površine gorenja, otežava rad protivpožarnih jedinica i dovodi do velikih materijalnih šteta.

Požarno dejstvo na građevinske konstrukcije karakteriše se njegovom jačinom (slika 2). Jačina požarnog dejstva određuje se odnosom količine toplote požara prema vremenu njenog izdvajanja. Količina topline, emitovana sa jedinice površine je gustina toplotnog fluksa. Ona može biti slaba 25–50 MJ/m²h; umjerena 50–150 MJ/m²h; srednja 150–500 MJ/m²h; visoka, više od 500 MJ/m²h.




Slika 2. Osnovni faktori, koji utiču na jačinu požarnog dejstva

M — jačina požarnog dejstva; TM — maksimalna temperatura požara; DG — trajanje gorenja

ZG — požarno opterećenje; B — izmjenica vazduha (dotok); A — akumulacija topline u konstrukciji; 1 — vrsta goriva; 2 — količina goriva; 3 — raspored goriva; 4 — razmjer i konfiguracija prostorije; 5 — površina i forma otvora; G — toplotna izolacija površina konstrukcije

Pri požaru, u zavisnosti od vrste i razmjera goriva, dotoka vazduha, količine toplote koja se oslobođa pri požaru i drugih faktora, stvaraju se visoke temperature. Dijapazon tempera-

tura je dosta širok: od 500 do 2000°C. Dijapazon je pogodno razbiti na određene intervale (slika 3).



Slika 3. Klasifikacija temperatura požarnog dejstva, °C

1 — normalno 0–50; 2 — povišeno 50–200; 3 — umjereno visoko 200–400; 4 — visoko 400–800; 5 — umjereno jako 800–1200; 6 — jako 1200–1600; 7 — povišena jačina 1600–2000; 8 — veoma jako, više od 2000.

Zavisnost između gustine toplotnog toka i jačine požara je prikazana u tabeli 1.

TABELA 1. Klasifikacija jačine požarnog dejstva

| Jačina požarnog dejstva | Gustina toplotnog toka MJ/(m ² h) | Maksimalna temperatura požara, °C |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mala | 25 — 50 | 200 — 400 |
| Umjerena | 50 — 150 | 400 — 800 |
| Srednja | 150 — 500 | 800 — 1200 |
| Visoka | više od 500 | više od 1200 |

NAPOMENA: Maksimalne temperature, navedene u tabeli, uzete su pri koeficijentu izmjene vazduha 1.

Po dužini trajanja požarno dejstvo na armirano-betonske konstrukcije zdanja može se podijeliti na pet klasa:

| Klasa i naziv | Trajanje, h |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 1. Zapaljenje | 0,4 — 0,6 (0,5) |
| 2. Malog trajanja | 0,7 — 1,5 (1) |
| 3. Srednjeg trajanja (kratkotrajni požar) | 1,6 — 2,5 (1) |
| 4. Većeg trajanja (duži požar) | 2,6 — 5,5 (4) |
| 5. Velikog trajanja | više od 5,5 |

NAPOMENA: U zagradama je označena srednja dužina.

Po brzini povećanja temperature top lotnog toka moguće je odvojiti četiri temperaturna režima:

- 1 — Sporo povećanje temperature $\Delta V_t \leq 10$;
- 2 — umjereni, $10 > \Delta V_t < 20$; 3 — brzo $20 < \Delta V_t \leq 30$;
- 4 — osobito brzo $\Delta V_t > 30$ stepen/min.

U zavisnosti od vremena dejstva mak simalnih temperatura pri požaru razlikuju se sljedeći temperaturni režimi.

| Klasa i naziv | Temperatura, °C | Trajanje h |
|---------------|-----------------|--------------|
| 1. Vihorni | više od 1200 | više od 6 |
| 2. Jaki | 800—1200 | 2—6 |
| 3. Umjereni | 400—800 | 0,5—2 |
| 4. Slabi | 200—400 | Manje od 0,5 |

Najjači temperaturni režim se primjećuje u žarištu požara. U zoni vatrenog vihora temperatura se povećava do $1200—1600^{\circ}\text{C}$, a na površini konstrukcija, bliskih žarištu požara, smanjuje se do $1000—800^{\circ}\text{C}$, a po mjeri udaljavanja od zone intenzivnog gorenja do $700—500^{\circ}\text{C}$.

Stubovi, grede, elementi rešetke pokrivke i druge vertikalne konstrukcije, postavljene izvan granica žarišta požara, podvrgavaju se neravnomjernom dejstvu požara, po visini elementa.

Najveća temperatura, za vrijeme požara registruje se na vrhu, a najmanja na dnu vertikalnih elemenata konstrukcije.

Da bi se izbjegle greške u ocjeni uticaja požara na pojedine dijelove i konstrukcije objekta, stručnjak treba da odredi granice intenzivnosti požara po zonama zdanja.

U različitim zonama požarnog dejstva rušilačka moć požara će biti nedjelaka. U opštem slučaju razlikuju se sljedeće zone požarnog dejstva: intenzivnog gorenja, visoke, srednje i slabe intenzivnosti. Svakoj zoni zdanja odgovara jačina i temperaturni režim požarnog dejstva. Karakteristika zona požarnog dejstva po intenzivnosti, prikazana je na tabeli 2. U svakom konkretnom slučaju broj zona požarnog dejstva može biti umanjen [10].

TABELA 2. Klasifikacija zona požarnog dejstva u zavisnosti od trajanja i maksimalnih temperatura

| Zona požarnog dejstva | Intenzivnost požarnog dejstva | Trajanje, h | Temperatura, °C |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Visoka | više od 6 | Više od 1200 |
| 2 | Povišena | 2 — 6 | 1200 — 800 |
| 3 | Umjerena | 0,5 — 2 | 800 — 400 |
| 4 | Slaba | manje od 0,5 | Manje od 400 |

2. ODREĐIVANJE TEMPERATURA POŽARNOG DEJSTVA PO TRAGOVIMA POŽARA

Po pravilu, građevinski ekspert dolazi na mjesto požara poslije likvidacije gorenja, pa prema tome on treba da odredi temperature na dijelovima oštećenih građevinskih konstrukcija po tragovima požara. Usljed dejstva požara materije i materijali, od kojih su napravljene građevinske konstrukcije i aparati, i koji su bili u zoni dejstva visokih temperatura, trpe različite promjene. Te promjene su praćene karakterističnim tragovima koji su izraženi u izmjeni fizičkih, hemijskih i mehaničkih svojstava materija i materijala, u pojavi deformacija, rušenja ili u potpunom uništenju (izgaranju) dijelova zdanja. Pri tom materije i materijali, pošto ih je djelovanje visokih temperatura »obilježilo«, postaju prirodni* termoindikatori (»termosvjedoci«).

Prirodni temoindikatori se dijele: na one koji mijenjaju boju na određenoj (kritičnoj) temperaturi i one koji se tope, kipe ili izgaraju na zadanoj temperaturi; one koji karakterišu određeno stanje dijela zdanja, građevinskih konstrukcija i uređaja poslije dejstva požara određene jačine.

Neki prirodni termoindikatori posjeduju svojstvo »pamćenja« temperature po presjeku, dužini i visini građevinskih konstrukcija. Ovim pripadaju rasprostranjeni građevinski materijali — beton, drvo, plastične mase.

Za vrijeme požara moguće su razne kombinacije faktora, koji utiču na temperaturni režim i ponašanje građevinskih konstrukcija. Osnovni faktori, koji određuju razorne posljedice požara u zdanju, su: požarno-tehnička karakteristika objekta, veličina opterećenja na elemente građevinskih konstrukcija, dužina trajanja plamena ili visoke temperature; temperaturni režim po dijelovima objekta (sa uzimanjem u obzir uslova dotoka i izmjene gasova u zonama gorenja i efekta hlađenja sredstava za gašenje).

Karakteristični tragovi (znakovi) koji govore o dejstvu visokih temperatura na konstrukcije, sa jedne strane se određuju konkretnim uslovima gorenja i zavise uglavnom od karakteristika i dužine trajanja topotnog impulsa, a sa druge strane od vrste termoindikatora. Razmotrimo načine određivanja temperature, kojim su bili izloženi materijali i konstrukcije pri požaru.

Ponašanje betona pri zagrijavanju određeno je promjenom njegovih komponenti i agregata i cementnog kamena [7, 20, 39]. Najopštiji znaci po kojima se može suditi o temperaturi koja je djelovala na beton, odnose se na izmjenu boje i zacrnjenje; sniženje tona zvuka pri udaru; odslojavanje i otkidanje; rasprskavajuća i mjestimična rušenja; izmjena elastičnih karakteristika i čvrstoće; fizičko-hemijskih svojstava; topljenje i tragovi vatrene erozije betona. Boja betona se mijenja u zavisnosti od vrste ispune i veziva. Pri temperaturi do 300°C teški beton poprima crvenastu nijansu, pri 400 do 600°C crvenastu, pri $900—1000^{\circ}\text{C}$ bijelosivu. U zoni intenzivnog gorenja na temperaturama višim od 800°C , velikog zacrnjenja, po pravilu, nema posešto čud potpuno izgara. U zoni dejstva povišenih i umjerenog visokih temperatura ($100—400^{\circ}\text{C}$) može doći do znatnog taloženja čadi.

Pri udaranju čekićem, može se ustanoviti stepen oštećenja armature betona u požaru. Neoštećeni beton ima visoki ton zvuka, a sa povećanjem ste-

* Postoje specijalni termoindikatori čije je djelovanje zasnovano na izmjeni stanja, sjaja i boje nekih materijala pri zagrijavanju [24].


pena oštećenja betona zvuk postaje prigušen. Poslije djelovanja temperaturu većih od 600°C , čekić pri udaru drobi beton na površini uzorka. Dio presjeka uzorka, progretog na više od 500°C , pri udaru srednje sile, odvaja se. Pri dejstvu umjereno visokih (200 do 400°C) i visokih temperatura (460 do 800°C) razrušenje betona ima relativno miran ili eksplozivni karakter. Pri relativno mirnom razaranju dolazi do temperaturnog »rasklimavanja« betona. To se objašnjava time što se kod teškog betona koeficijent linearnog temperaturnog širenja ispune, mijenja u velikom intervalu, uslijed čega se prijanjanje sa cementnim kamenom naglo smanjuje, pri umjereno visokim temperaturama. Mikronaprslne u betonu se obrazuju pri temperaturama 300 do 466°C . Pri daljem rastu temperature nastaju makro-naprslne. Poslije zagrijavanja betona do 500°C pukotine se intenzivnije razvijaju, da postaju vidljive golim okom. Širina pukotina je pri tome manja od $0,1$ mm. Nakon djelovanja temperatura 400 – 800°C pukotine se intenzivnije razvijaju. Širina otvora površinskih pukotina je $0,5$ – 1 mm. Uzroci, progreti do centra presjeka temperaturama višim od 700°C poslije hlađenja se razruše. Vlaženje uzorka betona, zagrijanog do 600°C , pridonosi njihovom potpunom razaranju [11, 20].

Eksplozivno razaranje betona u periodu požara nastaje u staticki neodređenim, prepregnutim i tankim elementima, a takođe kod armirano-beton-skih konstrukcija, napravljenim od autoklavnih dobro isparenih visokokvalitetnih betona. U uslovima požara beton se rasprskava poslije 10–20 minuta intenzivnog dejstva požara na armirano-betonske konstrukcije. Rasprskavajuće razaranje može da se dešava neprekidno u radijusu žarišta požara na površini konstrukcija, na koje neposredno djeluje plamen. Ovakvo razaranje betona se dešava, po pravilu, pri brzom zagrijavanju površine elementa (nepo-

sredno djelovanje plamena, jak temperaturni režim, visoka gustina topotnog fluksa). Pritom, temperatura na površini betona je 700 – 900°C . U slučaju umjereno povećanja temperature rasprskavanje betona se dešava pri 1000 do 1200°C i više.

Konstrukcije, koje su bile pod dejstvom povišenih i visokih temperatura (do 700°C), mogu se odrediti po promjeni brzine rasprostiranja ultrazvuka (slika 4) [16], pri poznatoj čvrstoći oštećenog betona i dužini dejstva požara.

Temperaturu zagrijavanja višu od 200°C , u zavisnosti od promjene fizičkog stanja betona ili njegovog hemijskog sastava, moguće je odrediti metodom termičke analize [6, 23].



Slika 4. Nomogram za određivanje temperature zagrijavanja teškog betona, $M=200$, u zavisnosti od zaostale čvrstoće betona poslije njegovog hlađenja $m_{\text{bi}}^{\circ} = R_{\text{pr},1} / R_{\text{pr}}$ i brzine prostiranja ultrazvuka $m_6 = V_t / V$.

Za vrijeme dugih požara, sa visokom gustinom topotnog fluksa, moguće je topljenje nekih komponenti betona. Tako, na temperaturi 1100 – 1150°C , dolazi do topljenja keramzita, pri 1300 do 1500°C feldspata, koji ulaze u sastav granitnog agregata; pri 1700 – 1710°C — kremnezoma; pri 2000 – 2050°C — glinozoma.

Na razvoj termičke erozije betona suštinski uticaj ima požarno dejstvo sa

temperaturama 400 – 800°C , a još veći sa temperaturama 800 – 1200°C . Pri temperaturama, višim od 1200°C zaštitni sloj betona se intenzivno razara, lako topive i teško topive komponente betona se tope. Za vrijeme dejstva požara sa vrlo visokim temperaturama vatrena erozija betona poprima katastrofalan karakter. Ova pojava nastaje uslijed topljenja ne samo teško topivih, već i vatrootpornih komponenti betona. Prema tome, po tragovima termičke erozije betona može se suditi o stepenu zagrijavanja betona poslije požara.

| Temperatura, °C | Forma pojavljivanja požarne erozije betona |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 200–400 | umjerena — smanjenje čvrstoće i deformacionih karakteristika |
| 400–800 | ubrzana — narušavanje strukture |
| 800–1600 | brza — topljenje ne-vatrootpornih komponenti |
| Više od 1600 | izrazito brza — topljenje vatrootpornih komponenti |

Najkarakterističniji tragovi, po kojima se sudi o temperaturama zagrijavanja, koje su djelovale na građevinski čelik, jesu: izgaranje gorivih materijala i bubreњe vatrozaštitnih premaza, izmjena boje čelika i karakter zacrnjenja konstrukcija, obrazovanje svjetle oksidine na površini metala, topljenje metala, termička erozija, isparavanje metala, »progori« tankih presjeka elemenata metalnih konstrukcija.

Metalni elementi, koji nisu zaštićeni od vatre i koji su u sastavu građevinskih konstrukcija (tanki zidovi), posebno su osjetljivi na topotni tok. To se najjasnije ispoljava kod čeličnih mreža pokrivki.

Masivni presjeci metalnih stubova imaju temperaturne deformacije obično u gornjem, nadkranskom dijelu.

Premazi, naneseni na građevinske čelike, izgaraju na temperaturi koja odgovara temperaturi zapaljenja te vrste premaza. Po karakteru gorenja prema za lako se ustanove mesta najintenzivnijeg gorenja.

Poslije djelovanja povišenih temperaturi na građevinske čelike njihova površina dobija karakteristično obojenje, a sam čelik postaje plastičan (dolazi do prekoračenja granice plastičnosti). Pojava boja na površini se dešava poslije kaljenja sa samootpuštanjem na temperaturama 200 – 300°C . Ova pojava se objašnjava nastanjem, na čistoj metalnoj površini, tankih slojeva oksida. Boja sloja oksida zavisi od njegove debeline.

| Boja čelika | Debljina sloja oksida, 10^{-6} m | Temperatura zagrijavanja |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Svijetložuta | 0,04 | 220–230 |
| Tamnožuta (boja slame) | 0,045 | 231–240 |
| Narandžasta | 0,5 | 241–260 |
| Crveno-ljubičasta | 0,065 | 261–280 |
| Modra | 0,07 | 281–300 |

Povišene temperature (do 200°C) neznatno utiču na deformacije (iskriviljenje, izgibi, itd.) elemenata metalnih konstrukcija. Sa porastom temperaturama zagrijavanja do 300°C i više, zaostala iskriviljenja elemenata metalnih konstrukcija poslije požara se povećavaju. Opterećeni elementi metalnih konstrukcija poslije zagrijavanja od 550—600°C imaju značajne deformacije, uslijed čega se poslije kratkotrajnog (15—20 min) dejstva visokih temperatura konstrukcije ruše.

Pri umjereno visokim temperaturama (800—1200°C) na površini čeličnih nenosivih konstrukcija pojavljuje se svjetla okalina.

Dejstvo temperatura od 1100—1300°C dovodi do pregrijavanja čelika, izmene njegove strukture i smanjenja mehaničkih svojstava.

Tragovi topljenja građevinskog čelika svjedoče o temperaturama zagrijavanja od 1300—1400°C. Poslije zagrijavanja na temperature više od 1400°C, na površini čelika se obrazuju rastopine i tvrda krta kora sivkastoplave ili crne boje.

Za određivanje temperatura požara, koje djeluju na noseće armirano-beton-

ske konstrukcije, služe karakteristični tragovi koji svjedoče o stanju betona, armature i armirano-betonskih konstrukcija poslije dejstva požara. Tragovi, koji određuju temperaturu zagrijavanja betona, već su opisani.

Razmotrimo znakove koji karakterišu temperaturu zagrijavanja armaturnih čelika armirano-betonskih konstrukcija.

Armatura armirano-betonskih konstrukcija, sa zaštitnim slojem betona, na manjim od dijametra šipke, u uslovima kratkotrajnog požara (0,5—2 h), zagrijava se od 200—800°C.

Pri otpadanju zaštitnog sloja betona u početnom stadiju požara, temperatura zagrijavanja armature je znatno viša (1000—1200°C). Pri temperaturi višoj od 1300°C armaturni čelik postaje pregoren.

Po težini oštećenja od strane požara, armirano-betonske konstrukcije se dijele na razrušene, havarijske, teško oštećene, sa srednjim i slabim stepenom oštećenja [10].

Maksimalne temperature na površini armirano-betonskih konstrukcija, koje su oštećene pri požaru, približno se mogu uzeti po podacima iz tabele 3.

TABELA 3. Maksimalne temperature a izloženoj površini armirano-betonskih konstrukcija u zavisnosti od dužine dejstva požara i stepena oštećenja

| Oštećenja konstrukcije | Maksimalne temperature, °C, pri trajanju požara 1 h | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 01—05 | 05—2 | 2,1—6 |
| slaba | 500 (\pm 50) | 400 (\pm 50) | 300 (\pm 50) |
| srednja | 700 (\pm 100) | 600 (\pm 50) | 500 (\pm 50) |
| jaka | 1000 (\pm 100) | 800 (\pm 100) | 700 (\pm 100) |
| havarijska | — | 1200 (\pm 100) | 1000 (\pm 100) |
| ruševinska | — | više od 1300 | više od 1200 |

O dejstvu visokih temperatura na zid od opeke i na drvene konstrukcije može se suditi po promjeni njihovog stanja.

| Temperatura, °C | Promjena stanja pri požaru |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Silikatna opeka |
| 300 | Porast čvrstoće do 60% od prvobitne |
| 600 | Početak smanjenja čvrstoće |
| 700 | Smanjenje čvrstoće za 5 puta intenzivno nastajanje pukotina |
| 900 | Smanjenje čvrstoće za 5 puta, intenzivno nastajanje pukotina |
| | Glinena opeka |
| 800—900 | Nastajanje malih površinskih pukotina, intenzivnije nastajanje pukotina u cementno-pješčanom rastvoru |
| 900—1000 | Neznatno otpadanje uglova opeke, ljuštenje površine rastvora |
| 1000—1200 | Jako oštećenje, sloja, zida na 10—15 mm, otpadanje slojeva, drobljenje rastvora na 15—20 mm |
| 1200—1350 | Omekšanje lako-topivih glina na dubini progresa. |
| | Gipsani malter |
| 200—300 | Obrazovanje čestih tankih naprsilina (zaostala čvrstoća je 3% od prvobitne) |
| 600—700 | Intenzivno otvaranje pukotina (zaostala čvrstoća je manja 20% u odnosu na prvobitnu) |
| 800—900 | Razaranje gipsnog kamena poslije hlađenja, hidratacije oksida kalcija |
| | Cementno-pješčani malter |
| 400—600 | Pojava ružičaste nijanse |
| 800—900 | Pojava bijedo sive nijanse |
| | Krečnjački malter |
| 600—800 | Odslojavanje tankog sloja gari |
| Više od 900 | Odslojavanje tankih slojeva maltera (u toku 2—3 nedjelje poslije požara) |
| | Drvot |
| 110 | Isparavanje sa odvajanjem isparljivih materija |
| 110—150 | Pojava žute boje |
| 150—250 | Pojava smeđe boje |
| 250—300 | Pojava tragova zapaljenja drveta |
| 400—600 | Neznatno ugljenisanje po dubini |
| 600—800 | Obrazovanje krupno-poroznog drvenog uglja |
| 800—1000 | Znatno izgaranje sitno-poroznog uglja |
| Više od 1000 | Potpuno izgaranje drveta, rušenje konstrukcija |

Stanje uređaja, mašina, elektroaparatura, detalja građevinskih konstrukcija, napravljenih sa primjenom aluminijuma i plastičnih masa, cjevovoda, ostak-

ljenja, na krovovima, prozorima i vratima, takođe omogućava određivanje temperatura koje su na njih djelovale (tabela 4).

TABELA 4. Stanje nekih negorivih materijala poslije dejstva temperature [7, 10].

| Materijal | Primjena | Temperatura | Stanje poslije požara |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Olovo i babit | Pri montaži unutrašnjeg vodovoda. Hidroizolacioni radovi. Omoti kablova | 330—350 | Topljenje, otvrđivanje u vidu kapi |
| Cink | Montaža unutrašnjeg vodovoda | 400—430 | Topljenje |
| Aluminij i njegove legure | Sitni detalji mašina, detalji građevinskih konstrukcija | 600—650 | " |
| Staklo, lijevano | Ostakljenje većih otvora, posude | 700—750 | Topljenje |
| Ravno staklo (prozorsko) | Obično ostakljenje | 800—850 | Topljenje |
| Srebro | Detalji mašina, posude | 950—960 | Otvrdnjavanje u vidu kapi |
| Mesing | Ručke za vrata, ključaonice, koturi | 900—1000 | " |
| Bakar i bronza | Ramovi prozora Električni kablovi i provodnici | 1000—1100 | " |
| Gvožđe | Cijevi, radijatori postolja mašina | 1100—1200 | Obrazovanje kapi |

NAPOMENE: 1. Podatke o maksimalnim temperaturama kod požara, po dijelovima objekta, treba uzeti sa popravkom u vezi sa oblikom i karakterom odvođenja topline pri požaru.

2. Temperatura zagrijavanja produkata gorenja, koji obavijaju konstrukcije objekata, može se karakterizirati prema temperaturama topljenja nesagorjelih materijala: parafina 40—60, polistirola, polietilena 100—130, kaučuka 125, poliuretana 180, olova 232, najlona i lavsana 250°C.

Prevod:
Dr Esad HADŽISELIMOVIĆ, dipl. fiz.

LITERATURA

- [1] Alekašenko A. A., Košmarov J. A., Molčadski T. S., Teplomasperenos pri požare — Moskva, Stroizdrat, 1982, 175 str.
- [2] Baškircev M. P., Bubir N. F., Mihaev N. A., Osnove protivpožarne teplofizike — Moskva, Stroizdat, 1978, 200 str.
- [3] Birger I. A., Tehničeskaja diagnostika — Moskva, Mašinostroenie, 1978, 240 str.
- [4] Boiko M. D., Tehničeskaja eksploatacija zdani i sooruženii Lenjigrad, Stroizdat, 1980, 104 str.
- [5] Burak L. J., Rabinovič G. M., Tehničeskaja ekspertiza žilih domov staroi zastroiki, — Lenjingrad, Stroizdat, 1977, 160 str.
- [6] Gorškov V. S., »Timašev« V. V., Saveljev V. G., Metodi fiziko-hemičeskoga analiza vijačučih veščestv, — Moskva, Višaja škola, 1981., 335 str.
- [7] Zenkov N.I., Stroitelni materiali i povedenije ih u uslovjih požara — Moskva, VIPTŠ MVD SSSR, 1974, 176 str.
- [8] Ilin N. A., »Ispitanie železobetonih konstrukcii oštećenih požarom i ocenka ih prigodnosti dijadelneški eksploraciji«. U knjizi Železobetoni konstrukcije. Eksperimentalno-teoretičarska isledovanija Kuibišev, KuISI, 1979, 140—150 str.
- [9] Ilin A. A., Ognekostoikost železobetonih i kamenih konstrukcii, Kuibišev, KuISI, 1974, 56 str.
- [10] Ilin N. A., Posledstvija ognevog vodeistvija na železobetonie konstrukcii — Moskva, Stroizdat, 1979, 128 str.
- [11] Isledovanija u oblasti žarostoinog betona — Moskva, Stroizdat, 1981. 110 str.
- [12] Ispitanie sbornih železobetonih konstrukcii (Komar A. G., Dubrovin S. N. i dr.), — Moskva, Višaja škola, 1980, 292 str.
- [13] Komisarčik R. G., Metodi tehničeskogo obsledovanija remontirenh zdani — Moskva, Stroizdant, 1975, 89 str.
- [14] Leščinskii M. J., Ispitanie betona — Moskva, Stroizdat, 1980, 360 str.
- [15] Liljanov I. S., Serštjukov N. G., Metrologija, sredstva i metodi kontrologa kačestva v Sprorefelstre — Moskva, Stroizdat, 1979, 223 str.
- [16] Makagonov V. A., Beton u uslovijah visoko-temperaturnog nagreva. Moskva, Stroizdat 1979, 87 str.
- [17] Metodika obsledovanija i projektovanija osnovi i fundamentov pri kapitalnom remonte, rekonstrukcii i nadstroike zdani — AKH, Moskva, Stroizdat, 1972, 287 str.
- [18] Mihno E. P., Likvidacija posledstvii požarov i stihiih bedstvii — Moskva, Atomizdat, 1979, 424 str.
- [19] Mohanov V. T., Metodi isledovanija požarni opasnosti veščestv — Moskva, Himija 1979, 424 str.
- [20] Neknasov K. D., Žakov V. V., Guljaeva V. D., Tjaželi beton u uslovijah povisih temperaturi — Moskva, Stroizdat, 1972, 128 str.
- [21] Ognekostoikost konstrukcii (Bušev V. P., Pčelincev V. A., Fedorenko V. S., Jakovlev A. J.), — Moskva, Stroizdat, 1971, 261 str.
- [22] Perkins F., Železobetoni sooruženija, Remont gidroizolacija i zaščita — Moskva, Stroizdat, 1980, 256 str.
- [23] Preobraženskii V. A., Teplotehničeski izmerenija i pribori — Moskva, Energija 1978, 703 str.
- [24] Pribori za nerazrušajuščego kontrolja materialov i izdeleii (pod red. V. V. kljera), — Moskva, Mašinostroenie, 1976 717 str.
- [25] Rekomendaci po naturnim obsledovanijam železobetonih konstrukcii — Moskva, NIŽB, 1972, 77 str.
- [26] Ržanicin A. P., Teorija zaščiti stroitelnih konstrukcii na nadežnost — M. Stroizdat, 1978, 240 str.
- [27] Rojtman M. J., Požarnaja profilaktika v stroitelnom dele... — Moskva, VIPTŠ MVD SSSR, 1975, 525 str.
- [28] Romanenkov I. G., Kirpičnikov G. M., Požarnaja bezopasnost zdani i sooruženii — Moskva, CINIS GOSSSTROJA SSSR, 1977, 55 str.
- [29] Romanerova P. N., Košmarov J. N., Baškircev M. P., Termodinamika i teploperedacha v požarnom dele — Moskva, VIPTŠ MVD SSSR, 1977, 415 str.

- [30] Rukovodstvo, po konstruisovanju betonih i železobetonih konstrukcii iz tjaželog betona (bez predvaritelrogo najsijaženja). — Moskva Stroiizdat, 1978, 174 str.
- [31] Rukovodstvo po opredeleniju i ocenke pročnosti betona v konstrukcijah udarnii i souruženii — Moskva, Stroiizdat, 1979, 31 str.
- [32] Rukovodstvo po projektirovaniu betonih i železobetonih konstrukcii iz Aja želogo betona (bez predvaritlenogo naprijaženja) — Moskva Stroiizdat, 1977, 325 str.
- [33] Rukovodstvo po projektirovaniu betonih i železobetonih konstrukcii, prednazačenih dija raboti v uslovijah vozdeistrija povišenih i visokih temperatura — Moskva, Stroiizdat 1978, 345 str.
- [34] Rukovodstvo po povedeniju naturnih obseđovanii provišenih zdanii i sooruženii — Moskva, Stroiizdat, 1975, 102 str.
- [35] Rukovodstvo po projektirovaniu predvaritelno-naprijaženih železobetonih konstrukcii iz tjaželog betona — Moskva, Stroiizdat 1977, str. 285.
- [36] Rukovodstvo po eksplataciji stroitelivih konstrukcii proizvedstvenih zdanii promišlenih predpriatii — Moskva Stroiizdat, 1981, 56 str.
- [37] Smoleskaja N. G., Rojtman A. G., Kirilov V. D., Sovremeni metodi obseđovanija zdanii — Moskva, Stroiizdat, 1979, 148 str.
- [38] Sudakov V. V. Kontrol pačestva i nadležnosti železobetonih konstrukcii — Leningrad, Stroiizdat, 1980, 167 str.
- [39] Sićev V. M., Žukov V. V., Ognekostoinost stroitelnih konstrukcii — Moskva CINIS GOSSSTROJA SSSR, 1976, 60 str.
- [40] Teploperedača pri požare (pod. red. P. Blekštra) — Moskva, Stroiizdat, 1981, 164 str.
- [41] Fedatov A. I., Uljanov A. I., Megorskij B. V., Požarno-tehničeskaja ekspertiza. Organizacija i provedenie — Moskva, VIPTS MVD SSSR, 1978, 210 str.
- [42] Fizdel I. A. Defekti v konstrukcijah i Sooruženijah i metodi ih ustrajenija — Moskva, Stroiizdat, 1978, 160 str.
- [43] Furaev M. S. Tehnika bezopasnosti pri razborke zdanii i sooruženii — Moskva, Stroiizdat, 1971, 49 str.
- [44] Šelihov S. N., Mazurin L. I., Mitkina L. V., Kontrol kačestva stroitelnih rabiča — Moskva, Stroiizdat, 1981, 512 str.
- [45] Jakubovskii B. V., Ermolaev N. N., Arkidin D. V. Ispitanie zelezobetonih konstrukcii i sooruženii — Moskva, Visšaja škola, 1965, 276 str.

Proizveden kratkometražni kolor film »Zaštita od požara u drvnoprerađivačkoj industriji«

I FILMOM PROTIV VATRE

Smatra se da će ovo audio-vizuelno sredstvo uveliko doprinijeti smanjenju uticaja ljudskog faktora kao uzročnika pojave nekontrolisane vatre

Poslije svestranih priprema, snimanja i sinhronizacije, nedavno je završen prvi vaspitno-obrazovni kratkometražni film na temu »Zaštita od požara u drvno-prerađivačkoj industriji«. Producenti su: RO Institut zaštite od požara i eksplozije — Sarajevo i Zajednica osiguranja imovine i lica »Sarajevo«, proizvodac: »Jadran-film« — Zagreb, a snimanje je obavljeno u saradnji sa složenim organizacijama udruženog rada ŠIPAD — Sarajevo i »KRIVAJA« — Zavidovići.

Želeći da se omogući očigledno obrazovanje radnika iz domena požarno-eksplozione zaštite, u ovom filmu su, na osnovu do sada zabilježenih požara, prikazani najčešći uzroci i posljedice nekontrolisane vatre, te predstavljene konkretne mјere preventivne, kao i represivne zaštite.

Mada sam naslov strogo opredjeluje određenu tematiku, ovo audio-vizuelno sredstvo, u svakom slučaju, može korisno poslužiti kako svim organizacijama udruženog rada, tako i strukturama civilne zaštite i društvene samozaštite u sprovođenju obuke iz zaštite od požara i eksplozije.

Posebno težište u filmu stavljen je na dominantnost ljudskog faktora kao uzročnika nastajanja vatreneih stihija. Naime, prema statističkim podacima,

više od dvije trećine svih požara uzrokuje čovjek — uslijed nepažnje, nebrige, površnosti u radu nepridržavanja uputstava i propisa ili nesprovodenja mјera naloženih od strane nadležnih organa.

Film je proizведен na formatu trake 16 milimetara, u kolor-tehnici, ozvučen i traje 22 minuta. Pored srpsko-hrvatske jezičke verzije, obavljena je sinhronizacija i na engleskom jeziku. Takođe je izvršen prepis na video-kasete.

Cijena jedne tonske kopije filma iznosi 70.000,00 dinara. Narudžbe se šalju na adresu: RO Institut zaštite od požara i eksplozije, 71000 Sarajevo, Romanijska broj 10.

S obzirom na njegovu koncepciju i sadržinu, ovaj edukativni film u potpunosti udovoljava svojoj svrsi i namjeni, te će, kroz korištenje u obuci kadrova i radnika, značajno uticati na smanjenje učešća ljudskog faktora kao uzročnika pojave nekontrolisane vatre i ukupnog broja požara i materijalnih šteta. Na taj način će se uveliko doprinijeti efikasnijoj preventivnoj zaštiti od požara ne samo u organizacijama udruženog rada drvno-prerađivačke industrije, već i požarno-eksplozionoj zaštiti uopšte, kao i osztvarivanju mјera iz dugoročnog programa ekonomskе stabilizacije.

Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje**PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA
I GASOVIMA**

Institut zaštite od požara i eksplozije u Sarajevu ovih dana je izdao drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje »Priručnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima«, koje je usklađeno sa najnovijim propisima iz ove problematike.

Priručnik je koncipiran tako da obuhvata gradivo predviđeno Pravilnikom o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i licu koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu. U tom smislu ova publikacija obrađuje:

- osnovne pojmove o fizičko-hemijskim osobinama zapaljivih tečnosti i gasova,

- osnovne uslove koji se zahtijevaju prilikom rukovanja i smještaja zapaljivih tečnosti i gasova,

- uskladištanje zapaljivih tečnosti,

- uskladištanje zapaljivih gasova,

- posebno izgrađene objekte kao stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila,

- električne uređaje i instalacije na mjestima ugroženim eksplozivnim smjesama,

- prevoz zapaljivih tečnosti i gasova,

- gašenje požara i osnovne pojmove o uređajima, aparatima i sredstvima za gašenje i dojavu požara,

- odgovornost za nepridržavanje zakona i drugih propisa i samoupravnih opštih akata o zaštiti života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, materialnih dobara i čovjekove sredine pri smještaju i rukovanju zapaljivim tečnostima i gasovima.

Prema tome priručnik je prvenstveno namijenjen licima koja rukuju ili koja na bilo koji način dolaze u kontakt sa zapaljivim tečnostima i gasovima, a može korisno da posluži inspektorima zaštite od požara, kao i projektantima, inženjerima i tehničarima koji rade u projektnim organizacijama, školama i fakultetima gdje se izučavaju zapaljive tečnosti i gasovi.

Autori su: Milovan Kralj, dipl. pravnik, Refik Pirić, dipl. inž. maš., Hakija Deović, dipl. inž. hem., Tomislav Bukša, dipl. inž. hem., Zakira Kazić, dipl. inž. teh. i Damir Krajačić, dipl. inž. el.

Publikacija ima 96 strana B-5 formata (17×24 cm). Štampala je ŠRO »Grafičar« — Dobojski tiraž od 2.000 primjeraka. Cijena jednog primjerka je 250,00 dinara. Može se naručiti na adresu: RO Institut zaštite od požara i eksplozije, 71000 Sarajevo, Romanijska broj 10.

Drugo izdanje**ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA, SA KOMENTAROM I REGISTRUM POJMOMA**

U izdanju Instituta zaštite od požara i eksplozije takođe je izašlo iz štampe drugo izdanje brošure »Zakon o zaštiti od požara, sa komentarom i registrom pojmljiva«.

Na izradu komentara i objašnjenja odredaba izdavač se opredijelio, prije svega, iz razloga što je kod primjene ranijeg Zakona, naročito pojedinih njegovih članova, bilo dosta teškoča i nesnalaženja u praksi. Kao posebno poglavje ove publikacije dat je pregledan registar zakonskih pojmljiva.

Brošura je koncipirana tako da doprinese lakšem i bržem snalaženju u primjeni odredaba Zakona o zaštiti od požara, prvenstveno odgovornim licima u organizacijama udruženog rada, projektantima i drugim kadrovima ko-

ji se bave ovom problematikom, a time i daljem razvoju i unapređivanju stanja zaštite od požara u Republici.

Autori ove publikacije su Milovan Kralj i Milan Križanović, sa saradnicima Hajrudinom Hodžićem, Hajrijom Redžepović, Bećicom Zećićem, Ankom Zuković, Hakijom Deovićem i Rešadom Viteškićem.

»Zakon o zaštiti od požara, sa komentarom i registrom pojmljiva« je obima 116 strana formata B-6 (11,5×16,5 cm). Tiraž: 1.500 primjeraka. Štampa: ŠRO »Grafičar« — Dobojski. Cijena po jednom primjerku je 200,00 dinara.

Porudžbine se šalju na adresu: RO Institut zaštite od požara i eksplozije, 71000 Sarajevo, Romanijska broj 10.

APSTRAKTI

Časopis Američkog hemijskog društva CHEMICAL ABSTRACTS predstavlja važan izvor informacija o radovima, patentima, knjigama i drugim publikacijama iz raznih oblasti nauke i tehnike. Sekcija broj 50 iz tog časopisa, pod nazivom Propellants and Explosives, donosi apstrakte radova iz širokog područja eksplozija, od kojih neke prevodimo i objavljujemo u našem časopisu »Pozar — eksplozija — preventiva«. Kopije originalnih radova mogu se besplatno dobiti na zahtjev upućen autorima na adrese navedene poslike naziva apstrakta.

R. J. SPEAR, W. S. WILSON: **Pregled novijih prilaza sintezi vrlo eksplativnih i energetiziranih materijala**, Mater. Res. Labs, Melbourne, Australia, Report 1982, MLR-R-850, AR-003-031, 65 strana (Eng.).

Dat je pregled sinteze energetiziranih materijala u zadnjih 10—15 godina. Najveća aktivnost se ogledala u sintezi šest različitih vrsta spojeva: polinitro alifatski, dinitrofluorometil spojevi, difluoroamino spojevi, azido spojevi, polinitro aromatski i heterociklični spojevi. Svaka klasa ovih spojeva je obrađena unutar pojedinih sekcija koje sadrže opis sinteze osnovnih materijala, strategije za njihovu transformaciju u krajnje proekte, kao i efikasnost, odnosno ograničenja provedenih reakcija. Najveći dio pregledane literature se odnosi na novije spojeve, ali su opisane i nove, ili poboljšane sinteze spojeva za koje se od ranije zna da posjeduju korisne osobine. Na kraju su ukratko opisana predviđanja eksplativnih karakteristika na osnovu poznавanja molekularne strukture spojeva.

Chem. Abstr., Vol 99, Obstr. No. 9839 h (1983).

Y. YOSHIZAWA, H. KUBOTA: **Eksperimentalno ispitivanje zapaljivosti celuloze u plinskoj fazi termalnim zračenjem**, Dep. Mech. Eng., Tokyo Inst. Technol., Tokyo, Japan 152, Symp. (Int.) Combus., (Proc.), 1982, 19 th, 787—95 (Eng.).

Ispitan je mehanizam zapaljivosti u plinskoj fazi krutog materijala. Mali briketi celuloze su bili ozračeni pomoću ksenonove lampe, a vremenske i prostorne varijacije temperature i koncentracije plinovitih goriva u gasnoj fazi su precizno praćene za vrijeme početka paljenja pomoću Mach-Zehnder-ovog interferometra i jednog specijalno projektovanog sakupljača uzorka plina. Prije početka zapaljenja detektovane su male količine hidrokarbona. Dominanti plinovi u produktima pirolize u plinskoj fazi su bili CO i CO₂, a pojavljivali su se kratko nakon početka ozračivanja. Smatra se da se zapaljenje kontroliše putem reakcije tih spojeva. Identifikovana je tačka zapaljivosti pri kojoj se prvo pojavljuje jezgro plame na, a prelaz od početka gorenja do kvazi-stacionarnog plamena je praćen pomoću Schlieren-ovog sistema.

*Copyrigt, American Chemical Society, 1983.

Chem. Abstr., Vol. 99, Abstr. No. 7846 h (1983).

S. P. SINGH, R. K. PRASAD: **Analiza produkata sagorijevanja nesimetričnog dimetil hidrazina sa dušičnom kiselinom i vjerovatni mehanizam reakcije**, Dep. Chem., R.D.S. Coll., Muzaffarpur, India, *J. Indian Chem. Soc.*, 1983, 60(2), 170—5 (Eng.).

Produkti reakcije nesimetričnog dimetil hidrazina (UDMH) sa HNO_3 su istraživani pri uslovima sagorijevanja i neposredno pred sagorijevanje. Analiza tečnih produkata reakcije je vršena primjenom spektroskopskih metoda (UV, IR, NMR i masena spektroskopija), dok su plinski i neki tečni produkti reakcije analizirani plinskom kromatografijom. Za ovu reakciju je predložen mehanizam reakcije na bazi poznate hemije UDMH i HNO_3 , kao i reakcija i poznatih intermedijera, kao i na bazi analognih reakcija sličnih reagenasa.

Chem. Abstr., Vol. 99, Abstr. No. 7852 g (1983).

R. P. RASTOGI, A. P. RAO, V. SYAL: **Unificirani model kataliziranog i nekataliziranog razlaganja amonijum perklorata**, Chem. Dept., Gorakhpur Univ., Gorakhpur, 273001, India, Combust. Flame, 1983, 51(2), 177—82.

Istraženo je katalizirano i nekatalizirano termalno razlaganje NH_4ClO_4 različite veličine čestica pri $220—315^\circ\text{C}$. Rezultati su obrađeni integriranim oblikom jednadžbe $d\alpha/dt = (\alpha - \beta\alpha)^2 + (1 + \delta\alpha)$, gdje α označava frakciju razlaganja u vremenu t , a α , β i δ su konstante. Pri nižim temperaturama je proizvod $d\alpha \ll 1$, dok je pri višim temperaturama $d\alpha \gg 1$. Konstante α , β i δ zavise vrlo jako od temperature. Energija aktivacije procesa asociranog sa α i β iznosi 45 ± 1 kcal/mol, a asociranog sa δ 42 ± 1 kcal/mol.

Chem. Abstr., Vol. 99, Abstr. No. 7853 h (1983).

C. M. GUIRAO, R. KNYSTAUTAS, J. H. LEE, W. BENEDICK, M. BERMAN: **Detonacija hidrogen-zrak**, McGill

Univ. Montreal, PQ Can., Symp. (Int.) Combus., (Proc.), 1982, 19 th, 583—90 (Eng.).

Osjetljivost smjesa hidrogen-zrak na detonaciju procijenjena je mjeranjem fundamentalnih parametara koji karakteriziraju mikrostrukturu detonacije, naime, detonacionu čeliju prečnika λ . Na osnovu podataka o prečniku čelija dobijene su razumne procjene parametara makroskopskih detonacija, kao npr. kritični prečnik cijevi i kritična energija iniciranja na što upućuju eksperimenti provedeni simultano na maloj i velikoj skali, kao i jednostavni analitički modeli. Kritični prečnici cijevi izmjereni ovim eksperimentima pokazuju valjanost empirijskog pravila V. Mitrofanova i R. Solonkhina (1965) da kritični prečnik cijevi, d_c , iznosi oko 13λ za smjese H_2 -zrak. Sa kritičnim prečnikom cijevi od 20 cm stehiometrijske smjese H_2 -zrak su samo nešto manje osjetljive na detonaciju od stehiometrijskih smjesa C_2H_2 -zrak ($d_c = 12$ cm). Sporiji porast kritičnog prečnika cijevi u smjesama H_2 -zrak znatno povećava opasnost od detonacije tih smjesa bogatih gorivom. Pomoću jednog jednostavnog odnosa za energiju iniciranja na osnovu parametra λ , mogu se dosta dobro predvidjeti kritične energije iniciranja koje je J. Elsworth mjerio eksperimentalno na maloj skali (privatna informacija, 1981). Predloženi su kriterijumi za granice detekcije bazirane na λ , za volumene smjesa pod različitim graničnim uslovima (tj. stupnju okruženja). Ovi kriterijumi omogućavaju praktičnu procjenu minimalnih dimenzija oblaka za samoodržavajuću propagaciju detonacije eksplozija akidentalnih oblaka para.

Chem. Abstr., Vol. 99, Abstract No. 7860 h (1983).

J. N. Johnson, C. L. MADER, S. GOLDSTEIN: **Radne karakteristike komercijalnih eksploziva**, Los Alamos Natl. Lab., Los Alamos, NM 87545,

USA, Propellants, Explos., Pyrotech., 1983, 8(1), 8—18 (Eng.).

Akvarijumski test predstavlja dokazni način dobijanja podataka o neidealnim karakteristikama komercijalnih eksploziva. Optički podaci o brzini detonacije, talasnom šoku u vodi i brzini širenja cijevi koja okružuje proekte detonacije (u kombinaciji sa ravnotežnim termodinamičkim kodom BKW) daju Chapman-Jouguetovo stanje i stepen hemijske reakcije na frontu detonacije, kao i informacije o dodatnim hemijskim reakcijama koje se dešavaju pri širenju produkata detonacije. Ispitani su sljedeći eksplozivni sistemi: NH_4NO_3 — smjesa goriva i ulja (ANFO) aluminizirani ANFO, TNT u pločicama i nekoliko ostalih komercijalnih produkata u cijevima od plexiglasa i keramike promjera 10 i 20 cm. U nekim slučajevima eksperimentalni podaci o šok-pritisiku su dobijeni sa pretvaračima od Li niobata uronjenim u vodu koja je okruživala eksplozivni naboj. Ovi podaci pokazuju da dodatak čestica aluminija promjera 100 u ANFO značajno povećava početni šok pritisak koji se rasprostire na ostali medijum. Maksimalni šok pritisci u vodi, izračunati iz preorientacije talasnog šoka, takođe predstavljaju koristan parametar za upoređivanje radnih karakteristika različitih komercijalnih eksploziva.

Chem. Abstr., Vol. 99, Abstract No. 7857 n (1983).

C. W. KAUFFMAN, C. YAN, J. A. NICHOLLS: **Detonacije plina u poroznim medijumima**, Dept. Aerosp. Eng., Univer. Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA, Symp. (Int.) Combus., (Proc.), 1982, 19 th, 591—7 (Eng.).

Mogućnost povećanja permabilnosti poroznog sloja je istražena pomoću jedne cijevi sa pojačanim zidovima (dužina 1.829 m, unutrašnji prečnik 0,124 m, vanjski prečnik 0,168 m) ispunjene čvrstim materijalom sfernog oblika. Posebno su korištene čelične sfere prečnika 38,1 mm. Kao sagorive plinske smjese korištene su smjese H_2 , CH_4 i C_3H_8 , uz O_2 kao oksidans. Ispitivanje je provedeno sa niz različitih početnih pritisaka i ekvivalentnih odnosa smjese plinova. U svim slučajevima je mjerena promjena brzine talasa i pritisaka uzduž cijevi. Prisustvo sfernih materijala je smanjilo brzinu detonacije ispod teoretske Chapman-Jouguet-ove brzine koja bi se očekivala u otvorenoj cijevi ove veličine. Porastom početnog pritiska promjera sfera i ekvivalentnog omjera od sub-stehiometrijskih do stehiometrijskih došlo je do porasta brzine detonacije. Uticaj materijala od kojeg su bile načinjene sfere je bio mali, samo su čelične sfere dovele do porasta brzine. Razrađen je jedan aproksimativni jednodimenzionalni analitički model stalnog protoka koji uključuje i gubitke u reakcionej zoni. Na osnovu ovog izraza su izračunati kritični uslovi pri kojima se detonacija više ne širi u poroznom medijumu, što omogućava izračunavanje promjera sfere koja gasi detonaciju. Na kraju je provedeno nekoliko eksperimenata u kojima je jedan veliki kontejner bio napunjeno sa ugljenom, pomiješan sa snijegom i zamrznut. Kroz gomilu uglja je tad propuštena smjesa C_3H_8 i zraka i detonirana, pri čemu je došlo do znatnog rasprsnuća.

Chem. Abstr., Vol. 99, Abstract No. 7861 (1983).

Pripremio: D. TUHTAR

Autorima časopisa

Naučni, stručni i informativni časopis »Požar — eksplozija — preventiva« registrovan je kod Međunarodnog centra za serijske publikacije. Stoga je obvezan da se pridržava ISO, JUS i drugih standarda i međunarodnih preporuka.

1. **Kategorizacija članaka:** Autori predlažu kategoriju za svoje rade, a recenzenti, odnosno Redakcija, rad konačno svrstavaju u jednu od sljedećih kategorija:

- **izvorni (originalni) naučni članak** (Original scientific papers) sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja;
- **prethodno saopštenje** (Preliminary communications) sadrži nove naučne spoznaje, čiji karakter zahtijeva hitno objavljivanje;
- **pregled** (Reviews) je cijeloviti pregled nekog područja ili problema na osnovu već objavljenog materijala, koji je u pregledu sakupljen, analiziran i raspravljen;
- **izlaganje (referat) sa naučnog ili stručnog skupa** (Conference papers) biće po pravilu objavljeno ako nije štampano u odgovarajućem zborniku, ili se daje kao prerađen i dopunjeno rad;
- **stručni članak** (Professional papers) predstavlja koristan prilog iz područja struke čija problematika nije vezana za izvorna istraživanja, a može biti i reprodukcija u svijetu poznatih istraživanja.

2. Radovi svrstani u gornje kategorije, u skladu s preporukom UNE-SKO-a, podliježu ocjenjivanju dvojice anonimnih recenzenata. Autori mogu predložiti Redakciji imena recenzenata, a Redakcija može, ali ne mora, prihvati sugestije autora. Po pravilu, recenzent ne može biti autorov saradnik ili pretpostavljeni.

3. Časopis objavljuje i tekstove koji se ne recenziraju:

- **informacije** o temama iz oblasti zaštite od požara i eksplozija,
- **prikazi i saopštenja** iz prakse u obliku dopisa ili prevoda stranih članaka,
- **mišljenja i komentare** — koji predstavljaju razna gledišta koja se ne moraju podudarati sa stavom Redakcije

4. Autor je odgovoran za sadržaj rada. Redakcija pretpostavlja da su autori prije dostavljanja rada regulisali pitanje objavljivanja sadržaja rada saglasno pravilima organizacije u kojoj rade. Isti rad se, bez znanja i saglasnosti Redakcije, ne može objaviti u dva razna časopisa.

5. Radovi mogu biti pisani na jednom od jugoslovenskih jezika. Na tom će jeziku biti i objavljeni. Rad treba pisati u trećem licu.

6. Tekst rada se piše na papiru formata A4 (ostaviti slobodne rubove od 3 cm), s proredom uz uvlačenje prvog retka pasusa i s povećanim razmakom između pasusa, tako da jedna kucana stranica sadrži cca 30 redaka, odnosno 1.800 slovnih mesta.

7. Obim članka ne treba da prelazi jedan i po autorski arak (24 kucane stranice), a sa slikovnim materijalom i tabelama prostor još pola autorskog arka. Preporučuje se autorima da označe dio teksta koji bi se mogao stampati sitnjim slovima.

8. Naslov rada treba da je kratak i da odražava sadržaj rada. Posebno dati i skraćeni naslov rada koji se stavlja na špicu svake stranice u Časopisu, kao i ključne riječi iz teksta koje služe za dokumentacijsku karticu.

9. Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom, dok se fusnote u tekstu označavaju redoslijednim arapskim brojevima kako se pojavljuju, a navode se na dnu stranice gdje se spominju. Fusnote u tabelama označavaju se malim slovima i navode se odmah iza tabele.

10. Obavezna je primjena SI (Međunarodni sistem mjernih jedinica), a iznimno je dozvoljeno navođenje starih mjernih jedinica uz SI jedinice.

11. Tabele treba redoslijedno obilježiti arapskim brojevima i opisati tako da budu razumljive i bez čitanja teksta.

12. Sve slike (crteži, dijagrami i fotografije) treba da su kontrastne (originalne) i priložene odvojeno od teksta, a na poledini — kod neprozirnih slika (ili sa strane kod prozirnih) olovkom napisati broj slike, ime autora i skraćeni naslov članka. Uz tekst, na mjestu gdje bi autor želio da se slika ili tabela uvrsti u slog treba navesti broj slike ili tabele.

13. Crteže i dijagrame treba nacrtati i izvući tušem na cijelom crtačem papiru ili pauspapiru. Tekst i brojke treba da su upisani uspravnim slovima, a oznake fizičkih veličina kosim.

14. Odvojeno treba priložiti opis ispod slike, kao i kratak sadržaj (rezime, siže) članka s naslovom, i to kako na jeziku kojim je članak pisan tako i na engleskom jeziku. Siže može imati najviše pola kucane stranice, a iz njega treba da se vidi svrha rada, važniji podaci i zaključak.

15. Obavezno je navesti literaturu i svrstati je redoslijedno kako se pojavljuje u tekstu, a na mjestu u članku gdje se ona koristi taj broj iz popisa literature dati u uglastoj zagradi.

Za knjige se navodi: redoslijedni broj u uglastoj zagradi, inicijal imena i prezime autora, naziv knjige, izdavač, te mjesto i godina izdavanja.

Za članak iz časopisa se navodi: broj u uglastoj zagradi, inicijal imena i prezime autora, naziv članka, naziv časopisa, godina izlaženja, broj časopisa, te stranice od — do.

16. Na posebnom papiru autori daju: puno ime i prezime, zvanje i akademsku titulu, naziv i adresu organizacije u kojoj rade, broj žiro-računa, adresu stana i naziv opštine stanovanja.

17. Kompletni radovi u dva primjerka i svojeručno potpisani šalju se na adresu: RO INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE (za Redakciju), 71000 Sarajevo, Romanijska broj 10.

18. Autori originalnih radova dobivaju besplatno po 10 separatata. Ukoliko obrada rada nije u saglasnosti sa ovim uputstvom, troškovi prilagođavanja nadoknadiće se iz honorara autora.

19. Molimo autore da, u roku od 30 dana po izlasku Časopisa iz štampe, dostave Redakciji bitnije štamparske greške koje su se ipak potkrale, kako bi se u sljedećem broju objavile ispravke.

REDAKCIJA

